



Broj: 1649/25
Bar, 10.06.2025.godine

Društvo sa ograničenom odgovornošću „Sportsko-rekreativni centar“ Bar na osnovu člana 30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Sl. list CG, br. 44/12 i 30/17), postupajući po zahtjevu Instituta Alternativa iz Podgorice, donosi

RJEŠENJE

1. **ODBIJA SE** pristup traženim informacijama Institut Alternativa iz Podgorice, Ul. Jaglike Adžić br. 13, 8/30, 81 000 Podgorica
 - 1.1 Kopije zaključenih sporazuma sa zaposlenima iz rukovodnog kadra o prestanku radnog odnosa uz isplatu otpremnine u toku 2024. godine.
2. **DOZVOLJA SE** pristup traženim informacijama Institut Alternativa iz Podgorice, Ul. Jaglike Adžić br. 13, 8/30, 81 000 Podgorica
 - 2.1 Ugovor o radu između privrednog društva i izvršnog direktora ili vršioca dužnosti direktora koji je na snazi u vrijeme prijema zahtjeva, sa svim aneksima tog ugovora koji su zaključeni od sklapanja do prijema ovog zahtjeva.
 - 2.2 Odluke koje je organ upravljanja privrednog društva usvojio u toku 2024. godine;
 - 2.3 Zapisnici sa sjednica organa upravljanja privrednog društva u toku 2024. godine;
 - 2.4 Prečišćeni tekst akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Društva;
 - 2.5 Odluke o isplati sredstava za sponzorstva, donacije i pomoći u toku 2024. godine;
3. Pristup informaciji iz tačke 2 ovog rješenja ostvariće se dostavom skeniranih dokumenata u elektronskoj formi na e-mail adresu spi@institut-alternativa.org
4. Trškova postupka nije bilo.
5. Žalba protiv ovog rješenja ne odlaže njegovo izvršenje.

Obrazloženje

Institut alternative iz Podgorice, Ul. Jaglike Adžić br. 13, 8/30, 81 000 Podgorica, dana 04.06.2025. godine podnio zahtjev za slobodan pristup informacijama "Sportsko-rekreativnom centru" doo Bar shodno članu 3 i 18 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Službeni list Crne Gore" br 44/12 i 30/17) kojim traži kopije sljedećih informacija:

1. Ugovor o radu između privrednog društva i izvršnog direktora ili vršioca dužnosti direktora koji je na snazi u vrijeme prijema zahtjeva, sa svim aneksima tog ugovora koji su zaključeni od sklapanja do prijema ovog zahtjeva.
2. Odluke koje je organ upravljanja privrednog društva usvojio u toku 2024. godine;
3. Zapisnici sa sjednica organa upravljanja privrednog društva u toku 2024. godine;
4. Prečišćeni tekst akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Društva;
5. Odluke o isplati sredstava za sponzorstva, donacije i pomoći u toku 2024. godine;
6. Kopije zaključenih sporazuma sa zaposlenima iz rukovodnog kadra o prestanku radnog odnosa uz isplatu otpremnine u toku 2024. godine.

U postupku po zahtjevu Instituta alternativa „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar utvrdilo je da se tražene informacije pod tačkom 6 zahtjeva za slobodan pristup informacijama od 04.06.2025. godine upućen Društvu od strane Instituta alternativa iz Podgorice ne nalaze u faktičkom posjedu ovog Društva, odnosno da Društvo nije zaključilo niti jedan sporazum sa zaposlenima iz rukovodnog kadra o prestanku radnog odnosa uz isplatu otpremine u toku 2024. godine, pa u skladu sa članom 30 stav 5 Zakona o slobodnom pristupu informacijama odlučeno da se zahtjev podnosioca odbije.

Istovremeno Društvo je utvrdilo da se tražene informacije iz tački 1,2,3,4 i 5, zahtjeva o slobodnom pristupu informacijama od 04.06.2025. godine nalaze u posjedu Društva i da im pristup nije ograničen (osim zaštite ličnih podataka – JMBG, shodno Zakonu o zaštiti ličnih podataka)

U tom smislu dostavljamo vam sljedeće informacije:

1. Ugovor o radu sa Božidarom Jankovićem br. 826/23 od 19.05.2023. godine i Aneks ugovora o radu br. 02-17/24 od 15.03.2024. godine
2. Odluke koje je organ upravljanja privrednog društva usvojio u toku 2024. godine
3. Zapisnici sa sjednica organa upravljanja privrednog društva u toku 2024. godine
4. Prečišćeni tekst akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Društva.
5. Odluke o isplati sredstava za sponzorstva, donacije i pomoći u toku 2024. godine

U skladu sa članom 18 stav 5. Zakona o slobodnom pristupu informacijama, u prilogu dostavljamo kopiju podnjetog zahtjeva.

Žalba protiv ovog rješenja ne odlaže njegovo izvršenje shodno članu 36 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.
Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, neposredno ili preko „Sportsko-rekreativnog centar“ doo Bar.


Dostavljeno:
- Podnosiocu zahtjeva
- Arhivi



Izvršni direktor
Božidar Janković

Janković Božidar

Subject: Zahtjev za slobodan pristup informacijama
From: "Institut alternativa (SPI)" <spi@institut-alternativa.org>
Date: 4.6.2025 14:53
To: undisclosed-recipients::;



Poštovani,

Shodno članu 3 i 18 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Sl. list CG“, br. 44/12 i 30/17) podnosimo zahtjev za slobodan pristup sljedećim informacijama:

1. **Ugovor o radu između privrednog društva i izvršnog direktora ili vršioca dužnosti direktora koji je na snazi u vrijeme prijema zahtjeva, sa svim aneksima tog ugovora koji su zaključeni od sklapanja do prijema ovog zahtjeva.**
2. **Odluke koje je organ upravljanja privrednog društva usvojio u toku 2024. godine;**
3. **Zapisnici sa sjednica organa upravljanja privrednog društva u toku 2024. godine;**
4. **Prečišćeni tekst akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Društva;**
5. **Odluke o isplati sredstava za sponzorstva, donacije i pomoći u toku 2024. godine;**
6. **Kopije zaključenih sporazuma sa zaposlenima iz rukovodnog kadra o prestanku radnog odnosa uz isplatu otpremnine u toku 2024. godine.**

Pristup predmetnim dokumentima tražimo u elektronskoj formi, dostavom na e-mail adresu: spi@institut-alternativa.org

Ukoliko je gore navedena opcija nemoguća zbog nepostojanja elektronske verzije dokumenta, ne zahtijevamo skeniranje već pristup želimo ostvariti dostavom kopije putem pošte, preporučenom pošiljkom na adresu Instituta alternativa: Ul. Jaglike Adžić br. 13, 8/30, 81 000 Podgorica.

Skrećemo Vam pažnju na član 4 Uredbe o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama („Službeni list Crne Gore“, br. 66/16 i 121/21), koji predviđa mogućnost uštede troškova postupka u slučaju da oni prelaze iznos od 3,00 €: „Organ vlasti može iz razloga ekonomičnosti i srazmjernosti, u cilju zaštite prava stranaka i javnog interesa, odlučiti da podnosiocu zahtjeva ne naplaćuje troškove postupka ukoliko isti ne prelaze iznos od 3,00 €.“

Molimo Vas za potvrdu prijema zahtjeva.

Srdačan pozdrav,
Valentina Kalezić

Institut alternativa

020 268 686

www.institut-alternativa.org

www.mojauprava.me

www.mojnovac.me

www.mojgrad.me

DOO „SPORTSKO-REKREATIVNI CENTAR“ BAR

Broj 862/23

Bar, 19.05.2023. godine

Na osnovu člana 39. Zakona o radu („Sl. list CG“, broj 74/19 i 145/21) i člana 16 stav 1 tačka 12 Statuta DOO „Sportsko-rekreativni centar“ Bar broj 030-16/21-583 od 22.12.2021.godine, Odbor direktora DOO „Sportsko-rekreativni centar“ Bar, ulica Bulevar Revolucije 85 kojeg zastupa predsjednica Odbora direktora Dubravka Vujičić i Božidar Janković iz Bara, zaključili su 19.05.2023. godine

UGOVOR O RADU

Član 1.

Skupština opštine Bar je Odlukom broj 030-016/23-390 od 18.05.2023. godine, za izvršnog direktora društva izabrala Božidara Jankovića sa prebivalištem u Baru JMBG ~~XXXXXXXXXXXX~~, po zanimanju specijalista u oblasti poslovno-civilne bezbjednosti, visoka stručna sprema VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja.

Član 2.

Izvršni direktor zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme, počev od 20.05.2023. godine, kojeg dana je dužan stupiti na rad.

Član 3.

Izvršni direktor obavlja poslove utvrđene zakonom, osnivačkim aktom, statutom društva, drugim opštim aktima i ovim ugovorom.

Član 4.

Radno vrijeme izvršnog direktora iznosi 40 sati nedeljno.
Radna nedelja izvršnog direktora traje pet radnih dana.
Radni dan izvršnog direktora traje, po pravilu, osam sati.
Radno vrijeme izvršnog direktora počinje u 7,00 sati, a završava u 15,00 sati.

Član 5.

Izvršni direktor ima pravo na odmor u toku dnevog rada, na dnevni odmor, na nedeljni odmor i na godišnji odmor u skladu sa odredbama Zakona o radu i Kolektivnog ugovora kod poslodavca koje uređuju odmore za zaposlene kod poslodavca.

Član 6.

Izvršni direktor ima pravo na plaćeno i neplaćeno odsustvo, u skladu sa odredbama Zakona o radu i Kolektivnog ugovora kod poslodavca koje uređuju plaćeno i neplaćeno odsustvo za zaposlene kod poslodavca.

Član 7.

Izvršni direktor ima pravo na zaradu koja se sastoji od osnovne zarade i njenog uvećanja po osnovu radnog staža.

Osnovna zarada se utvrđuje u iznosu koji se dobija množenjem koeficijenta utvrđenog Pravilnikom o isplati zarada, naknada i ostalih primanja zaposlenih u DOO „Sportsko-rekreativni centar“ Bar, odnosno Kolektivnim ugovorom kod poslodavca i cijene rada kod poslodavca.

Član 8.

Izvršni direktor, pored zarade, ima pravo i na naknadu i ostala primanja u skladu sa odredbama Zakona o radu i Kolektivnog ugovora kod poslodavca koje uređuju naknade i druga primanja za zaposlene kod poslodavca.

Član 9.

Izvršni direktor ima pravo na naknadu za službena putovanja u zemlji i inostranstvu u visini propisanih dnevnica i pravo na priznavanje svih realno dokumentovanih troškova koji se odnose na putne troškove i poslovnu reprezentaciju u toku službenog putovanja.

Član 10.

Pored prava na zaradu, naknade i ostala primanja, izvršnom direktoru pripadaju još i sledeća prava:

- pravo na stalnu upotrebu službenog vozila u skladu sa potrebama posla;
- pravo na korišćenje sredstava za reprezentaciju u skladu sa poslovnim običajima.

Član 11.

Izvršnom direktoru prestaje funkcija izvršnog direktora shodno odredbama osnivačkog akta i statuta društva.

Član 12.

Izvršni direktor nakon prestanka funkcije ima po sopstvenom izboru pravo:

- da bude raspoređen na drugo radno mjesto u društvu koje odgovara njegovom nivou kvalifikacije i radnom iskustvu pri čemu mu zarada ne može biti manja od koeficijenta utvrđenog za radno mjesto pomoćnika izvršnog direktora koji je važio na dan prestanka mandata izvršnog direktora, ili
- na otpremninu u visini dvije neto zarade izvršnog direktora Društva za svaku godinu staža osiguranja koju je navršio, uzimajući kao osnovicu za obračun poslednju zaradu koja mu je isplaćena prije prestanka funkcije.

Član 13.

Na prava i obaveze izvršnog direktora koja nijesu utvrđena ovim ugovorom, shodno će se primjenjivati odredbe Zakona o radu i Kolektivnog ugovora kod poslodavca koje uređuju prava i obaveze zaposlenih kod poslodavca.

Član 14.

Ovaj ugovor se mijenja ili dopunjuje zaključivanjem odgovarajućeg aneksa u slučajevima i pod uslovima utvrđenim zakonom i kolektivnim ugovorom, na način i po postupku po kojem je zaključen.

Član 15.

Ovaj ugovor sačinjen je u četiri istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorena strana zadržava po dva primjerka.

IZVRŠNI DIREKTOR
Božidar Janković

Janković Božidar

PREDSJEDNICA
ODBORA DIREKTORA
Dubravka Vujičić



„SPORTSKO-REKREATIVNI CENTAR“ doo BAR

Broj : 02-17/24

Bar, 15.03.2024. godine

Na osnovu člana 39. Zakona o radu („Sl. List CG“, broj 74/19 i 145/21) i člana 16 stav 1 tačka 12 Statuta „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar broj 030-16/21-583 od 22.12.2021. godine, Odbor direktora „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar, ulica Bulevar Revolucije 85, koga zastupa predsjednica Odbora direktora Dubravka Vujičić i izvršni direktor Društva Božidar Janković iz Bara, zaključili su 15.03.2024. godine

ANEX BROJ 1 UGOVORA O RADU

Član 1

U Ugovoru o radu izvršnog direktora broj 862/23 od 19.05.2023. godine, u članu 7 stav 2 mijenja se i glasi:

„Osnovna zarada se utvrđuje u visini od 2,5 prosječne bruto zarade u „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar iz prethodne godine.“

Član 2

U članu 12 stav 1 alineja 1 riječ „pomoćnika“ zamijenjuje se riječju „savjetnika“.

Član 3

Ovaj aneks će se primijenjivati počev od 01.04.2024. godine.

Član 4

Ovaj aneks je sačinjen u četiri istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka.

IZVRŠNI DIREKTOR,

Božidar Janković

Janković Božidar

PREDSJEDNICA,

Dubravka Vujičić

Dubravka Vujičić



DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"SPORTSKO-REKREATIVNI CENTAR" BAR

ODBOR DIREKTORA

Broj: 02-4/24
Bar, 27.01.2024.

Na osnovu člana 16 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar, Odbor direktora "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar, na VIII (osmojoj) sjednici, održanoj 27.01.2024. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

1. Zdravko Gvozdrenović s adresom prebivališta [REDACTED], po zvanju diplomirani pravnik, predlaže se za kandidata za člana Savjeta LJE "Radio Bar" d.o.o. Bar.
2. Tekst Odluke dostaviti Odboru za izbor i imenovanje Skupštine opštine Bar.

Dostavljeno:

- 1 x Predsjednici;
- 1 x Članovima Odbora;
- 1 x Skupštini opštine Bar;
- 1 x Izvršnom direktoru;
- 1 x Arhivi.





Broj: 02-08/24

Bar, 20.02.2024. godine

Na osnovu člana 16 stav 1 tačka 13 Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću „Sportsko – rekreativni centar“ Bar („Sl. List CG – opštinski propisi“, broj 45/21) Odbor direktora je na predlog izvršnog direktora na IX sjednici održanoj 20.02.2024. godine donio

ODLUKU O TROŠKOVIMA MOBILNE TELEFONIJE I INTERNETA

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na korišćenje troškova mobilne telefonije i interneta, kao i visina troškova - limiti po korisnicima u „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar (u daljem tekstu: Društvo).

Član 2

Pokriće troškova za korišćenje mobilnih telefona se vrši plaćanjem dostavljenih računa iz sredstava Društva.

Član 3

Izvršni direktor ima pravo na troškove mobilne telefonije i interneta od 70,00 eura, a najviše do 150,00 eura.

Pravo na troškove zaposlenih utvrđuje posebnom odlukom izvršni direktor Društva, u iznosu od 10,00 eura mjesečno sa uračunatim PDV-om.

Izuzetno od stava 2 ovog člana zbog obima posla koji vrše, izvršni direktor može zaposlenom odobriti iznos do 50,00 eura mjesečno sa uračunatim PDV-om.

Član 4

U svim slučajevima u kojima mjesečni iznos računa za korišćenje mobilnog telefona bude iznad limitirane potrošnje od iznosa utvrđenog posebnom odlukom, razlika će se naplaćivati od prve mjesečne zarade njegovog korisnika.

Član 5

Kontrolu trošenja odobrenih sredstava mobilne telefonije i interneta, u skladu sa ovom odlukom, vrši služba za finansijsko-računovodstvene poslove, na osnovu dostavljenih računa od strane provajdera za mobilnu telefoniju sa kojima ima zaključene ugovore o pružanju usluga.

Član 6

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.

Srce
grada



PREDSJEDNICA

Dubravka Vujičić

Dubravka Vujičić



Broj: 02-09/24

Bar, 20.02.2024. godine

Na osnovu člana 16 stav 1 tačka 13 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar ("Sl.list CG-opštinski propisi", broj 45/21), Odbor direktora je na prijedlog izvršnog direktora na IX sjednici održanoj 20.02.2024. godine, donio

ODLUKU O NAKNADI ZA SPONZORSTVO I JEDNOKRATNOJ NOVČANOJ POMOĆI

Član 1

Naknada za sponzorstvo i jednokratnu novčanu pomoć ostvaruje se pod uslovima i na način propisan ovom odlukom.

Član 2

Naknadu za sponzorstvo i jednokratnu novčanu pomoć mogu ostvarivati samo pravna lica, druge organizacije, udruženja građana i fizička lica koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na teritoriji Opštine Bar.

Član 3

O zahtjevima za sponzorstvo i jednokratnu novčanu pomoć odlučuje izvršni direktor.

Član 4

Visina nadoknade za sponzorstvo i jednokratnu novčanu pomoć, određuje se u sledećim iznosima:

1. Za tradicionalne manifestacije koje svake godine organizuje Opština Bar (Barski ljetopis, Dani vina i ukljeve, Maslinijada i Koštanijada) do **300,00 €**.
2. Za druge manifestacije čiji je organizator ili suorganizator Opština Bar ili javne službe čiji je osnivač Opština Bar; izdavačku djelatnost; razvoj kulturno-umjetničkog stvaralaštva ili njegovu prezentaciju; organizovanje sportskih ili drugih priredbi i klupsko učestvovanje u sportskim takmičenjima do **250,00 €**.
3. Za lica koja se zbog posebnih okolnosti koje utiču na njihovo stambeno, materijalno ili zdravstveno stanje nalaze u stanju socijalne potrebe, kao i za liječenje oboljelih i nabavku medicinsko-kliničkih pomagala do **500,00 €**.

4. Za podsticaj razvoja i afirmaciju talenata u kulturno umjetničkom stvaralaštvu; naučno istraživačku djelatnost; stručno usavršavanje za sticanje akademskih zvanja i pojedinačno učestvuje u sportskim ili drugim takmičenjima do **150,00 €**.

Član 5

Odbor direktora društva može u izuzetnim slučajevima, kada za to postoji posebno opravdani razlozi, na prijedlog izvršnog direktora, odlučiti da se podnosiocu zahtjeva za sponzorstvo i jednokratnu novčanu pomoć isplati veći iznos naknade od iznosa određenih u članu 4 ove odluke.

Član 6

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana njenog donošenja.

Srce
grada



PREDSJEDNICA

Dubravka Vujičić



ODBOR DIREKTORA

Broj : 02-12/24

Bar, 20.02.2024. godine

Na osnovu člana 6 stav 2, člana 36 stav 2, člana 39 stav 1 i 6 i člana 40 stav 1 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09 i 40/11), člana 3 stav 5, člana 32 i člana 35 stav 2 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 44/10) i člana 16 Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću "Sportsko-rekreativni centar" Bar, Odbor direktora Društva, na IX sjednici, održanoj dana, 20.02.2024. godine, donio je sljedeću

ODLUKU

1. Pokreće se postupak davanja u zakup poslovnih prostora u sklopu sportske dvorane „Topolica“, upisane kao zgrada broj 1, na katastarskoj parceli br. 4972/2 KO Novi Bar, evidentiranoj u listu nepokretnosti br. 2917 KO Novi Bar i to:

- 1.1. Poslovni prostor u prizemlju, označen kao PD 2, u površini od 34,5 m², sa namjenom – uslužne djelatnosti (bankarske usluge, usluge osiguranja lica i imovine, advokatske, notarske usluge, usluge sportske medicine, ljekarske usluge-ambulantne, labaratorijske usluge, dječja igraonica, kafić i butik sportske opreme).

Minimalna mjesečna cijena zakupa za poslovni prostor iz tačke 1.1, iznosi 310,50 € (34,5 m² x 9,00€) uvećana za iznos PDV-a po stopi koja je važeća u trenutku isplate, sa minimalnim periodom zakupa od godinu dana i sa mogućnošću produženja do najviše pet godina, u skladu sa uslovima iz javnog poziva.

- 1.2. Poslovni prostor u prizemlju, označen kao PD 3, u površini od 34,5 m², sa namjenom – uslužne djelatnosti (bankarske usluge, usluge osiguranja lica i imovine, advokatske, notarske usluge, usluge sportske medicine, ljekarske usluge -ambulantne, labaratorijske usluge, dječja igraonica, kafić i butik sportske opreme).

Minimalna mjesečna cijena zakupa za poslovni prostor iz tačke 1.2, iznosi 310,50€ (34,5 m² x 9,00€) uvećana za iznos PDV-a po stopi koja je važeća u trenutku isplate, sa minimalnim periodom zakupa od godinu dana i sa mogućnošću produženja do najviše pet godina, u skladu sa uslovima iz javnog poziva.

- 1.3. Poslovni prostor u prizemlju, označen kao PD 4, u površini od 34,5 m², sa namjenom – uslužne djelatnosti (bankarske usluge, usluge osiguranja lica i imovine, advokatske, notarske usluge, usluge sportske medicine, ljekarske usluge -ambulantne, labaratorijske usluge, dječja igraonica, kafić i butik sportske opreme).

Minimalna mjesečna cijena zakupa za poslovni prostor iz tačke 1.3, iznosi 310,50 € (34,5 m² x 9,00€) uvećana za iznos PDV-a po stopi koja je važeća u trenutku isplate, sa minimalnim periodom zakupa od godinu dana i sa mogućnošću produženja do najviše pet godina, u skladu sa uslovima iz javnog poziva.

- 1.4. Poslovni prostor u prizemlju, označen kao PD 5, u površini od 57,5 m², sa namjenom – uslužne djelatnosti (bankarske usluge, usluge osiguranja lica i imovine, advokatske, notarske usluge, usluge sportske medicine, ljekarske usluge -ambulantne, labaratorijske usluge, dječja igraonica, kafić i butik sportske opreme).

Minimalna mjesečna cijena zakupa za poslovni prostor iz tačke 1.4, iznosi 517,50 € (57,5 m² x 9,00€) uvećana za iznos PDV-a po stopi koja je važeća u trenutku isplate, sa minimalnim periodom zakupa od godinu dana i sa mogućnošću produženja do najviše pet godina, u skladu sa uslovima iz javnog poziva.

2. Pokreće se postupak davanja u zakup lokacija u prizemlju objekta sportske dvorane „Topolica“, kao i u objektu sportskog centra „Madžarica“, a prednje radi :

- 2.1. Postavljanje uređaja za obavljanje bankarskih novčanih transakcija – bankomat, u površini od 1 m².

Minimalna mjesečna cijena zakupa za lokaciju iz tačke 2.1, iznosi 200,00 € uvećana za iznos PDV-a po stopi koja je važeća u trenutku isplate, sa minimalnim periodom zakupa od godinu dana i sa mogućnošću produženja do najviše pet godina, u skladu sa uslovima iz javnog poziva.

- 2.2. Postavljanje uređaja za obavljanje bankarskih novčanih transakcija – bankomat, u površini od 1 m².

Minimalna mjesečna cijena zakupa za lokaciju iz tačke 2.2, iznosi 200,00 €, uvećana za iznos PDV-a po stopi koja je važeća u trenutku isplate, sa minimalnim periodom zakupa od godinu dana i sa mogućnošću produženja do najviše pet godina, u skladu sa uslovima iz javnog poziva.

3. Poslovni prostori iz tačke 1. i lokacije iz tačke 2 .ove odluke daje se u zakup putem prikupljanja ponuda (tenderska prodaja), na osnovu javnog poziva.

4. Javni poziv će se objaviti u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se distribuira na cijeloj teritoriji Crne Gore i na internet stranici ovog privrednog društva.
5. Postupak davanja u zakup poslovnih prostora sprovede komisija koju će imenovati izvršni direktor.
6. Komisiju čine predsjednik i dva člana.
7. Ugovore o davanju u zakup poslovnih prostora, po sprovedenom postupku, potpišaće izvršni direktor ili lice koje isti ovlasti.
8. Ova odluka stupa na snagu danom davanja saglasnosti od strane predsjednika Opštine Bar.

PREDSJEDNICA
Dubravka Vujičić



Dostavljeno:

- 1 x Predsjednici Odbora,
- 1 x Članovima Odbora,
- 1 x Predsjedniku Opštine Bar,
- 1 x Izvršnom direktoru,
- 1 x Arhivi.

Obrazloženje

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u odredbi člana 6 stav 2 Zakona o državnoj imovini kojim je propisano da nadležni organi javne službe vrše imovinska prava i ovlašćenja u pogledu državne imovine koja je na njih prenesena, pod uslovima i na način utvrđen ovim zakonom, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Nadalje, odredbom člana 36 stav 2 istog Zakona propisano je da o raspolaganju i upravljanju imovinskim pravima, odlučuje nadležni organ javne službe u skladu sa zakonom ili aktom o osnivanju, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade, odnosno nadležnog organa opštine.

Takođe, odredama člana 39 stav 1 i 6, kao i odredbom člana 40 stav 1 citiranog Zakona, propisano je da se stvari i druga dobra u državnoj imovini mogu davati u zakup, pri čemu se uslovi, vrijeme, naknada, način korišćenja i raspolaganja, čuvanja, zaštite i održavanja stvari datih u zakup uređuju ugovorom o zakupu.

Saglasno odredbi člana 40 stav 1 Zakona o državnoj imovini, prodaja i davanje u zakup stvari i drugih dobara u državnoj imovini vrši se javnim nadmetanjem ili na osnovu prikupljenih ponuda, a izuzetno neposrednom pogodbom.

U skladu sa odredbom člana 3 stav 5 i člana 35 stav 2 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini, propisano je da postupak prodaje i davanja u zakup nepokretnih i pokretnih stvari na kojima svojinska ovlašćenja vrše javne službe inicira i pokreće nadležni organ određen statutom javne službe, kao i da odluku o davanju u zakup objekata kojima gazduju i na kojima vrše svojinska ovlašćenja javne službe (javne ustanove i javna preduzeća) donosi nadležni organ javne službe uz prethodnu saglasnost nadležnog organa opštine.

Članom 32 navedene Uredbe, između ostalog propisano je da minimalan iznos zakupnine (kod tendera) utvrđuje nadležni organ ili organ koji je odlukom nadležnog organa određen.

Razlozi za donošenje odluke ogledaju se u potrebi pravnog uređenja poslovanja Društva i adekvatnoj valorizaciji kapaciteta istog, kroz sprovođenje aktivnosti koje će doprinijeti kreiranju boljeg i pravednijeg ambijenta za korišćenje sportskih objekata Društva. Polazeći od činjenice da su dosadašnji ugovori o zakupu predmetnih poslovnih prostora istekli, nastala je potreba za davanjem u zakup svih neupražnjenih poslovnih prostora, radi ostvarivanja sopstvenih prihoda, a što uključuje i lokacije za postavljanje uređaja obavljanje bankarskih novčanih transakcija – bankomata.

Na osnovu navedenog predlažemo usvajanje Odluke o davanju u zakup predmetnih poslovnih prostora zajedno sa lokacijama za postavljanje bankomata.

**ODBOR DIREKTORA
„SPORTSKO - REKREATIVNI CENTAR“ doo BAR**



ODBOR DIREKTORA

Broj : 02-13/24
Bar, 20.02.2024. godine

Na osnovu člana 6 stav 2, člana 36 stav 2, člana 39 stav 1 i 6 i člana 40 stav 1 Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09 i 40/11), člana 3 stav 5, člana 32 i člana 35 stav 2 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 44/10) i člana 16 Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću "Sportsko-rekreativni centar" Bar, Odbor direktora Društva, na IX sjednici, održanoj dana, 20.02.2024. godine, donio je sljedeću

ODLUKU

1. Pokreće se postupak davanja u zakup poslovnih prostora u objektu sportske dvorane „Topolica“, upisane kao zgrada broj 1, na katastarskoj parceli br. 4972/2 KO Novi Bar, evidentiranoj u listu nepokretnosti br. 2917 KO Novi Bar i to:

- 1.1. Poslovni prostor – dio biletarnice, u prizemlju, u površini od 5,5 m², sa namjenom – komunalne djelatnosti.

Minimalna mjesečna cijena zakupa za poslovni prostor iz tačke 1.1, iznosi 100,00 € uvećana za iznos PDV-a po stopi koja je važeća u trenutku isplate, sa minimalnim periodom zakupa od godinu dana i sa mogućnošću produženja do najviše pet godina, u skladu sa uslovima iz javnog poziva.

- 1.2. Poslovni prostor na prvom spratu, označen kao vaterpolo i plivanje, u površini od 22 m², sa namjenom – uprava sportskog kluba registrovanog kod Ministarstva sporta i mladih Crne Gore.

Minimalna mjesečna cijena zakupa za poslovni prostor iz tačke 1.2, iznosi 110,00 € (22 m² x 5,00 €) uvećana za iznos PDV-a po stopi koja je važeća u trenutku isplate, sa minimalnim periodom zakupa od godinu dana i sa mogućnošću produženja do najviše pet godina, u skladu sa uslovima iz javnog poziva.

- 1.3. Poslovni prostor na prvom spratu, označen kao atletika, u površini od 22 m², sa namjenom – uprava sportskog kluba registrovanog kod Ministarstva sporta i mladih Crne Gore.

Minimalna mjesečna cijena zakupa za poslovni prostor iz tačke 1.3, iznosi 110,00 € (22 m² x 5,00 €) uvećana za iznos PDV-a po stopi koja je važeća u trenutku isplate,

sa minimalnim periodom zakupa od godinu dana i sa mogućnošću produženja do najviše pet godina, u skladu sa uslovima iz javnog poziva.

- 1.4. Poslovni prostor na prvom spratu, označen kao košarka, u površini od 32,5 m², sa namjenom – uprava sportskog kluba registrovanog kod Ministarstva sporta i mladih Crne Gore.

Minimalna mjesečna cijena zakupa za poslovni prostor iz tačke 1.4, iznosi 162,50 € (32,5 m² x 5,00 €) uvećana za iznos PDV-a po stopi koja je važeća u trenutku isplate, sa minimalnim periodom zakupa od godinu dana i sa mogućnošću produženja do najviše pet godina, u skladu sa uslovima iz javnog poziva.

- 1.5. Poslovni prostor na prvom spratu, označen kao rukomet, u površini od 32,5 m², sa namjenom – uprava sportskog kluba registrovanog kod Ministarstva sporta i mladih Crne Gore.

Minimalna mjesečna cijena zakupa za poslovni prostor iz tačke 1.5, iznosi 162,50 € (32,5 m² x 5,00 €) uvećana za iznos PDV-a po stopi koja je važeća u trenutku isplate, sa minimalnim periodom zakupa od godinu dana i sa mogućnošću produženja do najviše pet godina, u skladu sa uslovima iz javnog poziva.

- 1.6. Poslovni prostor na prvom spratu, označen kao muška odbojka, u površini od 22 m², sa namjenom – uprava sportskog kluba registrovanog kod Ministarstva sporta i mladih Crne Gore.

Minimalna mjesečna cijena zakupa za poslovni prostor iz tačke 1.6, iznosi 110,00 € (22 m² x 5,00 €) uvećana za iznos PDV-a po stopi koja je važeća u trenutku isplate, sa minimalnim periodom zakupa od godinu dana i sa mogućnošću produženja do najviše pet godina, u skladu sa uslovima iz javnog poziva.

- 1.7. Poslovni prostor na prvom spratu, označen kao ženska odbojka, u površini od 22 m², sa namjenom – uprava sportskog kluba registrovanog kod Ministarstva sporta i mladih Crne Gore.

Minimalna mjesečna cijena zakupa za poslovni prostor iz tačke 1.7, iznosi 110,00 € (22 m² x 5,00 €) uvećana za iznos PDV-a po stopi koja je važeća u trenutku isplate, sa minimalnim periodom zakupa od godinu dana i sa mogućnošću produženja do najviše pet godina, u skladu sa uslovima iz javnog poziva.

- 1.8. Poslovni prostor na prvom spratu, označen kao borilački sportovi, u površini od 23 m², sa namjenom – uprava sportskog kluba registrovanog kod Ministarstva sporta i mladih Crne Gore.

Minimalna mjesečna cijena zakupa za poslovni prostor iz tačke 1.8, iznosi 115,00 € (23 m² x 5,00 €) uvećana za iznos PDV-a po stopi koja je važeća u trenutku isplate, sa minimalnim periodom zakupa od godinu dana i sa mogućnošću produženja do najviše pet godina, u skladu sa uslovima iz javnog poziva.

2. Poslovni prostori iz tačke 1. ove odluke daje se u zakup putem prikupljanja ponuda (tenderska prodaja), na osnovu javnog poziva.
3. Javni poziv će se objaviti u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se distribuira na cijeloj teritoriji Crne Gore i na internet stranici ovog privrednog društva.
4. Postupak davanja u zakup poslovnih prostora sprovede komisija koju će imenovati izvršni direktor.
5. Komisiju čine predsjednik i dva člana.
6. Ugovore o davanju u zakup poslovnih prostora, po sprovedenom postupku, potpiše izvršni direktor ili lice koje isti ovlasti.
7. Ova odluka stupa na snagu danom davanja saglasnosti od strane predsjednika Opštine Bar.

Dostavljeno:

- 1 x Predsjednici Odbora,
- 1 x Članovima Odbora,
- 1 x Predsjedniku Opštine Bar,
- 1 x Izvršnom direktoru,
- 1 x Arhivi.



Obrazloženje

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u odredbi člana 6 stav 2 Zakona o državnoj imovini kojim je propisano da nadležni organi javne službe vrše imovinska prava i ovlašćenja u pogledu državne imovine koja je na njih prenesena, pod uslovima i na način utvrđen ovim zakonom, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Nadalje, odredbom člana 36 stav 2 istog Zakona propisano je da o raspolaganju i upravljanju imovinskim pravima, odlučuje nadležni organ javne službe u skladu sa zakonom ili aktom o osnivanju, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade, odnosno nadležnog organa opštine.

Takođe, odredama člana 39 stav 1 i 6, kao i odredbom člana 40 stav 1 citiranog Zakona, propisano je da se stvari i druga dobra u državnoj imovini mogu davati u zakup, pri čemu se uslovi, vrijeme, naknada, način korišćenja i raspolaganja, čuvanja, zaštite i održavanja stvari datih u zakup uređuju ugovorom o zakupu.

Saglasno odredbi člana 40 stav 1 Zakona o državnoj imovini, prodaja i davanje u zakup stvari i drugih dobara u državnoj imovini vrši se javnim nadmetanjem ili na osnovu prikupljenih ponuda, a izuzetno neposrednom pogodbom.

U skladu sa odredbom člana 3 stav 5 i člana 35 stav 2 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini, propisano je da postupak prodaje i davanja u zakup nepokretnih i pokretnih stvari na kojima svojinska ovlašćenja vrše javne službe inicira i pokreće nadležni organ određen statutom javne službe, kao i da odluku o davanju u zakup objekata kojima gazduju i na kojima vrše svojinska ovlašćenja javne službe (javne ustanove i javna preduzeća) donosi nadležni organ javne službe uz prethodnu saglasnost nadležnog organa opštine.

Članom 32 navedene Uredbe, između ostalog propisano je da minimalan iznos zakupnine (kod tendera) utvrđuje nadležni organ ili organ koji je odlukom nadležnog organa određen.

Razlozi za donošenje odluke ogledaju se u potrebi pravnog uređenja poslovanja Društva i adekvatnoj valorizaciji kapaciteta istog, kroz sprovođenje aktivnosti koje će doprinijeti kreiranju boljeg i pravednijeg ambijenta za korišćenje sportskih objekata Društva. Imajući u vidu činjenicu da je period davanja u zakup predmetnih poslovnih prostora istekao, potrebno je da se neupražnjeni poslovni prostori ponovno izlože javnom pozivu radi davanja u zakup, radi ostvarivanja sopstvenih prihoda. Takođe, kod okolnosti da Odluka Odbora direktora, broj : 02-43/23 od 06.11.2023. godine nije realizovana u odnosu na poslovni prostor u prizemlju, označen kao dio biletarnice u površini od 5,5 m², sa namjenom – komunalne djelatnosti, usljed nedostatka konkretnog interesovanja, pa je s toga je odlučeno da se predmetni poslovni prostor iznova izloži javnom pozivu za davanje u zakup zajedno sa ostalim poslovnim prostorima, a da se pritom cijena zakupa poslovnog prostora smanji kako bi se povećalo interesovnje javnosti.

Na osnovu navedenog predlažemo usvajanje Odluke o davanju u zakup predmetnih poslovnih prostora.

**ODBOR DIREKTORA
„SPORTSKO - REKREATIVNI CENTAR“ doo BAR**



ODBOR DIREKTORA

Broj: 02-16/24
Bar, 15.03.2024.

Na osnovu člana 15 stav 1 tačka 8 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Sportsko-rekreativni centar" Bar („Sl. List CG-opštinski propisi“, br. 10/16 i 40/21), a u skladu sa članom 16 tačka 8 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar, Odbor direktora „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar, na X (desetoj) sjednici, održanoj 15.03.2024. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

1. Utvrđuje se Prijedlog izvještaja o radu „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar za 2023. godinu.
2. Tekst Prijedloga izvještaja o radu „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar za 2023. godinu, čini sastavni dio ove odluke.
3. Tekst Prijedloga izvještaja o radu „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar za 2023. godinu dostaviti Skupštini opštine Bar na razmatranje i odlučivanje.
4. Za predstavnika Društva koji će učestvovati u radu Skupštine opštine Bar i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja ovog Izvještaja, određuje se izvršni direktor Društva.

Dostavljeno:

- 1 x Predsjedniku;
- 1 x Članovima Odbora;
- 1 x Skupštini opštine Bar;
- 1 x Izvršnom direktoru;
- 1 x Arhivi.

PREDSJEDNICA
Dubravka Vujičić



ODBOR DIREKTORA

Broj: 02-18/24

Bar, 15.03.2024. godine.

Na osnovu Na osnovu člana 16 stav 1 tačka 13 Statuta Društva sa ograničenom odogovornošću „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar (“Sl.list CG-opštinski propisi”, broj 45/21) i na osnovu člana 21. Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja i servisiranja vozila „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar broj 02-11/24 od 20.02.2024. godine na X sjednici Odbor direktora je donio sljedeću:

ODLUKU

o mjesečnoj količini goriva za službena putnička vozila

Član 1

Ovom odlukom utvrđuje se količina goriva za korišćenje službenih vozila „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar, čiji je cilj njegova ekonomična potrošnja u okviru unaprijed utvrđenih količina.

Član 2

Kartice za kupovinu goriva za potrebe službenih vozila Društva ima izvršni direktor Društva.

Član 3

Količina goriva koja može biti potrošena na mjesečnom nivou ograničena je na 300 litara za tekuću potrošnju.

U izuzetnim slučajevima kada poslovne obaveze to zahtjevaju, količina goriva potrošenog unutar države može biti veća uz odobrenje izvršnog direktora.

Pravdanje prekoračenja ograničenja vrši se putnim nalozima.

Član 4

Za službena putovanja u inostrastvo obračun potrošnje goriva će se vršiti na osnovu putnih naloga, uz saglasnost izvršnog direktora.


Član 5

Potrošnja goriva nastala u inostranstvu će se pravdati fiskalizovanim računima koji će biti predati uz putni nalog službi koja vrši finansijsko-računovodstvene poslove.

Član 6

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA
Dubravka Vujičić



Srce
grada | SRC
Bar



DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"SPORTSKO-REKREATIVNI CENTAR" BAR

ODBOR DIREKTORA

Broj : 02-21/24
Bar, 03.04.2024. godine

Na osnovu člana 84 stava 4 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.), i člana 16 Statuta Društva, Odbor direktora „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar, na XI sjednici, održanoj 03. aprila 2024. godine, donosi sljedeću


ODLUKU

1. Daje se saglasnost na Izmjene i dopune plana javnih nabavki „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar za 2024. godinu – Amandman I.
2. Izmjene i dopune plana javnih nabavki „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar za 2024 – Amandman I objaviti na sajtu Direktorata za politiku javnih nabavki Crne Gore, najkasnije pet dana od dana davanja saglasnosti.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

- 1 x Predsjedniku;
- 1 x Članovima Odbora;
- 1 x Direktoratu za politiku javnih nabavki;
- 1 x Izvršnom direktoru;
- 1 x Arhivi.

PREDSJEDNICA
Dubravka Vujičić



DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"SPORTSKO-REKREATIVNI CENTAR" BAR

ODBOR DIREKTORA

Broj : 02-30/24
Bar, 08.07.2024. godine

Na osnovu člana 84 stava 4 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.), i člana 16 Statuta Društva, Odbor direktora „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar, na XIV sjednici, održanoj 05. jula 2024. godine, donosi sljedeću


ODLUKU

1. Daje se saglasnost na Izmjene i dopune plana javnih nabavki „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar za 2024. godinu – Amandman II.
2. Izmjene i dopune plana javnih nabavki „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar za 2024 – Amadman I objavit na sajtu Direktorata za politiku javnih nabavki Crne Gore, najkasnije pet dana od dana davanja saglasnosti.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

- 1 x Predsjedniku;
- 1 x Članovima Odbora;
- 1 x Direktoratu za politiku javnih nabavki;
- 1 x Izvršnom direktoru;
- 1 x Arhivi.





Broj : 02-31 /24
Bar, 08.07.2024. godine

Na osnovu člana 6 stav 2, člana 36 stav 2, člana 39 stav 1 i 6 i člana 40 stav 1 Zakona o državnoj imovini ("Sl.list Crne Gore", br.21/09 i 40/11), člana 3 stav 5, člana 32 i člana 35 stav 2 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ("Sl.list Crne Gore", br. 44/10) i člana 16 Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću "Sportsko-rekreativni centar" Bar, Odbor direktora Društva, na XIV sjednici, održanoj dana, 08.07.2024. godine, donio je sljedeću

O D L U K U

1. Pokreće se postupak davanja u zakup zemljišta, u površini od 677 m², izgrađenog na dijelu katastarske parcele broj 4948, upisane u listu nepokretnosti broj 1524 KO Novi Bar, a koji se nalaze u sklopu sportskog centra na Madžarici u Baru sa namjenom – Teniski teren.

Zemljište u katarskom operatu oivičen koordinatoma detaljnih tačaka i to br. 1 po Y: 6590631.76 po X: 4662616.31, br. 2 po Y: 6590642.23 po X: 4662616.33, br. 3 po Y: 6590644.30 po X: 4662616.29, br. 4 Y: 6590647.68, po X: 4662616.45, br. 4 po X: 6590647.68 po Y: 4662616.45 po X: 4662616.45, br. 5 po Y: 6590647.69 po X: 4662656.96, br.6 po Y: 6590627.84 po X: 4662657.18, br 7 po Y: 6590621.39 po X: 4662657.25, br.8 po Y: 6590621.30 po X: 4662657.25

Minimalna cijena zakupa zemljišta iz prethodnog stava iznosi 2.708,00 € (677 m² x 4,00 €/m²), sa minimalnim periodom zakupa od godinu dana, sa mogućnošću produženja do najviše pet godina i plaćanjem naknade na ime zakupa na godišnjem nivou, u skladu sa uslovima iz javnog poziva.

2. Zemljište iz tačke 1. ove Odluke, daje se u zakup putem prikupljanja ponuda (tender), na osnovu objavljenog javnog poziva.

3. Javni poziv će se objaviti u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se distribuira na cijeloj teritoriji Crne Gore i na zvaničnoj internet stranici ovog privrednog društva.

4. Postupak davanja u zakup zemljišta sprovedeće komisija koju će imenovati izvršni direktor.

5. Komisiju čine predsjednik i dva člana.

6. Ugovor o davanju u zakup zemljišta, po sprovedenom postupku, potpisuće izvršni direktor ili lice koje isti ovlasti.

7. Ova odluka stupa na snagu danom davanja saglasnosti na istu od strane predsjednika Opštine Bar.

PREDSJEDNICA
Dušanka Vujičić



Dostavljeno:

- 1 x Predsjednici Odbora,
- 1 x Članovima Odbora,
- 1 x Predsjedniku Opštine Bar,
- 1 x Izvršnom direktoru,
- 1 x Arhivi.

Obrazloženje

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u odredbi člana 6 stav 2 Zakona o državnoj imovini kojim je propisano da nadležni organi javne službe vrše imovinska prava i ovlašćenja u pogledu državne imovine koja je na njih prenesena, pod uslovima i na način utvrđen ovim zakonom, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Nadalje, pravni osnov proizilazi iz odredbe člana 36 stav 2 istog Zakona, a kojim je propisano da o raspolaganju i upravljanju imovinskim pravima, odlučuje nadležni orhan javne službe u skaldu sa zakonom ili aktom o osnivanju, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade, odnosno nadležnog organa opštine.

Takođe, odredama člana 39 stav 1 i 6, kao i odredbom člana 40 stav 1 citiranog Zakona, propisano je da se stvari i druga dobra u državnoj imovini mogu davati u zakup, pri čemu se uslovi, vrijeme, naknada, način korišćenja i raspolaganja, čuvanja, zaštite i održavanja stvari datih u zakup uređuje ugovorom o zakupu.

Saglasno odredbi člana 40 stav 1 Zakona o državnoj imovini, prodaja i davanje u zakup stvari i drugih dobara u državnoj imovini vrši se javnim nadmetanjem ili na osnovu prikupljenih ponuda, a izuzetno neposrednom pogodbom.

U skladu sa odredbom člana 3 stav 5 i člana 35 stav 2 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini, propisano je da postupak prodaje i davanja u zakup nepokretnih i pokretnih stvari na kojima svojinska ovlašćenja vrše javne službe inicira i pokreće nadležni organ određen statutom javne službe, kao i da odluku o davanju u zakup objekata kojima gazduju i na kojima vrše svojinska ovlašćenja javne službe (javne ustanove i javna preduzeća) donosi nadležni organ javne službe uz prethodnu saglasnost nadležnog organa opštine.

Članom 32 navedene Uredbe propisano je da početni iznos cijene zakupa zemljišta, službenih zgrada, poslovnih prostorija i drugih nepokretnih stvari u državnoj imovini (kod aukcije) odnosno minimalan iznos zakupnine (kod tendera) utvrđuje nadležni organ ili organ koji je odlukom nadležnog organa određen.

Razlozi za donošenje odluke ogledaju se u potrebi pravnog uređenja poslovanja Društva i adekvatnoj valorizaciji kapaciteta istog, kroz sprovođenje aktivnosti koje će doprinijeti kreiranju boljeg i pravednijeg ambijenta za korišćenje sportskih objekata Društva. Takođe, imajući u vidu okolnost da je ugovor o zakupu predmetnog teniskog terena istekao, to je samim tim odlučeno da se isti ponudi zainteresovanoj javnosti u zakup, a prednje radi ostvarivanja sopstvenih prihoda.


Takođe, razlozi za određivanje konkretnog minimalnog iznosa zakupnine, proističu iz planirane visine ulaganja potrebnog za održavanje teniskog terena, finansijsku isplativost istog, prilično kratak period na godišnjem nivou za njegovu potencijalnu komercijalnu

upotrebu, dosadašnje cijene, kao i iskustvo stečeno iz dosadašnjih ugovornih odnosa sa registrovanim privrednim i sportskim subjektima u ovoj oblasti.

Na osnovu navedenog predlažemo usvajanje Odluke o davanju u zakup predmetnog teniskog terena.

ODBOR DIREKTORA

„SPORTSKO - REKREATIVNI CENTAR“ DOO BAR



DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"SPORTSKO-REKREATIVNI CENTAR" BAR

ODBOR DIREKTORA

Broj: 02-47 /24
Bar, 05.11.2024. godine

Na osnovu člana 16 stav 1 tačka 15) Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar na IV elektronskoj sjednici održanoj dana 05.11.2024. godine donosi

O D L U K U

NVO "Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama – Bar" iz Bara uplatiti iznos od 500,00 (slovima:petstotina eura) na ime finansijske pomoći.

Iznos troškova iz stave 1 ove odluke uplatiti na žiro račun 510-7298-68, kod Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Imajući u vidu da je dana 24. oktobara 1986. godine osnovano ovo privredno društvo, i da je toga dana 38 godina od osnivanja istog, i da će 24.11.2024. godine biti 15 godina od otvaranja sportske dvorane "Topolica", odlučeno je da se sredstva koja bi inače bila uložena u organizaciju tih svečanosti preusmjere u obliku finansijske pomoći.

Dostaviti :
-1x knjigovodstvu,
-1x a/a.

PRDSJEDNICA,

Dubravka Vujičić





ODBOR DIREKTORA

Broj: 02-50/24
Bar, 29.11.2024. godine

Na osnovu člana 15 stav 1 alineja 3 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Sportsko-rekreativni centar" Bar („Sl. List CG-opštinski propisi“, br. 10/16 i 40/21), a u skladu sa članom 16 tačka 7 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar, Odbor direktora „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar, na XVII sjednici, održanoj 29.11.2024. godine, donosi sljedeću


ODLUKU

1. Utvrđuje se Prijedlog godišnjeg plana rada „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar za 2025. godinu.
2. Tekst Prijedloga godišnjeg plana rada „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar za 2025. godinu, čini sastavni dio ove Odluke.
3. Prijedlog godišnjeg plana rada „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar za 2025. godinu dostaviti Skupštini opštine Bar na razmatranje i donošenje.
4. Za predstavnika Društva koji će učestvovati u radu Skupštine opštine Bar i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja ovog Prijedloga plana, određuje se izvršni direktor Društva Božidar Janković.

Dostavljeno

- 1 x *Predsjedniku;*
- 1 x *Članovima Odbora;*
- 1 x *Skupštini opštine Bar;*
- 1 x *Izvršnom direktoru;*
- 1 x *Arhivi.*


Predsjednica
Dubravka Vujičić
Dubravka Vujičić



ODBOR DIREKTORA

Broj : 02-51/24
Bar, 29.11.2024. godine

Na osnovu člana 84 stava 4 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.), i člana 16 Statuta Društva, Odbor direktora „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar, na XVII sjednici, održanoj 29. novembra 2024. godine, donosi sljedeću


ODLUKU

1. Daje se saglasnost na Izmjene i dopune plana javnih nabavki „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar za 2024. godinu – Amandman III.
2. Izmjene i dopune plana javnih nabavki „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar za 2024 – Amandman III objaviti na sajtu Direktorata za politiku javnih nabavki Crne Gore, najkasnije pet dana od dana davanja saglasnosti.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA
Dubravka Vujičić

Dostavljeno:

- 1 x Predsjedniku;
- 1 x Članovima Odbora;
- 1 x Direktoratu za politiku javnih nabavki;
- 1 x Izvršnom direktoru;
- 1 x Arhivi.



DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"SPORTSKO-REKREATIVNI CENTAR" BAR

ODBOR DIREKTORA

Broj : 02-52 /24
Bar, 29.11.2024. godine

Na osnovu člana 6 stav 2, člana 36 stav 2, člana 39 stav 1 i 6 i člana 40 stav 1 Zakona o državnoj imovini ("Sl.list Crne Gore", br.21/09 i 40/11), člana 3 stav 5, člana 32 i člana 35 stav 2 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ("Sl.list Crne Gore", br. 44/10) i člana 16 Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću "Sportsko-rekreativni centar" Bar, Odbor direktora Društva, na XVII sjednici, održanoj dana, 29.11.2024. godine, donio je sljedeću

ODLUKU

1. Pokreće se postupak davanja u zakup zemljišta, u površini od 1.076 m², izgrađenog na dijelu katastarske parcele broj 4948, upisane u listu nepokretnosti broj 1524 KO Novi Bar, a koji se nalaze u sklopu sportskog centra na Madžarici u Baru sa namjenom – Padel teren.

Zemljište u katarskom operatu ovičen koordinatoma detaljnih tačaka i to br. 1 po Y: 6590621.39 po X: 4662657.25 , br. 2 po Y: 6590621.30 po X: 4662657.25, br. 3 po Y: 6590609.13 po X: 4662616.25, br. 4 Y: 6590606.97, po X: 4662616.27, br. 5 po Y: 6590604.77 po X: 4662616.33, br. 6 po Y: 6590604.82 po X: 4662657.12.

Minimalna cijena zakupa zemljišta iz prethodnog stava iznosi 7.532,00 € (1.076 m² x 7,00 €/m²), sa minimalnim periodom zakupa od godinu dana, sa mogućnošću produženja do najviše pet godina i plaćanjem naknade na ime zakupa na godišnjem nivou, u skladu sa uslovima iz javnog poziva.

2. Zemljište iz tačke 1. ove Odluke, daje se u zakup putem prikupljanja ponuda (tender), na osnovu objavljenog javnog poziva.
3. Javni poziv će se objaviti u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se distribuira na cijeloj teritoriji Crne Gore i na zvaničnoj internet stranici ovog privrednog društva.
4. Postupak davanja u zakup zemljišta sprovedeće komisija koju će imenovati izvršni direktor.
5. Komisiju čine predsjednik i dva člana.
6. Ugovor o davanju u zakup zemljišta, po sprovedenom postupku, potpisaće izvršni direktor ili lice koje isti ovlasti.
7. Ova odluka stupa na snagu danom davanja saglasnosti na istu od strane predsjednika Opštine Bar.



**PREDSJEDNICA
Dubravka Vujičić**

Dostavljeno:

- 1 x *Predsjednici Odbora,*
- 1 x *Članovima Odbora,*
- 1 x *Predsjedniku Opštine Bar,*
- 1 x *Izvršnom direktoru,*
- 1 x *Arhivi.*

Obrazloženje

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u odredbi člana 6 stav 2 Zakona o državnoj imovini kojim je propisano da nadležni organi javne službe vrše imovinska prava i ovlašćenja u pogledu državne imovine koja je na njih prenesena, pod uslovima i na način utvrđen ovim zakonom, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Nadalje, pravni osnov proizilazi iz odredbe člana 36 stav 2 istog Zakona, a kojim je propisano da o raspolaganju i upravljanju imovinskim pravima, odlučuje nadležni organ javne službe u skladu sa zakonom ili aktom o osnivanju, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade, odnosno nadležnog organa opštine.

Takođe, odredbom člana 39 stav 1 i 6, kao i odredbom člana 40 stav 1 citiranog Zakona, propisano je da se stvari i druga dobra u državnoj imovini mogu davati u zakup, pri čemu se uslovi, vrijeme, naknada, način korišćenja i raspolaganja, čuvanja, zaštite i održavanja stvari datih u zakup uređuje ugovorom o zakupu.

Saglasno odredbi člana 40 stav 1 Zakona o državnoj imovini, prodaja i davanje u zakup stvari i drugih dobara u državnoj imovini vrši se javnim nadmetanjem ili na osnovu prikupljenih ponuda, a izuzetno neposrednom pogodbom.

U skladu sa odredbom člana 3 stav 5 i člana 35 stav 2 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini, propisano je da postupak prodaje i davanja u zakup nepokretnih i pokretnih stvari na kojima svojinska ovlašćenja vrše javne službe inicira i pokreće nadležni organ određen statutom javne službe, kao i da odluku o davanju u zakup objekata kojima gazduju i na kojima vrše svojinska ovlašćenja javne službe (javne ustanove i javna preduzeća) donosi nadležni organ javne službe uz prethodnu saglasnost nadležnog organa opštine.

Članom 32 navedene Uredbe propisano je da početni iznos cijene zakupa zemljišta, službenih zgrada, poslovnih prostorija i drugih nepokretnih stvari u državnoj imovini (kod aukcije) odnosno minimalan iznos zakupnine (kod tendera) utvrđuje nadležni organ ili organ koji je odlukom nadležnog organa određen.


Razlozi za donošenje odluke ogledaju se u potrebi pravnog uređenja poslovanja Društva i adekvatnoj valorizaciji kapaciteta istog, kroz sprovođenje aktivnosti koje će doprinijeti kreiranju boljeg i pravednijeg ambijenta za korišćenje sportskih objekata Društva. Takođe, imajući u vidu da je nedavno završen sudski spor koji je Društvo vodilo sa prethodnim zakupcem i da je zemljište upražnjeno, te je samim tim odlučeno da se isti ponudi zainteresovanoj javnosti u zakup, a prednje radi ostvarivanja sopstvenih prihoda i proširenje sportske ponude na teritoriji Opštine Bar.

Takođe, razlozi za određivanje konkretnog minimalnog iznosa zakupnine, proističu iz planirane visine ulaganja potrebnog za izgradnju padel terena, finansijsku isplativost istog, kao i cijene zakupa zemljišta na istim ili sličnim lokacijama.

Na osnovu navedenog predlažemo usvajanje Odluke o davanju u zakup predmetnog teniskog terena.

ODBOR DIREKTORA

„SPORTSKO - REKREATIVNI CENTAR“ DOO BAR



DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"SPORTSKO-REKREATIVNI CENTAR" BAR

ODBOR DIREKTORA

Broj : 02-53/24
Bar, 29.11.2024. godine

Na osnovu člana 6 stav 2, člana 36 stav 2, člana 39 stav 1 i 6 i člana 40 stav 1 Zakona o državnoj imovini ("Sl.list Crne Gore", br.21/09 i 40/11), člana 3 stav 5, člana 32 i člana 35 stav 2 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ("Sl.list Crne Gore", br. 44/10) i člana 16 Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću "Sportsko-rekreativni centar" Bar, Odbor direktora Društva, na XVII sjednici, održanoj 29.11.2023. godine, donio je sljedeću

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke broj: 02-42/23 od 06.11.2023. godine

1. U odluci broj 02-42/23 od 06.11.2023. godine u tački 1, podtačke 1.3 i 1.5. na kraju teksta umjesto tačke stavlja se zarez i dodaju riječi " nevladine organizacije, računovodestvene agencije, turističke i poslovne agencije"
2. Ova odluka stupa na snagu danom davanja saglasnosti od strane predsjednika Opštine Bar.

PREDSJEDNICA
Dubravka Vujičić

Dostavljeno:

- 1 x Predsjednici Odbora,
- 1 x Članovima Odbora,
- 1 x Predsjedniku Opštine Bar,
- 1 x Izvršnom direktoru,
- 1 x Arhivi.

Obrazloženje

Odbor direktora Društva je uz saglasnost predsjednika Opštine Bar donio Odluku o pokretanju postupka davanja u zakup poslovnih prostora u okviru sportske dvorane Topolica nalaze u/na objektu sportske dvorane Topolica, evidentirane na katastarskoj parceli br. 4972/2 KO Novi Bar, broj zgrade 1, sve iz lista nepokretnosti br. 2917 KO Novi Bar, Navedena Odluka zavedena je kod Društva pod brojem: 02-42/23 od 06.11.2023. godine i između ostalog, istom je bilo određeno da se svi poslovni porostori daju u zakup po cijeni od 4,5 m².

Shodno tački 7 citirane Odluke, izvršni direktor Društva je rješenjem broj: 2671/23 od 29.11.2023. godine obrazovao Komisiju sa zadatkom sprovođenja postupka davanja u zakup predmetnih poslovnih prostora" i to na period do 5 (slovima: pet) godina, putem prikupljanja ponuda (tender), na osnovu objavljenog javnog poziva.

Navedena Komisija je u skladu sa postavljenim zadatkom pripremila i objavila javni poziv, zaveden kod Društva pod brojem: 2683/23 od 30.11.2023. godine. Dati javni poziv je objavljen na datum, 01.12.2023. godine i to na internet stranici i oglasnoj tabli Društva, kao i dnevnom štampanom mediju „Nova Pobjeda“ d.o.o. Podgorica, međutim u ostavljenom roku od 16 dana od dana objavljivanja javnog poziva dostavljene su prijave od strane zainteresovanih lica u svojstvu ponuđača za poslovne prostore iz tačke 1 podtački 1.1, 1.2, i 1.4 predmetne odluke, dok za poslovne prostore iz tačke 1 iz podtački 1.3. i 1.5 nije bilo interesovanje, samim tim nije pristigla niti jedna ponuda ponuđača.

Stoga, s obzirom na navedeno ocijenjeno je svrsishodnim da se zakup poslovnih prostora ponudi zainteresovanoj javnosti uz proširenje dijelatnosti potencijalnih zakupaca sa sportskih organizacija i sportskih klubova registrovanih u Ministarstvu sporta i mladih Crne Gore, na nevladine organizacije, računovodestvene agencije, turističke i poslovne agencije

Odredbama člana 52 Statuta Društva propisano je da pravilnike i odluke, kojima se na opšti način uređuju određena pitanja, donosi Odbor direktora Društva i moraju biti u saglasnosti sa Statutom Društva, dok se izmjene i dopune opštih akata iz prethodnog stava vrše se na način i u postupku koji važi za njihovo donošenje, kao i opšti akti iz stava 1 ovog Statuta stupaju narednog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva, ako opštim akom nije drugačije određeno.

Na osnovu izloženog, predloženom Odlukom izvršena je izmjena i dopuna Osnovne Odluke na način kojim se omogućava adekvatna valorizacija marketinškog potencijala sportske dvorane „Topolica“, uz ostvarenje očekivanog prihoda po tom osnovu.

**ODBOR DIREKTORA
„SPORTSKO - REKREATIVNI CENTAR“ doo BAR**



ODBOR DIREKTORA

Broj : 02-02/24
Bar, 27.01.2024. godine

Z A P I S N I K

sa VIII (osme) sjednice Odbora direktora „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar, održane u Kabinetu izvršnog direktora „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar, dana 27. januara 2024. godine, sa početkom u 19:00 časova.

U radu sjednice Odbora direktora Društva učestvovali su:

- Dubravka Vujičić, predsjednica
- mr Miloš Lalević, član
- Rade Radoman, član
- Mustafa Kalaperović, član
- Amir Bišević, član
- Božidar Janković, izvršni direktor „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar
- Halim Džebanić, sekretar Društva „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar
- Jovana Vujović, službenica za poslove nabavki „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar

Tok sjednice :

Sjednica je počela u zakazano vrijeme.

Predsjednica Odbora direktora Dubravka Vujičić otvorila je sjednicu i konstatovala da postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje, nakon čega je postavila pitanje da li neko ima predlog za izmjenu i dopunu dnevnog reda, imajući u vidu da je novi Poslovnik o radu Odbora direktora spreman, tako da je predložila da se u Dnevni red uvrsti tačka 2 Prijedlog poslovnika o radu Odbora direktora „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar, nakon toga jednoglasno je usvojen sljedeći:

DNEVNI RED

1. Prijedlog zapisnika sa VII (sedme) vanredne sjednice sjednice Odbora direktora „Sportsko-rekreativnog centra“ doo Bar, održane dana 30.11.2023. godine.
2. Prijedlog poslovnika o radu Odbora direktora „Sportsko-rekreativnog centra“ doo Bar.
3. Prijedlog plana javnih nabavki „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar za 2024 .godinu.
4. Tekuća Pitanja

Rad po utvrđenom Dnevnom redu:

TAČKA 1

Prijedlog zapisnika sa VII (sedme) vanredne sjednice sjednice Odbora direktora „Sportsko-rekreativnog centra“ doo Bar, održane dana 30.11.2023. godine.

Kako nije bilo sugestija na Prijedlog zapisnika sa VII (sedme) vanredne sjednice Odbora direktora jednoglasno je usvojen zapisnik sa VII (sedme) sjednice Odbora direktora održane 30.11.2023. godine.

TAČKA 2

Prijedlog poslovnika o radu Odbora direktora „Sportsko-rekreativnog centra“ doo Bar.

Imajući u vidu da stari Poslovnik o radu Odbora direktora ima manjkavosti i nije u potpunosti usklađen sa važećim pozitivno-pravnim propisima, Odbor direktora je jednoglasno donio Poslovnik o radu Odbora direktora „Sportsko-rekreativnog centra“ doo Bar.

TAČKA 3

Prijedlog plana javnih nabavki „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar za 2024 .godinu.

Izlagajući Plan javnih nabavki, službenica za poslove nabavki Jovana Vujović informisala je Odbor direktora da je Plan javnih nabavki za 2024. godinu rađen na osnovu finansijskog plana koji je usvojila SO Bar. Pojedine stavke jesu uvcane u odnosu na Plan javni nabavki za 2023. godinu zbog povećanja cijena.

Nakon toga Odbor direktora je jednoglasno donio sljedeću:

ODLUKU

1. *Daje se saglasnost na Plan javnih nabavki „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar za 2024. godinu.*
2. *Plan javnih nabavki „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar objaviti na sajtu Direktorata za politiku javnih nabavki Crne Gore, do 31.01.2024. godine.*
3. *Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

TAČKA 4

Tekuća pitanja

Imajući u vidu da jednog člana Savjeta Radio Bara predlažu „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar i Kulturni Centar, imajući u vidu da gospodin Zdravko Gvozdrenović već obavlja funkciju člana Savjeta Radio Bara, a da radi o jednom uglednom čovjeku Odbor direktora je jednoglasno donio sljedeću:


ODLUKA

1. *Zdravko Gvozdrenović s adresom prebivališta [REDAKCIJA] po zvanju diplomirani pravnik, predlaže se za kandidata za člana Savjeta LJE „Radio Bar“ d.o.o. Bar.*
2. *Tekst Odluke dostaviti Odboru za izbor i imenovanje Skupštine opštine Bar.*

Sjednica je završena u 19:45 časova.

Zapisnik sačinio,


Halim Džebhanić



PREDSJEDNICA

Dubravka Vujičić





ODBOR DIREKTORA

Broj : 02-15/24
Bar, 15.03.2024. godine

Z A P I S N I K

sa X (desete) sjednice Odbora direktora „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar, održane u Kabinetu izvršnog direktora „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar, dana 15. marta 2024. godine, sa početkom u 20:30 časova.

U radu sjednice Odbora direktora Društva učestvovali su:

- Dubravka Vujičić, predsjednica
- mr Miloš Lalević, član
- Rade Radoman, član
- Mustafa Kalaperović, član
- Amir Bišević, član
- Božidar Janković, izvršni direktor „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar
- Halim Džebanić, sekretar Društva „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar
- Tihomir Mažić, knjigovestvna agencija „RMT“

Tok sjednice :

Sjednica je počela u zakazano vrijeme.

Predsjednica Odbora direktora Dubravka Vujičić otvorila je sjednicu i konstatovala da postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje, nakon čega je postavila pitanje da li neko ima predlog za izmjenu i dopunu dnevnog reda, kako nije bilo predloga za izmjenu i dopunu Dnevnog reda, jednoglasno je usvojen sljedeći:

DNEVNI RED

1. Prijedlog zapisnika sa IX (devete) sjednice Odbora direktora „Sportsko-rekreativnog centra“ doo Bar, održane dana 20.02.2024. godine.
2. Prijedlog Izještaja o radu „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar za 2023. godinu.
3. Prijedlog anexa I Ugovora o radu izvršnog direktora „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar
4. Prijedlog Odluke o mjesečnoj količini goriva za službena putnička vozila „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar.
5. Tekuća Pitanja

Rad po utvrđenom Dnevnom redu:

TAČKA 1

Prijedlog zapisnika sa IX (devete) sjednice Odbora direktora „Sportsko-rekreativnog centra“ doo Bar, održane dana 20.02.2024. godine

Kako nije bilo sugestija na Prijedlog zapisnika sa IX (devete) sjednice Odbora direktora jednoglasno je usvojen zapisnik sa IX (devete) sjednice Odbora direktora održane 20.02.2024. godine.

TAČKA 2

Prijedlog Izještaja o radu „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar za 2023. godinu.

Razmatrajući predmetni izještaj Odbor direktora je istakao da je nophodno dodatno doraditi a tiče se rezimea u kome je neophodno da se istaknu sve bitne pozitivne stvari koje su urađene u izještajnom periodu i da se u tabeli gdje su potraživanja dodatno daju objašnjenja u kojima će se obrazložiti koji su koraci preduzeti u cilju naplaćivanja potraživanja.

Nakon diskusije Odbor direktora je jednoglasno donio sljedeću

ODLUKU

1. *Utvrđuje se Prijedlog izvještaja o radu „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar za 2023. godinu.*
2. *Tekst Prijedloga izvještaja o radu „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar za 2023. godinu, čini sastavni dio ove odluke.*
3. *Tekst Prijedloga izvještaja o radu „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar za 2023. godinu dostaviti Skupštini opštine Bar na razmatranje i odlučivanje.*
4. *Za predstavnika Društva koji će učestvovati u radu Skupštine opštine Bar i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja ovog Izvještaja, određuje se izvršni direktor Društva.*

TAČKA 3

Prijedlog anexa I Ugovora o radu izvršnog direktora „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar.

Razmatrajući predmetni Anex ugovora o radu izvršnog direktora, Odbor direktora je zauzeo stav da je opravdano usvojiti ovaj Anex, dok je član Odbora direktora Almir Bišević postavio pitanje da li je neophodno tražiti mišljenje ministarstva finansija imajuću u vidu da se plata izvršnog direktora ovim Anexom uvećava.

Imajuću u vidu da član 41 Zakona o zaradama u javnom sektoru izuzima između ostalog i zaposlene u privrednom društvu čiji je osnivač država odnosno lokalna samouprava ili je u većinskom vlasništvu države odnosno lokalne samouprave a ostvaruje dobit u poslovanju i uredno izmiruje sve svoje obaveze. Stim u vezi jasno je da se ova odredba zakona ne može primjenjivati na ovo Društvo, takođe članom 25 Kolektivnog ugovora definisano je da se visinu zarade i ostalih nakanada izvršnog direktora određuje Odbor direktora ugovor o radu koji zaključuje sa izvršnim direktorom.

Nakon diskusije sa četiri glasa za (Dubravka Vujičić, Rade Radoman, Miloš Lalević i Mustafa Kalamperović) i jednim glasom protiv (Almir Bišević) donešen je sljedeći

Zaključak

Usvaja se Anex I ugovora o radu izvršnog direktora i zadužuje se predsjednica Odbora direktora Dubravka Vujičić da isti zaključi sa izvršnim direktorom.

TAČKA 4

Prijedlog Odluke o mjesečnoj količini goriva za službena putnička vozila „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar.

Imajući u vidu da članom 21 Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja i servisiranja vozila neophodno je donjeti ovakvu Odluku.

Odbor direktora je jednoglasno donio sljedeću

ODLUKU

o mjesečnoj količini goriva za službena putnička vozila

Član 1

Ovom odlukom utvrđuje se količina goriva za korišćenje službenih vozila „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar, čiji je cilj njegova ekonomična potrošnja u okviru unaprijed utvrđenih količina.

Član 2

Kartice za kupovinu goriva za potrebe službenih vozila Društva ima izvršni direktor Društva.

Član 3

Količina goriva koja može biti potrošena na mjesečnom nivou ograničena je na 300 litara za tekuću potrošnju.

U izuzetnim slučajevima kada poslovne obaveze to zahtjevaju, količina goriva potrošenog unutar države može biti veća uz odobrenje izvršnog direktora.

Pravdanje prekoračenja ograničenja vrši se putnim nalozima.

Član 4

Za službena putovanja u inostranstvo obračun potrošnje goriva će se vršiti na osnovu putnih naloga, uz saglasnost izvršnog direktora.

Član 5

Potrošnja goriva nastala u inostranstvu će se pravdati fiskalizovanim računima koji će biti predati uz putni nalog službi koja vrši finansijsko-računovodstvene poslove.


Član 6

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sjednica je završena u 22:00 čas.

Zapisnik sačinio,

Halim Džebhanić





ODBOR DIREKTORA

Broj : 02-15/24
Bar, 20.02.2024. godine

Z A P I S N I K

sa IX (devete) sjednice Odbora direktora „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar, održane u Kabinetu izvršnog direktora „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar, dana 20. februara 2024. godine, sa početkom u 17:30 časova.

U radu sjednice Odbora direktora Društva učestvovali su:

- Dubravka Vujičić, predsjednica
- mr Miloš Lalević, član
- Rade Radoman, član
- Mustafa Kalaperović, član
- Božidar Janković, izvršni direktor „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar
- Halim Džebanić, sekretar Društva „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar
- Dagan Popovski, predsjednik Sidnikalne organizacije „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar

Član Odbora direktora Amir Bišević je bio opravdano odsutan.

Tok sjednice :

Sjednica je počela u zakazano vrijeme.

Predsjednica Odbora direktora Dubravka Vujičić otvorila je sjednicu i konstatovala da postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje, nakon čega je postavila pitanje da li neko ima predlog za izmjenu i dopunu dnevnog reda, kako nije bilo predloga za izmjenu i dopunu Dnevnog reda, jednoglasno je usvojen sljedeći:

DNEVNI RED

1. Prijedlog zapisnika sa VIII (osme) sjednice Odbora direktora „Sportsko-rekreativnog centra“ doo Bar, održane dana 27.01.2024. godine.
2. Prijedlog Aneksa I Kolektivnog ugovor „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar.
3. Prijedlog odluke o troškova mobilnih telefona i interneta „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar.
4. Prijedlog odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar.
5. Prijedlog pravilnika o uslovima i načinu korišćenja sredstava za reprezentaciju „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar.

6. Prijedlog pravilnika o uslovima i načinu korišćenja i servisiranja vozila Sportsko-rekreativni centar doo Bar.
7. Prijedlog odluke o davanju u zakup poslovnih prostora u okviru sportske dvorane Topolica i lokacija za postavljanje uređaja za obavljanje bankarskih novčanih transakcija.
8. Prijedlog odluke o davanju u zakup poslovnih prostora u okviru sportske dvorane Topolica.
9. Tekuća Pitanja

Rad po utvrđenom Dnevnom redu:

TAČKA 1

Prijedlog zapisnika sa VIII (osme) sjednice Odbora direktora „Sportsko-rekreativnog centra“ doo Bar, održane dana 27.01.2024. godine.

Kako nije bilo sugestija na Prijedlog zapisnika sa VIII (osme) sjednice Odbora direktora jednoglasno je usvojen zapisnik sa VIII (osme) sjednice Odbora direktora održane 27.01.2024. godine.

TAČKA 2

Prijedlog Aneksa I Kolektivnog ugovor „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar.

Imajući u vidu da se radi o promjenama koje se tiču usklađivanja Kolektivnog ugovora sa Opštim kolektivnim ugovorm, članovi Odbora direktora su predložili da se u članu 12. Anexa I Kolektivnog ugovora da se posle stava 1 dodaje stav 2 koji glasi „Prethodno postojanje finansijskih sredstava za navedene namjene utvrđuje Odbor direktora“, sa čim se na sjednici i složio izvršni direktor Društva kao i predsjednik Sindikalne organizacije Društva. Nakon toga jednoglasno je usvojen predlog Anex I kolektivnog ugovora Društva.

TAČKA 3

Prijedlog odluke o troškova mobilnih telefona i interneta „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar.

Imajući u vidu da Društvo nema ovakav tip akta, neophodno je donjeti isti. Odbor direktora je jednoglasno usvojio sljedeću:

ODLUKU

O TROŠKOVIMA MOBILNE TELEFONIJE I INTERNETA

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na korišćenje troškova mobilne telefonije i interneta, kao i visina troškova - limiti po korisnicima u „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar (u daljem tekstu: Društvo).

Član 2

Pokriće troškova za korišćenje mobilnih telefona se vrši plaćanjem dostavljenih računa iz sredstava Društva.

Član 3

Izvršni direktor ima pravo na troškove mobilne telefonije i interneta od 70,00 eura, a najviše do 150,00 eura.

Pravo na troškove zaposlenih utvrđuje posebnom odlukom izvršni direktor Društva, u iznosu od 10,00 eura mjesečno sa uračunatim PDV-om.

Izuzetno od stava 2 ovog člana zbog obima posla koji vrše, izvršni direktor može zaposlenom odobriti iznos do 50,00 eura mjesečno sa uračunatim PDV-om.

Član 4

U svim slučajevima u kojima mjesečni iznos računa za korišćenje mobilnog telefona bude iznad limitirane potrošnje od iznosa utvrđenog posebnom odlukom, razlika će se naplaćivati od prve mjesečne zarade njegovog korisnika.

Član 5

Kontrolu trošenja odobrenih sredstava mobilne telefonije i interneta, u skladu sa ovom odlukom, vrši služba za finansijsko-računovodstvene poslove, na osnovu dostavljenih računa od strane provajdera za mobilnu telefoniju sa kojima ima zaključene ugovore o pružanju usluga.

Član 6

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.

TAČKA 4

Prijedlog odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar.

Imajući u vidu da se ovakvim tipom akata dodatno uređuje poslovanje Društva, Odbor direktora je jednoglasno donio sljedeću:

ODLUKU

O NAKNADI ZA SPONZORSTVO I JEDNOKRATNOJ NOVČANOJ POMOĆI

Član 1

Naknada za sponzorstvo i jednokratnu novčanu pomoć ostvaruje se pod uslovima i na način propisan ovom odlukom.

Član 2

Naknadu za sponzorstvo i jednokratnu novčanu pomoć mogu ostvarivati samo pravna lica, druge organizacije, udruženja građana i fizička lica koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na teritoriji Opštine Bar.

Član 3

O zahtjevima za sponzorstvo i jednokratnu novčanu pomoć odlučuje izvršni direktor.

Član 4

Visina nadoknade za sponzorstvo i jednokratnu novčanu pomoć, određuje se u sledećim iznosima:

1. Za tradicionalne manifestacije koje svake godine organizuje Opština Bar (Barski ljetopis, Dani vina i ukljeve, Maslinijada i Koštanijada) do **300,00 €**.
2. Za druge manifestacije čiji je organizator ili suorganizator Opština Bar ili javne službe čiji je osnivač Opština Bar; izdavačku djelatnost; razvoj kulturno-umjetničkog stvaralaštva ili njegovu prezentaciju; organizovanje sportskih ili drugih priredbi i klupsko učestvovanje u sportskim takmičenjima do **250,00 €**.
3. Za lica koja se zbog posebnih okolnosti koje utiču na njihovo stambeno, materijalno ili zdravstveno stanje nalaze u stanju socijalne potrebe, kao i za liječenje oboljelih i nabavku medicinsko-kliničkih pomagala do **500,00 €**.

4. *Za podsticaj razvoja i afirmaciju talenata u kulturno umjetničkom stvaralaštvu; naučno istraživačku djelatnost; stručno usavršavanje za sticanje akademskih zvanja i pojedinačno učestvuje u sportskim ili drugim takmičenjima do 150,00 €.*

Član 5

Odbor direktora društva može u izuzetnim slučajevima, kada za to postoji posebno opravdani razlozi, na prijedlog izvršnog direktora, odlučiti da se podnosiocu zahtjeva za sponzorstvo i jednokratnu novčanu pomoć isplati veći iznos naknade od iznosa određenih u članu 4 ove odluke.

Član 6

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana njenog donošenja.

TAČKA 5

Prijedlog pravilnika o uslovima i načinu korišćenja sredstava za reprezentaciju „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar.

Takođe kao i ostali akti i ovaj akt pravno uređuje poslovanje Društva, nakon toga Odbor direktora je jednoglasno donio je Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja sredstava za reprezentaciju „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar.

TAČKA 6

Prijedlog pravilnika o uslovima i načinu korišćenja i servisiranja vozila „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar.

Takođe kao i ostali akti i ovaj akt pravno uređuje poslovanje Društva, nakon toga Odbor direktora je jednoglasno donio je Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja i servisiranja vozila „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar.

TAČKA 7

Prijedlog odluke o davanju u zakup poslovnih prostora u okviru sportske dvorane Topolica i lokacija za postavljanje uređaja za obavljanje bankarskih novčanih transakcija.

Razlozi za donošenje odluke ogledaju se u potrebi pravnog uređenja poslovanja Društva i adekvatnoj valorizaciji kapaciteta istog, kroz sprovođenje aktivnosti koje će doprinijeti kreiranju boljeg i pravednijeg ambijenta za korišćenje sportskih objekata Društva. Polazeći od činjenice da su dosadašnji ugovori o zakupu predmetnih poslovnih prostora istekli, nastala je potreba za davanjem u zakup svih neupražnjenih poslovnih prostora, radi ostvarivanja sopstvenih prihoda, a što uključuje i lokacije za postavljanje uređaja obavljanje bankarskih novčanih transakcija – bankomata.

Odbor direktora je jednoglasno donio sljedeću:

ODLUKU

1. *Pokreće se postupak davanja u zakup poslovnih prostora u sklopu sportske dvorane „Topolica“, upisane kao zgrada broj 1, na katastarskoj parceli br. 4972/2 KO Novi Bar, evidentiranoj u listu nepokretnosti br. 2917 KO Novi Bar i to:*
 - 1.1. *Poslovni prostor u prizemlju, označen kao PD 2, u površini od 34,5 m², sa namjenom – uslužne djelatnosti (bankarske usluge, usluge osiguranja lica i*

imovine, advokatske, notarske usluge, usluge sportske medicine, ljekarske usluge-ambulantne, labaratorijske usluge, dječja igraonica, kafić i butik sportske opreme). Minimalna mjesečna cijena zakupa za poslovni prostor iz tačke 1.1, iznosi 310,50 € (34,5 m² x 9,00€) uvećana za iznos PDV-a po stopi koja je važeća u trenutku isplate, sa minimalnim periodom zakupa od godinu dana i sa mogućnošću produženja do najviše pet godina, u skladu sa uslovima iz javnog poziva.

1.2. Poslovni prostor u prizemlju, označen kao PD 3, u površini od 34,5 m², sa namjenom – uslužne djelatnosti (bankarske usluge, usluge osiguranja lica i imovine, advokatske, notarske usluge, usluge sportske medicine, ljekarske usluge-ambulantne, labaratorijske usluge, dječja igraonica, kafić i butik sportske opreme).

Minimalna mjesečna cijena zakupa za poslovni prostor iz tačke 1.2, iznosi 310,50€ (34,5 m² x 9,00€) uvećana za iznos PDV-a po stopi koja je važeća u trenutku isplate, sa minimalnim periodom zakupa od godinu dana i sa mogućnošću produženja do najviše pet godina, u skladu sa uslovima iz javnog poziva.

1.3. Poslovni prostor u prizemlju, označen kao PD 4, u površini od 34,5 m², sa namjenom – uslužne djelatnosti (bankarske usluge, usluge osiguranja lica i imovine, advokatske, notarske usluge, usluge sportske medicine, ljekarske usluge-ambulantne, labaratorijske usluge, dječja igraonica, kafić i butik sportske opreme).

Minimalna mjesečna cijena zakupa za poslovni prostor iz tačke 1.3, iznosi 310,50 € (34,5 m² x 9,00€) uvećana za iznos PDV-a po stopi koja je važeća u trenutku isplate, sa minimalnim periodom zakupa od godinu dana i sa mogućnošću produženja do najviše pet godina, u skladu sa uslovima iz javnog poziva.

1.4. Poslovni prostor u prizemlju, označen kao PD 5, u površini od 57,5 m², sa namjenom – uslužne djelatnosti (bankarske usluge, usluge osiguranja lica i imovine, advokatske, notarske usluge, usluge sportske medicine, ljekarske usluge-ambulantne, labaratorijske usluge, dječja igraonica, kafić i butik sportske opreme).

Minimalna mjesečna cijena zakupa za poslovni prostor iz tačke 1.4, iznosi 517,50 € (57,5 m² x 9,00€) uvećana za iznos PDV-a po stopi koja je važeća u trenutku isplate, sa minimalnim periodom zakupa od godinu dana i sa mogućnošću produženja do najviše pet godina, u skladu sa uslovima iz javnog poziva.

2. Pokreće se postupak davanja u zakup lokacija u prizemlju objekta sportske dvorane „Topolica“, kao i u objektu sportskog centra „Madžarica“, a prednje radi:

2.1. Postavljanje uređaja za obavljanje bankarskih novčanih transakcija – bankomat, u površini od 1 m².

Minimalna godišnja cijena zakupa za lokaciju iz tačke 2.1, iznosi 200,00 € uvećana za iznos PDV-a po stopi koja je važeća u trenutku isplate, sa minimalnim periodom zakupa od godinu dana i sa mogućnošću produženja do najviše pet godina, u skladu sa uslovima iz javnog poziva.

2.2. Postavljanje uređaja za obavljanje bankarskih novčanih transakcija – bankomat, u površini od 1 m².

Minimalna godišnja cijena zakupa za lokaciju iz tačke 1.10, iznosi 200,00 €, uvećana za iznos PDV-a po stopi koja je važeća u trenutku isplate, sa minimalnim periodom zakupa od godinu dana i sa mogućnošću produženja do najviše pet godina, u skladu sa uslovima iz javnog poziva.

3. Poslovni prostori iz tačke 1. ove odluke daje se u zakup putem prikupljanja ponuda (tenderska prodaja), na osnovu javnog poziva.

4. Javni poziv će se objaviti u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se distribuira na cijeloj teritoriji Crne Gore i na internet stranici ovog privrednog društva.

5. Postupak davanja u zakup poslovnih prostora sprovede komisija koju će imenovati izvršni direktor.
6. Komisiju čine predsjednik i dva člana.
7. Ugovore o davanju u zakup poslovnih prostora, po sprovedenom postupku, potpisuće izvršni direktor ili lice koje isti ovlasti.
8. Ova odluka stupa na snagu danom davanja saglasnosti od strane predsjednika Opštine Bar.

TAČKA 8

Prijedlog odluke o davanju u zakup poslovnih prostora u okviru sportske dvorane Topolica.

Razlozi za donošenje odluke ogledaju se u potrebi pravnog uređenja poslovanja Društva i adekvatnoj valorizaciji kapaciteta istog, kroz sprovođenje aktivnosti koje će doprinijeti kreiranju boljeg i pravednijeg ambijenta za korišćenje sportskih objekata Društva. Imajući u vidu činjenicu da je period davanja u zakup predmetnih poslovnih prostora istekao, potrebno je da se neupražnjeni poslovni prostori ponovno izlože javnom pozivu radi davanja u zakup, radi ostvarivanja sopstvenih prihoda. Takođe, kod okolnosti da Odluka Odbora direktora, broj : 02-43/23 od 06.11.2023. godine nije realizovana u odnosu na poslovni prostor u prizemlju, označen kao dio biletarnice u površini od 5,5 m², sa namjenom – komunalne djelatnosti, usljed nedostatka konkretnog interesovanja, odlučeno je da se predmetni poslovni prostor iznova izloži javnom pozivu za davanje u zakup zajedno sa ostalim poslovnim prostorima, a da se pritom, navedena Odluka stavi van snage.

ODLUKU

2. Pokreće se postupak davanja u zakup poslovnih prostora u objektu sportske dvorane „Topolica“, upisane kao zgrada broj 1, na katastarskoj parceli br. 4972/2 KO Novi Bar, evidentiranoj u listu nepokretnosti br. 2917 KO Novi Bar i to:
 - 2.1. Poslovni prostor – dio biletarnice, u prizemlju, u površini od 5,5 m², sa namjenom – komunalne djelatnosti.
Minimalna mjesečna cijena zakupa za poslovni prostor iz tačke 1.1, iznosi 100,00 € uvećana za iznos PDV-a po stopi koja je važeća u trenutku isplate, sa minimalnim periodom zakupa od godinu dana i sa mogućnošću produženja do najviše pet godina, u skladu sa uslovima iz javnog poziva.
 - 2.2. Poslovni prostor na prvom spratu, označen kao vaterpolo i plivanje, u površini od 22 m², sa namjenom – uprava sportskog kluba registrovanog kod Ministarstva sporta i mladih Crne Gore.
Minimalna mjesečna cijena zakupa za poslovni prostor iz tačke 1.2, iznosi 110,00 € (22 m² x 5,00 €) uvećana za iznos PDV-a po stopi koja je važeća u trenutku isplate, sa minimalnim periodom zakupa od godinu dana i sa mogućnošću produženja do najviše pet godina, u skladu sa uslovima iz javnog poziva.
 - 2.3. Poslovni prostor na prvom spratu, označen kao atletika, u površini od 22 m², sa namjenom – uprava sportskog kluba registrovanog kod Ministarstva sporta i mladih Crne Gore.
Minimalna mjesečna cijena zakupa za poslovni prostor iz tačke 1.3, iznosi 110,00 € (22 m² x 5,00 €) uvećana za iznos PDV-a po stopi koja je važeća u trenutku isplate, sa minimalnim periodom zakupa od godinu dana i sa mogućnošću produženja do najviše pet godina, u skladu sa uslovima iz javnog poziva.
 - 2.4. Poslovni prostor na prvom spratu, označen kao košarka, u površini od 32,5 m², sa namjenom – uprava sportskog kluba registrovanog kod Ministarstva sporta i mladih Crne Gore.
Minimalna mjesečna cijena zakupa za poslovni prostor iz tačke 1.4, iznosi 162,50 € (32,5 m² x 5,00 €) uvećana za iznos PDV-a po stopi koja je važeća u trenutku isplate, sa

minimalnim periodom zakupa od godinu dana i sa mogućnošću produženja do najviše pet godina, u skladu sa uslovima iz javnog poziva.

2.5. Poslovni prostor na prvom spratu, označen kao rukomet, u površini od 32,5 m², sa namjenom – uprava sportskog kluba registrovanog kod Ministarstva sporta i mladih Crne Gore.

Minimalna mjesečna cijena zakupa za poslovni prostor iz tačke 1.5, iznosi 162,50 € (32,5 m² x 5,00 €) uvećana za iznos PDV-a po stopi koja je važeća u trenutku isplate, sa minimalnim periodom zakupa od godinu dana i sa mogućnošću produženja do najviše pet godina, u skladu sa uslovima iz javnog poziva.

2.6. Poslovni prostor na prvom spratu, označen kao muška odbojka, u površini od 22 m², sa namjenom – uprava sportskog kluba registrovanog kod Ministarstva sporta i mladih Crne Gore.

Minimalna mjesečna cijena zakupa za poslovni prostor iz tačke 1.6, iznosi 110,00 € (22 m² x 5,00 €) uvećana za iznos PDV-a po stopi koja je važeća u trenutku isplate, sa minimalnim periodom zakupa od godinu dana i sa mogućnošću produženja do najviše pet godina, u skladu sa uslovima iz javnog poziva.

2.7. Poslovni prostor na prvom spratu, označen kao ženska odbojka, u površini od 22 m², sa namjenom – uprava sportskog kluba registrovanog kod Ministarstva sporta i mladih Crne Gore.

Minimalna mjesečna cijena zakupa za poslovni prostor iz tačke 1.7, iznosi 110,00 € (22 m² x 5,00 €) uvećana za iznos PDV-a po stopi koja je važeća u trenutku isplate, sa minimalnim periodom zakupa od godinu dana i sa mogućnošću produženja do najviše pet godina, u skladu sa uslovima iz javnog poziva.

2.8. Poslovni prostor na prvom spratu, označen kao borilački sportovi, u površini od 23 m², sa namjenom – uprava sportskog kluba registrovanog kod Ministarstva sporta i mladih Crne Gore.

Minimalna mjesečna cijena zakupa za poslovni prostor iz tačke 1.8, iznosi 115,00 € (23 m² x 5,00 €) uvećana za iznos PDV-a po stopi koja je važeća u trenutku isplate, sa minimalnim periodom zakupa od godinu dana i sa mogućnošću produženja do najviše pet godina, u skladu sa uslovima iz javnog poziva.

2. Ovom odlukom stavlja se van snage Odluka Odbora direktora, broj : 02-43/23 od 06.11.2023. godine.

3. Poslovni prostori iz tačke 1. ove odluke daje se u zakup putem prikupljanja ponuda (tenderska prodaja), na osnovu javnog poziva.

4. Javni poziv će se objaviti u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se distribuira na cijeloj teritoriji Crne Gore i na internet stranici ovog privrednog društva.

5. Postupak davanja u zakup poslovnih prostora sprovedeće komisija koju će imenovati izvršni direktor.

6. Komisiju čine predsjednik i dva člana.


7. Ugovore o davanju u zakup poslovnih prostora, po sprovedenom postupku, potpisuće izvršni direktor ili lice koje isti ovlasti.


8. Ova odluka stupa na snagu danom davanja saglasnosti od strane predsjednika Opštine Bar.

Sjednica je završena u 19:45 časova.

Zapisnik sačinio,

Halim Džebhanić





ODBOR DIREKTORA

Broj : 02-24/24
Bar, 08.04.2024. godine

Z A P I S N I K

sa XII (dvanaeste) sjednice Odbora direktora „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar, održane u Kabinetu izvršnog direktora „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar, dana 08. aprila 2024. godine, sa početkom u 18:00 časova.

U radu sjednice Odbora direktora Društva učestvovali su:

- Dubravka Vujičić, predsjednica
- mr Miloš Lalević, član
- Rade Radoman, član
- Mustafa Kalaperović, član
- Amir Bišević, član
- Božidar Janković, izvršni direktor „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar
- Halim Džebanić, sekretar Društva „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar

Tok sjednice :

Sjednica je počela u zakazano vrijeme.

Predsjednica Odbora direktora Dubravka Vujičić otvorila je sjednicu i konstatovala da postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje, nakon čega je postavila pitanje da li neko ima predlog za izmjenu i dopunu dnevnog reda, kako nije bilo predloga za izmjenu i dopunu Dnevnog reda, jednoglasno je usvojen sljedeći:

DNEVNI RED

1. Prijedlog zapisnika sa XI (jedanaeste) sjednice Odbora direktora „Sportsko-rekreativnog centra“ doo Bar, održane dana 03.04.2024. godine.
2. Status naplate potraživanja KK „Mornar Bar“ Bar
3. Tekuća Pitanja

Rad po utvrđenom Dnevnom redu:

TAČKA 1

Prijedlog zapisnika sa XI (jedanaeste) sjednice Odbora direktora „Sportsko-rekreativnog centra“ doo Bar, održane dana 03.04.2024. godine.

Kako nije bilo sugestija na Prijedlog zapisnika sa XI (jedanaeste) sjednice Odbora direktora jednoglasno je usvojen zapisnik sa XI (jedanaeste) sjednice Odbora direktora održane 03.04.2024. godine.

TAČKA 2

Status naplate potraživanja KK „Mornar Bar“ Bar.

Imajući u vidu da je Društvo u proteklom periodu uradio sve neophodne zakonske korake u cilju naplate potraživanja koje košarkaški klub „Mornar Bar“ Bar ima prema Društvu, neophodno je sačekati odluku vijeća Privrednog suda pa u skladu sa odlukom Vijeća Privrednog suda preuzeti zakonske korake u cilju naplate spornog potraživanja.

TAČKA 3

Tekuća pitanja.

Odbor direktora je od strane izvršnog direktora upoznat sa problemom u naplati potraživanja po ugovoru br. 442/22 zaključenim sa zakupcem gospodnim Obradom Đokovićem, imajući u vidu da je imenovani uložio značajna sredstva u pripremi teniskih terena, Odbor direktora jednoglasno donosi sljedeći

Zaključak


Zadužuje se izvršni direktor Društva:


1. Da obavi razgovor i da ponudi zakupcu da se anexom ugovora regulišu obaveze, gdje bi se iznos od 7.119,64 podjeli na 12 mjesečnih rata.
2. Zaostali dug od 7.119,64 za 2023. godinu da plati tako što će uz redovnu ratu platiti i ratu za jedan mjesec iz prethodne godine.

Sjednica je završena u 19:20 čas.

Zapisnik sačinio,

Halim Džebhanić





ODBOR DIREKTORA

Broj : 02-26/24
Bar, 14.05.2024. godine

Z A P I S N I K

sa XIII (trinaeste) sjednice Odbora direktora „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar, održane u Kabinetu izvršnog direktora „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar, dana 14. maja 2024. godine, sa početkom u 18:30 časova.

U radu sjednice Odbora direktora Društva učestvovali su:

- Dubravka Vujičić, predsjednica
- mr Miloš Lalević, član
- Rade Radoman, član
- Amir Bišević, član
- Božidar Janković, izvršni direktor „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar
- Halim Džebanić, sekretar Društva „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar
- Andro Drecun, savjenik izvršnog direktora „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar
- Zehra Adrović, referent za radne odnose „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar

Sjednici Odbora direktora iz opravdanih razloga nije prisustvovao član Odbora direktora Mustafa Kalamperović

Tok sjednice :

Sjednica je počela u zakazano vrijeme.

Predsjednica Odbora direktora Dubravka Vujičić otvorila je sjednicu i konstatovala da postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje, nakon čega je postavila pitanje da li neko ima predlog za izmjenu i dopunu dnevnog reda, kako nije bilo predloga za izmjenu i dopunu Dnevnog reda, jednoglasno je usvojen sljedeći:

DNEVNI RED

1. Prijedlog zapisnika sa XII (dvanaeste) sjednice Odbora direktora „Sportsko-rekreativnog centra“ doo Bar, održane dana 08.04.2024. godine.
2. Obrazac za praćenje procedure i vođenje statusa zaključaka.
3. Izvještaj o visini mjesečnog prihoda od opštine i sopstvenih prihoda, koliko od toga ide na bruto plate kao i specifikaciju drugih troškova poslovanja za prethodni mjesec i koliko ostaje (za svaki mjesec).
4. Izvještaj o realizovanim aktivnostima SRC u periodu između sjednica Odbora direktora.
5. Hronologija – ugovornih obaveza između “Sportsko-rekreativnog centra” doo bar i zakupca Obrada Đokovića.
6. Tekuća Pitanja.

Predsjednica Odbora direktora Dubravka Vujičić je predložila da se za sve naredne sjednice tačke 2,3 i 4 budu obavezne tačke Dnevnog reda, sa čim su se i složili ostali pristuni članovi Odbora direktora.

Rad po utvrđenom Dnevnom redu:

TAČKA 1

Prijedlog zapisnika sa XII (dvanaeste) sjednice Odbora direktora „Sportsko-rekreativnog centra“ doo Bar, održane dana 08.04.2024. godine.

Kako nije bilo sugestija na Prijedlog zapisnika sa XII (dvanaeste) sjednice Odbora direktora jednoglasno je usvojen zapisnik sa XII (dvanaeste) sjednice Odbora direktora održane 08.04.2024. godine.

TAČKA 2

Status naplate potraživanja KK „Mornar Bar“ Bar.

Pregledavajući obrazac za praćenje procedure i vođenje statusa zaključaka Odbor direktora je konstatovao da je većina zaključaka sprovedena, osim dva zaključka koja su u toku realizacije.

TAČKA 3

Izvještaj o visini mjesečnog prihoda od opštine i sopstvenih prihoda, koliko od toga ide na bruto plate kao i specifikaciju drugih troškova poslovanja za prethodni mjesec i koliko ostaje (za svaki mjesec).

Obrazlagajući predmetni izveštaj izvršni direktor Božidar Janković je upoznao članove Odbora direktora da je ovaj mjesec bio period investicija, iako je zaključenim sporazumom između Opštine Bar i Duštva, Opština Bar je transferovala 50,000,00 € Društvu za izgradnju hangara – teretane sa svom pratećom opremom, taj iznos nije bio dovoljan da se isti izgradi pa je Društvo uložilo cca

10.000,00 sopstvenih sredstava, pa samim tim je u izvještajnom periodu društvo je poslovalo sa gubitkom cca 2.500,00 €.

Imajući u vidu da se u prethodnom periodu dosta toga uradilo da se postojeća infrastruktura unaprijedi, kao i da se dodaju novi sadržaji u narednom periodu na sjednici Odbora direktora biće kandidovana i tačka koja se tiče uvećanja cijena usluga Društva.

Odbor je jednoglasno usvojio Izvještaj o visini mjesečnog prihoda od opštine i sopstvenih prihoda, koliko od toga ide na bruto plate kao i specifikaciju drugih troškova poslovanja za prethodni mjesec i koliko ostaje (za svaki mjesec).

TAČKA 4

Izvještaj o realizovanim aktivnostima SRC u periodu između sjednica Odbora direktora.

Razamtrajući predmetni izvještaj Odbor direktora je pohvalio zalaganja izvršnog direktora i zaposlene u Društvu zbog izuzetnog zalaganja, koji je za rezultat imao veliki broj sprovedenih aktivnosti u izvještajnom periodu. Nakon diskusije Odbor direktora je jednoglasno usvojio Izvještaj o realizovanim aktivnostima SRC u periodu između sjednica Odbora direktora.

TAČKA 5

Hronologija – ugovornih obaveza između “Sportsko-rekreativnog centra” doo bar i zakupca Obrada Đokovića

Imajući u vidu da sva ulaganja koje je zakupac imao u predmetne terene, Odbor direktora Društva je donio sljedeći

Zaključak

Zadužuje se izvršni direktor Društva da porazgovara sa zakupcem teniskih terena Obradom Đokovićem i da mu predoči da je dužan da uplati iznos od 2.373,21 € na ime duga za zakup teniskih terena koji se odnosio na april i maj 2023. godine kao i na april i maj 2024. godine pa tek nakon toga zaključi akt koji bi se obezbjedila naplata preostalog potraživanja u jednakim mjesečnim rata sa rokom dospjeća najkasnije do 01.04.2025. godine.

Takođe neophodno je da se Aneksom ugovora izmjeni član 4 u kome zakupac zakup teniskih terena plaća jednokratno unaprijed za cijelu godinu, već da isti plaća unaprijed u jednakim mjesečnim ratama.

Sjednica je završena u 19:55 časova.

Zapisnik sačinio,

Halim Džebhanić

PREDSJEDNICA

Dubravka Vujičić





ODBOR DIREKTORA

Broj : 02-29/24
Bar, 08.07.2024. godine

Z A P I S N I K

sa XIV (četnaeste) sjednice Odbora direktora „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar, održane u Kabinetu izvršnog direktora „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar, dana 08. jula 2024. godine, sa početkom u 18:00 časova.

U radu sjednice Odbora direktora Društva učestvovali su:

- Dubravka Vujičić, predsjednica
- mr Miloš Lalević, član
- Rade Radoman, član
- Mustafa Kalamperović
- Božidar Janković, izvršni direktor „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar
- Halim Džebanić, sekretar Društva „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar
- Goran Simić, sekretar Sekretarijata za sport i mlade Opštine Bar
- Andro Drecun, savjenik izvršnog direktora „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar
- Zehra Adrović, referent za radne odnose „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar
- Diana Dobrković, viši saradnik za finansijske i administrativne poslove „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar
- Jovan Vujović, službenik za javne nabavke
- Dragan Popovski, službenik za momercijalne poslove

Sjednici Odbora direktora iz opravdanih razloga nije prisustvovao član Odbora direktora Amir Bišević.

Tok sjednice :

Sjednica je počela u zakazano vrijeme.

Predsjednica Odbora direktora Dubravka Vujičić otvorila je sjednicu i konstatovala da postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje, nakon čega je postavila pitanje da li neko ima predlog za izmjenu i dopunu dnevnog reda, kako nije bilo predloga za izmjenu i dopunu Dnevnog reda, a da je na samom predloženom dnevnom redu bilo šestanaest tačaka dnevnog reda, predsjednica je predložila da se tačke 4. Izvještaj o visini mjesečnog prihoda od opštine i sopstvenih prihoda, koliko od toga ide na bruto plate kao i specifikaciju drugih troškova poslovanja za mjesec maj i jun 2024 godine i tačka 5 Izvještaj o realizovanim aktivnostima SRC u periodu između sjednica Odbora direktora, ne uvrste u dnevni red, sa čime su se i ostali članovi Odbora direktora usaglasili, nakon čega su jednoglasno donjeli sljedeći:

DNEVNI RED

1. Prijedlog zapisnika sa XIII (trinaeste) sjednice Odbora direktora „Sportsko-rekreativnog centra“ doo Bar, održane dana 14.05.2024. godine.
2. Obavještenje predsjednika Opštine Bar o daljem načinu korišćenju sportskih objekata.
3. Ugovor za organizovanje koncerta br. 1668/24 od 10.07.2024.
4. Obrazac za praćenje procedure i vođenje statusa zaključaka.
5. Prijedlog izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2024. godinu Amadman II.
6. Odluka o davanju u zakup teniskog terena na Madžarici.
7. Informacija ugovornih obaveza između Društva i zakupca Obrada Đokovića.
8. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o bližim uslovima i kriterijumima za subvenciju cijena usluga sportskim organizacijama i klubovima u opštini Bar.
9. Prijedlog cjenovnika usluga iz dijelatnosti „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar.
10. Prijedlog pravilnika o izmjeni i dopuni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
11. Prijedlog Pravilnika o službenoj uniformi zaposlenih u unutrašnjoj službi zaštite.
12. Prijedlog pravilnika o zaštitnom znaku Unutrašnje službe zaštite.
13. Informacija u potrošnji goriva u toku održavanja utakmica i trenaženih procesa za potrebe Fudbalskog kulba „Mornar“ Bar.
14. Tekuća pitanja.

Rad po utvrđenom Dnevnom redu:

TAČKA 1

Prijedlog zapisnika sa XIII (trinaeste) sjednice Odbora direktora „Sportsko-rekreativnog centra“ doo Bar, održane dana 14.05.2024. godine.

Kako nije bilo sugestija na Prijedlog zapisnika sa XIII (trinaeste) sjednice Odbora direktora jednoglasno je usvojen zapisnik sa XIII (trinaeste) sjednice Odbora direktora održane 14.05.2024. godine.

TAČKA 2

Obavještenje predsjednika Opštine Bar o daljem načinu korišćenju sportskih objekata.

U diskusiji po predmetnoj tački osim članova Odbora direktora učestvovali su Goran Simić, sekretar Sekretarijata za sport i mlade Opštine Bar, kao i Dragan Popovski, službenik za komercijalne poslove Društva.

U svom izlaganju sekretar Sekretarijata za sport i mlade Goran Simić je pohvalio dosadašnju saradnju koju ima sa „Sportsko-rekreativnim centrom“ doo Bar, i da je ova novonastala situacija vezana za način korišćenja sportskih objekata nesprazum, takođe i izvršni direktor Društva je pohvalio saradnju koju ima sa pomenutim sekretarijatom i da do sada nije bilo problema vezano za zakazivanjem termina.

Nakon iscrpne diskusije Odbor direktora je prema predmetnoj tački donio sljedeće:

Zaključak br.1

Shodno javnom interesu iz oblasti sporta prioritet u dostavi plana aktivnosti i definisanju termina treninga, takmičenja i ostalih manifestacija imaju sportske organizacije koje su dijelom ili u potpunosti u vlasništvu Opštine Bar, uz poštovanje njihovog plana rada.

Van navedenih termina treninga, takmičenja i manifestacija, Društvo ima pravo da definiše plan izdavanja slobodnih termina u komercijalne svrhe.

Zaključak br.2

Sportski događaji u kojima je Opština Bar organizator ili suorganizator, događaji od značaja za grad, kao i za aktivnosti Društva, održavanje trening kampova, takmičenja, turnira dužni smo da prvo dobijemo saglasnost Odbora direktora uz prethodnu saglasnost resornog sekretarijata.

Zaključak br.3

Svi termini koji nisu obuhvaćenim zaključcima br.1 i br.2, mogu se komercijalno valorizovati.

Zaključak br. 4

Zadužuje se predsjednica Odbora direktora da dogovori sastanak sa predstavnicima Fudbalskog kluba „Mornar“ Bar, sekretarom Sekretarijata za sport i mlade u cilju postizanja dogovora o načinu korišćenja sportskih objekata kojima Društvo upravlja.

U drugom dijelu diskusije po predmetnoj tački Odbor direktora je razmatrao sljedeće zahtjeve za korišćenje sportskih objekata kojima upravlja Društvo:

1. Obuka na helikopteru za pripadnike službe zaštite i spašavanja, pošiljalac: Služba zaštite i spašavanja, broj i datum: 1726/24 od 25.06.2024. godine
2. Molba za ustupanje terena za održavanje „15. Sportskih igara - Mrkojevići“, pošiljalac: NVU „Sportsku talenat“, broj i datum: 1455/24 od 14.05.2024. godine
3. Molba za određivanje termina za turnir „Pascucci 2024“ pošiljalac: Đorđe Lekić Broj i datum: 1742/24 od 28.06.2024. godine
4. Port Cup ,13-15. 09.2024. godine, Pošiljalac: OK Luka Bar, broj i datum: 1665/24 od 10.06.2024. godine

5. Molba za ustupanje sale i termina, Pošiljalac: KK „Mediteran“ Broj i datum: 1716/24 od 21.06.2024. godine

6. „6th International Dance festival“ Pošiljalac: TAYLIS s.r.o., broj i datum: 1839/24 od 04.07.2024. godine

Imajući u vidu da su svi zahtjevi bili usvojeni i prije obavještenja predsjednika Opštine o načinu korišćenja sportskih objekata, Odbor direktora je analizirajući svaki zahtjev pojedinačno dao saglasnost na iste.

TAČKA 3

Ugovor za organizovanje koncerta br. 1668/24 od 10.07.2024.

Razmatrajući predmetni ugovor Odbor direktora je donio sljedeći

Zaključak br. 5

Odbor direktora upoznat je sa ugovorom o koncertu nakon zaključenja istog zbog čega je sugerisao da se ugovori, u skladu sa nadležnostima Odbora direktora iz Statuta „Sportsko-rekreativnog centra“ doo Bar, moraju dostaviti na razmatranje Odboru prije njegovog zaključivanja. U konkretnom slučaju Odbor direktora je zbog činjenice da je ugovor već zaključen predložio da se u komunikaciji sa organizatorom koncerta iskomuniciraju detalji saradnje i predloži aneks ugovora kako bi se dopunile ugovorne obaveze u dijelu očuvanja reda na koncertu u kontekstu eventualnih nedolichnih ponasanja kao i iskomuniraju detalji oko mjesta održavanja koncerta vodeći računa o namjeni glavnog gradskog stadiona.

TAČKA 4

Obrazac za praćenje procedure i vođenje statusa zaključaka.

Pregledavajući obrazac za praćenje procedure i vođenje statusa zaključaka Odbor direktora je konstatovao da je većina zaključaka sprovedena ili su u toku.

TAČKA 5

Prijedlog izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2024. godinu Amadman II.

Shodno zaključku koji dostavio predsjednik Opštine Bar, vezano za održavanje dječijih igrališta i sportsko-rekreativnih zona, kao i sporazumu o transferu sredstava 1719/24 od 24.06.2024. godine, kako bi smo raspisali tender za javne nabavke neophodno je izvršiti izmjene i dopune važećeg Plana za javne nabavke za 2024.godine.

Nakon diskusije po predmetnoj tački Odbor direktora je donio sljedeću:

ODLUKU

1. Daje se saglasnost na Izmjene i dopune plana javnih nabavki „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar za 2024. godinu – Amandman II.
2. Izmjene i dopune plana javnih nabavki „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar za 2024 – Amandman II objavit će na sajtu Direktorata za politiku javnih nabavki Crne Gore, najkasnije pet dana od dana davanja saglasnosti.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 6

Odluka o davanju u zakup teniskog terena na Madžarici.

Imajući u vidu da se ugovor o zakupu predmetnog zemljišta na kojem se nalazi teniski teren istiće 31.08.2024. godine neophodno je raspisati javni poziv za predmetno zemljište.

Odbor direktora je jednoglasno donio sljedeću:

ODLUKU

1. Pokreće se postupak davanja u zakup zemljišta, u površini od 677 m², izgrađenog na dijelu katastarske parcele broj 4948, upisane u listu nepokretnosti broj 1524 KO Novi Bar, a koji se nalaze u sklopu sportskog centra na Madžarici u Baru sa namjenom – Teniski teren.

Zemljište u katarskom operatu ovičen koordinatoma detaljnih tačaka i to br. 1 po Y: 6590631.76 po X: 4662616.31, br. 2 po Y: 6590642.23 po X: 4662616.33, br. 3 po Y: 6590644.30 po X: 4662616.29, br. 4 Y: 6590647.68, po X: 4662616.45, br. 4 po X: 6590647.68 po Y: 4662616.45 po X: 4662616.45, br. 5 po Y: 6590647.69 po X: 4662656.96, br.6 po Y: 6590627.84 po X: 4662657.18, br 7 po Y: 6590621.39 po X: 4662657.25, br.8 po Y: 6590621.30 po X: 4662657.25

Minimalna cijena zakupa zemljišta iz prethodnog stava iznosi 2.708,00 € (677 m² x 4,00 €/m²), sa minimalnim periodom zakupa od godinu dana, sa mogućnošću produženja do najviše pet godina i plaćanjem naknade na ime zakupa na godišnjem nivou, u skladu sa uslovima iz javnog poziva.

2. Zemljište iz tačke 1. ove Odluke, daje se u zakup putem prikupljanja ponuda (tender), na osnovu objavljenog javnog poziva.

3. Javni poziv će se objaviti u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se distribuira na cijeloj teritoriji Crne Gore i na zvaničnoj internet stranici ovog privrednog društva.

4. Postupak davanja u zakup zemljišta sprovedeće komisija koju će imenovati izvršni direktor.

5. Komisiju čine predsjednik i dva člana.

6. Ugovor o davanju u zakup zemljišta, po sprovedenom postupku, potpisaće izvršni direktor ili lice koje isti ovlasti.

7. Ova odluka stupa na snagu danom davanja saglasnosti na istu od strane predsjednika Opštine Bar.

TAČKA 7

Informacija ugovornih obaveza između Društva i zakupca Obrada Đokovića

Imajući u vidu da se ovaj predmetni ugovor nalazio već našao na prethodnim sjednicima, razmatrajući ugovorne obaveze između Društva i zakupca. Odbor direktora je jednoglasno donio sljedeći

Zaključak br. 6

Zadužuje se izvršni direktor da u komunikaciji sa zakupcem sačini Sporazum o isplati duga sa zakupcem teniskih terena na način što će zakupac obavezati da do 01.10.2024. godine uplatiti pola duga odnosno 7.119,64 €, zatim do 31.12.2024. godine uplati pola preostalog dugovanja 3.559,82 €, dok do 31.03.2025. obavezuje se da uplati i ostatak duga u iznosu od 3.559,82 €.

TAČKA 8

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o bližim uslovima i kriterijumima za subvenciju cijena usluga sportskim organizacijama i klubovima u opštini Bar.

Imajući u vidu da korisnici sportski objekata „Sportsko-rekreativnog centra“ doo Bar, kroz program o sufinansiranju sportskih klubova i organizacija dobijaju određena sredstva, koja se uvećavaju u skladu sa uspjehom. U skladu sa važećim pravilnikom klubovi koji su uspješniji imaju i povlašćeniju cijenu korišćenja sportskih objekata, pa cijena korišćenja sportske dvorane „Topolica“ im je povoljnija od cijene u školskim fiskalturnim salama.

Ovim Pravilnikom o izmjeni i dopuni pravilnika o bližim uslovima i kriterijumima za subvenciju cijena usluga sportskim organizacijama i klubovima u opštini Bar predloženo je da svim klubovima subvencija bude 50% na korišćenje sportskih objekata, a da se ostali uslovi za subvenciju brišu.

Nakon razmatranja predloženog Pravilnika Odbor direktora je jednoglasno donio **Pravilnik o izmjenama Pravilnika o bližim uslovima i kriterijumima za subvenciju cijena usluga sportskim organizacijama i klubovima u opštini Bar.**

TAČKA 9

Prijedlog cjenovnika usluga iz djelatnosti „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar.

Razmatajući Prijedlog cjenovnika usluga iz djelatnosti Društva, Odbor direktora je jednoglasno donio **Cjenovnik usluga iz djelatnosti „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar.**

TAČKA 10

Prijedlog pravilnika o izmjeni i dopuni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Imajući u vidu da je ugovor za firmom koja je vršila obezbjeđenje sportske dvorane Topolica istekao 01.07.2024. godine istekao, a da je ovim aktom predviđeno da se dodaje radno mjesto Zaštitar lica i imovine kako bi shodno zakonskim propisima započeli proceduru organizovanja Unutrašnje službe zaštite.

Imajući u vidu da je zaključkom Predsjednika Opštine Društvo dato na upravljanje dječija igrališta i sportsko-rekreativne zone u užem gradskom jezgru, a da je sistemaziacijom predviđen jedan ekonom ovim aktom se predlaže da se doda još jedan izvršilac kako bi Društvo moglo da postigne ono što se od njega očekuje.

Takođe kako su dva službenika za sport i rekreaciju dobila sertifikat za zaštitara njihovo radno mjesto se briše, i oni prelaze u Unutrašnju službu zaštite.

Razmatrajući predmetni pravilnik Odbor direktora je jednoglasno usvojio **Prijedlog pravilnika o izmjeni i dopuni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.**

TAČKA 11

Prijedlog Pravilnika o službenoj uniformi zaposlenih u unutrašnjoj službi zaštite

Imajući u vidu da je zakonskim propisa o formiranju Unutrašnje zaštite neophodno da se ovaj pravilnik usvoji.

Razmatrajući predmetni Parvilnik odbor direktora je jedoglasno **Pravilnika o službenoj uniformi zaposlenih u unutrašnjoj službi zaštite.**

TAČKA 12

Prijedlog pravilnika o zaštitnom znaku Unutrašnje službe zaštite.

Imajući u vidu da je zakonskim propisa o formiranju Unutrašnje zaštite neophodno da se ovaj pravilnik usvoji.

Razmatrajući predmetni Parvilnik odbor direktora je jedoglasno **Prijedlog pravilnika o zaštitnom znaku Unutrašnje službe zaštite.**

TAČKA 13

Informacija u potrošnji goriva u toku održavanja utakmica i trenaženih procesa za potrebe Fudbalskog kulba „Mornar“ Bar.


Imajući u vidu da shodno sa Zaključkom br. 4 pod tačkom 2 donešen zaključak da se održi sastanak sa rukovodstvom Fudbalskog kluba „Mornar“ Bar, Odbor direktora će zauzeti stav o predmetnoj informaciji nakon predmetnog sastanka.

Sjednica je završena u 22:00 časa.

Zapisnik sačinio,

Halim Džebhanić





ODBOR DIREKTORA

Broj : 02-40/24
Bar, 05.09.2024. godine

Z A P I S N I K

sa XV (petnaeste) sjednice Odbora direktora „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar, održane u Kabinetu izvršnog direktora „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar, dana 05. septembra 2024. godine, sa početkom u 18:00 časova.

U radu sjednice Odbora direktora Društva učestvovali su:

- Dubravka Vujičić, predsjednica
- mr Miloš Lalević, član
- Rade Radoman, član
- Amir Bišević, član
- Božidar Janković, izvršni direktor „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar
- Halim Džebanić, sekretar Društva „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar
- Andro Drecun, savjenik izvršnog direktora „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar
- Zehra Adrović, referent za radne odnose „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar
- Diana Dobrković, viši saradnik za finansijske i administrativne poslove „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar

Sjednici Odbora direktora iz opravdanih razloga nije prisustvovao član Odbora direktora Mustafa Kalamperović

Tok sjednice :

Sjednica je počela u zakazano vrijeme.

Predsjednica Odbora direktora Dubravka Vujičić otvorila je sjednicu i konstatovala da postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje, nakon čega je postavila pitanje da li neko ima predlog za izmjenu i dopunu dnevnog reda, kako nije bilo predloga za izmjenu i dopunu Dnevnog reda, jednoglasno je usvojen sljedeći

DNEVNI RED

1. Prijedlog zapisnika sa XIV (četnaesta) sjednice Odbora direktora „Sportsko-rekreativnog centra“ doo Bar, održane dana 05.09.2024. godine.
2. Prijedlog finansijskog plana za 2025. godinu.
3. Presjek poslovanja za period januar-jun 2024. godine.
4. Tekuća pitanja.

Rad po utvrđenom Dnevnom redu:

TAČKA 1

Prijedlog zapisnika sa XIV (četnaesta) sjednice Odbora direktora „Sportsko-rekreativnog centra“ doo Bar, održane dana 05.09.2024. godine.

Kako nije bilo sugestija na Prijedlog zapisnika sa XIV (četnaeste) sjednice Odbora direktora jednoglasno je usvojen zapisnik sa XIV (četnaeste) sjednice Odbora direktora održane 05.09.2024. godine.

TAČKA 2

Prijedlog finansijskog plana za 2025. godinu.

Članovi Odbora u diskusiji po predmetnoj tački konstatovali su da je neophodno da se dodaju obrazloženja za tačke 23 i 25 u tabeli rashoda.

Diana Dobrković, viši saradnik za finansijske i administrativne poslove Društva, kao jedan od članova sindikata Društva, upoznala Odbor direktora Društva, da postoji ogromno nezadovoljstvo zaposlenih u Društvu, u pogledu zarada istih u odnosu na ostala Društva čiji je osnivač Opština Bar, a koji su uvećali plate shodno granskim ugovorima za dijelatnosti pod koje popadaju, jedino je naše Društvo ostalo bez granskog kolektivnog. Takođe je napomenula da se zarade u Društvu u većem obimu nisu mjenjale od 2011. godine.

Odbor direktora je dao punu podršku zahtjevu sindikata Društva, ali da se pokuša da se ostali troškovi koji nisu baš neophodni smanje.

Nakon iscrpne diskusije razmatrajući predmetni plan Odbor direktora je donio sljedeći

Zaključak br.1

Usvaja se prijedlog finansijskog plana za 2025. godinu, i zadužuje se izvršni direktor da isti dostavi Sekreterijatu za sport i mlade na mišljenje.

TAČKA 3

Presjek poslovanja za period januar-jun 2024. godine.

Razmatrajući presjek poslovanja Odbor direktora je konstatovao da postoje velika potraživanja prema Društvu, i da je neophodno uložiti dodatne napore kako bi se ista naplatila, takođe Odbor direktora je svjesan da Društvo u većini slučajeva preuzeo sve pravne korake kako bi do naplate došlo, i da su procedure naplate jako dugotrajne i komplikovane.

Sjednici Odbora direktora na predmetnoj tački trebao je da prisustvuje i zakupac tensikih terena Obrad Đoković, koji je u toku sjedinice obavjestio Odbor direktora da iz zdravstvenih razloga nije bio u mogućnosti da prisustvuje sjednici i izrazio spremnost da prisustvuje prvoj narednoj sjednici

Sjednica je završena u 22:00 časa.

Zapisnik sačinio,

Halim Džebhanić





ODBOR DIREKTORA

Broj : 02-43/24
Bar, 02.10.2024. godine

Z A P I S N I K

sa XVI (šesnaeste) sjednice Odbora direktora „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar, održane u Kabinetu izvršnog direktora „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar, dana 02. oktobra 2024. godine, sa početkom u 18:00 časova.

U radu sjednice Odbora direktora Društva učestvovali su:

- Dubravka Vujičić, predsjednica
- mr Miloš Lalević, član
- Rade Radoman, član
- Amir Bišević, član
- Mustafa Kalamperović, član
- Božidar Janković, izvršni direktor „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar
- Halim Džebanić, sekretar Društva „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar
- Andro Drecun, savjenik izvršnog direktora „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar
- Zehra Adrović, referent za radne odnose „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar
- Dragan Popovski, predsjednik sindikalne organizacije „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar

Tok sjednice :

Sjednica je počela u zakazano vrijeme.

Predsjednica Odbora direktora Dubravka Vujičić otvorila je sjednicu i konstatovala da postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje, nakon čega je postavila pitanje da li neko ima predlog za izmjenu i dopunu dnevnog reda, kako nije bilo predloga za izmjenu i dopunu Dnevnog reda, jednoglasno je usvojen sljedeći

DNEVNI RED

1. Prijedlog zapisnika sa XV (petnaeste) sjednice Odbora direktora „Sportsko-rekreativnog centra“ doo Bar, održane dana 02.09.2024. godine.
2. Obrazac za praćenje procedure i vođenje statusa zaključaka.
3. Izvještaj o visini mjesečnog prihoda od opštine i sopstvenih prihoda, koliko od toga ide na bruto plate kao i specifikaciju drugih troškova poslovanja za prethodni mjesec i koliko ostaje (za svaki mjesec).
4. Izvještaj o realizovanim aktivnostima SRC u periodu između sjednica Odbora direktora.
5. Molba za zaključenje aneksa ugovora o zakupu broj 2994/23.
6. Informacija ugovornih obaveza između “Sportsko-rekreativnog centra” doo Bar i zakupca Obrada Đokovića.
7. Incijativa za uvećanje zarada zaposlenim u Društvu.
8. Tekuća pitanja.

Rad po utvrđenom Dnevnom redu:

TAČKA 1

Prijedlog zapisnika sa XV (petnaeste) sjednice Odbora direktora „Sportsko-rekreativnog centra“ doo Bar, održane dana 02.09.2024. godine.

Kako nije bilo sugestija na Prijedlog zapisnika sa XV (petnaeste) sjednice Odbora direktora jednoglasno je usvojen zapisnik sa XV (petnaeste) sjednice Odbora direktora održane 02.09.2024. godine.

TAČKA 2

Obrazac za praćenje procedure i vođenje statusa zaključaka.

Razmatrajući obrazac za praćenje zaključaka, Odbor direktora je konstatovao da su svi zaključci realizovani osim jednog koji je u toku.

TAČKA 3

Izvještaj o visini mjesečnog prihoda od opštine i sopstvenih prihoda, koliko od toga ide na bruto plate kao i specifikaciju drugih troškova poslovanja za prethodni mjesec i koliko ostaje (za svaki mjesec).

Razmatrajući izvještaj o visini mjesečnih prihoda Odbor direktora je konstatovao da je Društvo poslovalo u blagom minusu za septembar 2024. godine cca 850,00 €. Takođe da treba obratiti pažnju na smanjenje troškova koliko je god to moguće.

TAČKA 4

Izvještaj o realizovanim aktivnostima SRC u periodu između sjednica Odbora direktora.

Odbor direktora je pohvalio rad izvršnog direktora i zapošljene Društva, na zalaganju i realizaciji brojnih aktivnosti.

TAČKA 5

Molba za zaključenje aneksa ugovora o zakupu broj 2994/23.

Razmatrajući predmetnu molbu za zaključenje aneksa ugovora o zakupu, Odbor direktora je zauzeo stav da shodno sa članom 9 Ugovora o zakupu, zakupac ne može poslovni prostor dati u podzakup, bilo koje mjenjanje zakupca van procedure javnog poziva koju nalaže Zakon o državnoj imovnici samim tim ova molba se smatra neosnovanom.

TAČKA 6

Informacija ugovornih obaveza između "Sportsko-rekreativnog centra" doo Bar i zakupca Obrada Đokovića.

Predmetni ugovor je već više puta bio tačka dnevnog reda sjednice Odbora direktora, Društvo je iskoristilo sve pravne mogućnosti i ispoštovao se pravne procedure kako bi se krenulo u prinudnu naplatu. Cijenjeći da je 02. oktobar i da je rok za isplatu dijela dugovanja kako je sam zakupac naveo u odgovoru na opomenu za predutuženje 01. oktobar i da zbog bankarskih procedura uplata kasni, predloženo je da se sa predutuženjem sačeka još 2-3 dana.

TAČKA 7

Incijativa za uvećanje zarada zaposlenim u Društvu.

Predsjednik sindikalne organizacije upoznao je članove Odbora direktora sa incijativom i statusom usvajanja granskog kolektivnog ugovora iz oblasti sporta. Cijenjeći sve veći rast cijena i troškova zaposlenih neophodno je dijelovati i uvećati zarade zaposlenih i iste nivelisati sa svim ostalim Društvima čiji je osnivač Opština Bar.

Odbor direktora je uvažio mišljenje sindikata, te da je uvećanje zarada zaista neophodno, ali da bi do toga došlo Društvo mora stvoriti finansijske uslove kako bi mogao servisirati uvećanje plata. S toga Odbor direktora je jednoglasno donio sljedeći:


Zaključak

- 1. Zadužuje se izvršni direktor da se hitno radi na novoj sistematizaciji,**
- 2. Zadužuje se finansijski sektor da odradi simulaciju obračuna plata po programu Evropa sad 2 i shodno dodjeljenim sredstvima rebalansom budžeta za 2024. godine, a sve prednje u cilju uvećanja zarada.**

Sjednica je završena u 20:30 časa.

Zapisnik sačinio,

Halim Džebhanić



PREDSJEDNICA

Dubravka Vujičić





ODBOR DIREKTORA

Broj : 02-47/24
Bar, 05.11.2024. godine

Z A P I S N I K

sa IV (četvrte) elektronske sjednice Odbora direktora „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar, održane dana 05. novembra 2024. godine.

U radu elektronske sjednice Odbora direktora Društva učestvovali su:

- Dubravka Vujičić, predsjednica
- mr Miloš Lalević, član
- Rade Radoman, član
- Amir Bišević, član
- Mustafa Kalamoerović, član
- Božidar Janković, izvršni direktor „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar
- Halim Džebanić, sekretar Društva „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar

Imajući u vidu da su svi članovi Odbora direktora učestvovali u radu elektronske sjednice, konstatovano je da postoji kvorum za rad i odlučivanje.

Za IV (četvrtu) elektronsku sjednicu Odbor direktora je jednoglasno usvojio sljedeći:

DNEVNI RED

1. Prijedlog odluke o pomoći NVO "Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama – Bar" iz Bara.
/Prijedlog odluke u prilogu/

Rad po utvrđenom Dnevnom redu:

TAČKA 1

Prijedlog odluke o pomoći NVO "Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama – Bar" iz Bara.

Razmatrajući predmetni Prijedlog odluke o pomoći, Odbor direktora Društva jednoglasno je donio sljedeću

ODLUKU

1. Daje se saglasnost na Odluku o pomoći NVO "Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama – Bar" iz Bara.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sastavni dio ovog zapisnika čine i poruke članova Odbora direktora na viber grupi.

Sjednica je završena u 16:15 časa.



Zapisnik sačinio,

Halim Džebhanić



PREDSJEDNICA

Dubravka Vujičić



Tuesday, November 5, 2024



Dubravka Vujičić



0. Dnevni red.docx

338.4 KB



2

12:34 PM



Odluka o pomoći ...OR Direkotra.doc

29.5 KB



3

12:34 PM



Lalevic Milos

Meni je ova odluka potpuno u redu, mislim da je riječ o humanom gestu i čestitke na inicijativi



3

12:59 PM



Dubravka Vujičić

Molim kolege da se izjasne do kraja dana. Ja smatram da je ovo jedan vrlo human i dobronamjieran gest SRC i svakako ,glasam Za.



4

1:44 PM



Mustafa Kalamperović

I ja sam Za



2

2:04 PM



Rade Radoman

Cestitke za inicijativu
Saglasan sa predlogom Odluke



4

3:53 PM



Bisevic Amir

Takodje saglasan..



3

3:59 PM




Dubravka Vujičić

Postovane kolege,glasanje je završeno i Odluka usvojena.Zahvaljujem se ,svima. 😊



3



ODBOR DIREKTORA

Broj : 02-49/24
Bar, 29.11.2024. godine

Z A P I S N I K

sa XVII (sedamnaeste) sjednice Odbora direktora „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar, održane u Kabinetu izvršnog direktora „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar, dana 29. novembra 2024. godine, sa početkom u 18:00 časova.

U radu sjednice Odbora direktora Društva učestvovali su:

- Dubravka Vujičić, predsjednica
- mr Miloš Lalević, član
- Rade Radoman, član
- Mustafa Kalamperović, član
- Božidar Janković, izvršni direktor „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar
- Halim Džebanić, sekretar Društva „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar
- Andro Drecun, savjenik izvršnog direktora „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar
- Zehra Adrović, referent za radne odnose „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar

Sjednici Odbora direktora iz opravdanih razloga nije prisustvovao član Odbora direktora Amir Bišević.

Tok sjednice :

Sjednica je počela u zakazano vrijeme.

Predsjednica Odbora direktora Dubravka Vujičić otvorila je sjednicu i konstatovala da postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje, nakon čega je postavila pitanje da li neko ima predlog za izmjenu i dopunu dnevnog reda, kako nije bilo predloga za izmjenu i dopunu Dnevnog reda, jednoglasno je usvojen sljedeći

DNEVNI RED

1. Prijedlog zapisnika sa XVI (šesnaeste) sjednice Odbora direktora „Sportsko-rekreativnog centra“ doo Bar, održane dana 02.10.2024. godine.
2. Prijedlog zapisnika sa IV (četvrte) elektronske sjednice Odbora direktora „Sportsko-rekreativnog centra“ doo Bar, održane dana 05.11.2024. godine

3. Obrazac za praćenje procedure i vođenje statusa zaključaka.
4. Izvještaj o visini mjesečnog prihoda od opštine i sopstvenih prihoda, koliko od toga ide na bruto plate, kao i specifikaciju drugih troškova poslovanja za prethodni mjesec i koliko ostaje.
5. Izvještaj o realizovanim aktivnostima SRC u periodu između sjednica Odbora direktora.
6. Prijedlog godišnjeg programa rada „Sportsko-rekreativnog centra“ doo Bar za 2025. godinu.
7. Presjek finansijskog poslovanja za period januar – septembar 2024. godine.
8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune plana javnih nabavki Društva za 2024. godinu Amadman III.
9. Utvrđivanje postojanja finansijskih sredstava za isplatu zimmica zapošljenima u Društvu.
10. Prijedlog odluke o davanju u zakup zemljišta na sportskom centru „Madžarica“.
11. Prijedlog Anexa ugovora o zakupu kompanije Mtel za zakup reflektora.
12. Prijedlog Odluke o dopunama odluke broj 02-42/23 od 06.11.2023. godine
13. Tekuća pitanja.

Rad po utvrđenom Dnevnom redu:

TAČKA 1

Prijedlog zapisnika sa XVI (šesnaeste) sjednice Odbora direktora „Sportsko-rekreativnog centra“ doo Bar, održane dana 02.10.2024. godine.

Kako nije bilo sugestija na Prijedlog zapisnika sa XVI (šesnaeste) sjednice Odbora direktora jednoglasno je usvojen zapisnik sa XVI (šesnaeste) sjednice Odbora direktora održane 02.10.2024. godine.

TAČKA 2

Prijedlog zapisnika sa IV (četvrte) elektronske sjednice Odbora direktora „Sportsko-rekreativnog centra“ doo Bar, održane dana 05.11.2024. godine.

Kako nije bilo sugestija na Prijedlog zapisnika sa IV (četnaeste) elektronske sjednice Odbora direktora jednoglasno je usvojen zapisnik sa IV (četnaeste) elektronske sjednice Odbora direktora održane 05.11.2024. godine.

TAČKA 3

Obrazac za praćenje procedure i vođenje statusa zaključaka.

Razmatrajući obrazac za praćenje zaključaka, Odbor direktora je konstatovao da su svi zaključci realizovani osim jednog koji je u toku.

TAČKA 4

Izveštaj o visini mjesečnog prihoda od opštine i sopstvenih prihoda, koliko od toga ide na bruto plate kao i specifikaciju drugih troškova poslovanja za prethodni mjesec i koliko ostaje (za svaki mjesec).

Obrazlagajući predmetni izvještaj izvršni direktor Božidar Janković je upoznao članove Odbora direktora da je ovaj mjesec bio period investicija, daje u proteklom periodu urađeno mnogo u cilju poboljšanja infrastrukture Društva, te da je i Društvo i u tome periodu poslovalo u dobiti.

TAČKA 5

Izveštaj o realizovanim aktivnostima SRC u periodu između sjednica Odbora direktora.

Razmatrajući predmetni izvještaj Odbor direktora je pohvalio zalaganja izvršnog direktora i zaposlene u Društvu zbog izuzetnog zalaganja, koji je za rezultat imao veliki broj sprovedenih aktivnosti u izvještajnom periodu. Nakon diskusije Odbor direktora je jednoglasno usvojio Izvještaj o realizovanim aktivnostima SRC u periodu između sjednica Odbora direktora.

TAČKA 6

Prijedlog godišnjeg programa rada „Sportsko-rekreativnog centra“ doo Bar za 2025. godinu.

Razmatrajući Predlog programa rada za 2025. godine, Odbor direktora jednoglasno je donio sljedeći

ZAKLJUČAK

- 1. Odbor direktora konstatuje da je Predlog programa rada sa finansijskim planom Društva za 2025. godine usklađen sa Strategijom Društva, da je vidljiv vizuelni napredak Društva i da je, uslijed finansijske stabilizacije, stvoren ambijent za planiranje daljih razvojnih projekata.*
- 2. Zadužuje se menadžment Društva da usmjeri aktivnosti na jačanje saradanje sa odjeljenjem Opštine Bar koje je zaduženo za međunarodne projekte u cilju prepoznavanja mogućnosti za konkurisanje za međunarodne projekte.*

Nakon toga, Odbor direktora jednoglasno je donio sljedeću

ODLUKU

- 1. USVAJA SE Godišnji program rada „Sportsko-rekreativnog centra“ doo Bar za 2025. godinu.*
- 2. Tekst Prijedloga godišnjeg plana rada „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar za 2025. godinu, čini sastavni dio ove Odluke.*
- 3. Tekst Godišnjeg Plana rada „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar za 2025. godinu dostaviti Skupštini opštine Bar na razmatranje i donošenje..*
- 4. Za predstavnika Društva koji će učestvovati u radu Skupštine opštine Bar i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja ovog Prijedloga plana, određuje se izvršni direktor Društva Božidar Janković..*

TAČKA 7

Presjek finansijskog poslovanja za period januar – septembar 2024. godine.

Razmatrajući presjek finansijskog poslovanja Odbor direktora je konstatovao da Odbor direktora je konstatovao da je Društvo uvećalo svopstvene prihode u odnosu na isti period prošle godine, te je u ovom periodu poslovalo u dobiti.

Odbor direktora je jednoglasno usvojio presjek finansijskog poslovanja za period januar-septembar 2024. godine

TAČKA 8

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune plana javnih nabavki Društva za 2024. godinu Amadman III.

Shodno Sporazumu o transferu sredstava broj 2898/24 od 11.11.2024. godine, raspisali tender za javne nabavke neophodno je izvršiti izmjene i dopune važećeg Plana za javne nabavke za 2024.godine.

Nakon diskusije po predmetnoj tački Odbor direktora je donio sljedeću:

ODLUKU

1. Daje se saglasnost na Izmjene i dopune plana javnih nabavki „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar za 2024. godinu – Amadman III.
2. Izmjene i dopune plana javnih nabavki „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar za 2024 – Amadman III objaviti na sajtu Direktorata za politiku javnih nabavki Crne Gore, najkasnije pet dana od dana davanja saglasnosti.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 9

Utvrđivanje postojanja finansijskih sredstava za isplatu zimnica zapošljenima u Društvu.

Odbor direktora Društva, nakon razmatranja tačke o isplati zimnica zaposlenima, utvrdio je da postoje dovoljna finansijska sredstva u Društvu za realizaciju ove isplate, na osnovu analize trenutnog stanja i planiranih prihoda i rashoda.

TAČKA 10

Prijedlog odluke o davanju u zakup zemljišta na sportskom centru „Madžarica“.

Imajući u vidu da je nedavno završen sudski spor koji je Društvo vodilo sa prethodnim zakupcem i da je zemljište upražnjeno, odlučeno da se isti ponudi zainteresovanoj javnosti u zakup, radi ostvarivanja sopstvenih prihoda i proširenje sportske ponude na teritoriji Opštine Bar.

Odbor direktora je jednoglasno donio sljedeću:

O D L U K U

1. Pokreće se postupak davanja u zakup zemljišta, u površini od 1.076 m², izgrađenog na dijelu katastarske parcele broj 4948, upisane u listu nepokretnosti broj 1524 KO Novi Bar, a koji se nalaze u sklopu sportskog centra na Madžarici u Baru sa namjenom – Padel teren.

Zemljište u katarskom operatu oivičen koordinatoma detaljnih tačaka i to br. 1 po Y: 6590621.39 po X: 4662657.25, br. 2 po Y: 6590621.30 po X: 4662657.25, br. 3 po Y: 6590609.13 po X: 4662616.25, br. 4 Y: 6590606.97, po X: 4662616.27, br. 5 po Y: 6590604.77 po X: 4662616.33, br. 6 po Y: 6590604.82 po X: 4662657.12.

Minimalna cijena zakupa zemljišta iz prethodnog stava iznosi 7.532,00 € (1.076 m² x 7,00 €/m²), sa minimalnim periodom zakupa od godinu dana, sa mogućnošću produženja do najviše pet godina i plaćanjem naknade na ime zakupa na godišnjem nivou, u skladu sa uslovima iz javnog poziva.

2. Zemljište iz tačke 1. ove Odluke, daje se u zakup putem prikupljanja ponuda (tender), na osnovu objavljenog javnog poziva.

3. Javni poziv će se objaviti u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se distribuira na cijeloj teritoriji Crne Gore i na zvaničnoj internet stranici ovog privrednog društva.

4. Postupak davanja u zakup zemljišta sprovede komisija koju će imenovati izvršni direktor.

5. Komisiju čine predsjednik i dva člana.

6. Ugovor o davanju u zakup zemljišta, po sprovedenom postupku, potpisaće izvršni direktor ili lice koje isti ovlasti.

7. Ova odluka stupa na snagu danom davanja saglasnosti na istu od strane predsjednika Opštine Bar.

TAČKA 11

Prijedlog Anexa ugovora o zakupu kompanije Mtel za zakup reflektora.

Odbor direktora je razmatrao predmetni prijedlog za zaključivanje aneksa ugovora o zakupu i zauzeo stav da, da je potrebno organizovati još jedan sastanak sa zakupcem, kako bi kroz konstruktivan dijalog, zajednički pronašli rješenje na obostrano zadovoljstvo.

TAČKA 12

Prijedlog Odluke o dopunama odluke broj 02-42/23 od 06.11.2023. godine

Imajući u vidu da postoje interesovanja drugih pravnih lica koji nisu sportski klubovi, a čiji je rad vezan za ono što predstavlja Društvo, Odbora direktora je jednoglasno donio sljedeću

ODLUKU
o dopunama Odluke broj: 02-42/23 od 06.11.2023. godine

1. U odluci broj 02-42/23 od 06.11.2023. godine u tački 1, podtačke 1.3 i 1.5. na kraju teksta umjesto tačke stavlja se zarez i dodaju riječi " nevladine organizacije, računovodestvene agencije, turističke i poslovne agencije"
2. Ova odluka stupa na snagu danom davanja saglasnosti od strane predsjednika Opštine Bar.

TAČKA 13
Tekuća pitanja.

Sjednica je završena u 20:00 časa.

Zapisnik sačinio,

Halim Džebhanić



**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
„SPORTSKO-REKREATIVNI CENTAR“
BAR**

**PRAVILNIK
O
UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI
RADNIH MJESTA**

Bar, maj 2020. godine

Na osnovu člana 17 tačka 10 Statuta „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar, Odbor direktora Društva, na XVII sjednici, održanoj 05.05.2020.godine donio je

**PRAVILNIK
O
UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI
RADNIH MJESTA**

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (u daljem tekstu: Pravilnik), uređuje se unutrašnja organizacija i utvrđuju poslovi organizacionih djelova, nazivi radnih mjesta sa opisom poslova i izvršiocima, uslovi koje zaposleni treba da ispunjavaju za zasnivanje radnog odnosa ili raspored na radno mjesto u „Sportsko- rekreativni centar“ doo Bar (u daljem tekstu:Društvo).

Član 2

Radna mjesta utvrđena ovim Pravilnikom, kao i uslovi koje zaposleni treba da ispunjavaju za njihovo vršenje osnov su za zasnivanje radnog odnosa zaposlenog u Društvu i njihovo raspoređivanje u toku rada.

Član 3

Sistematizacijom poslova, odnosno radnih mjesta, posebnih uslova za njihovo obavljanje i broja zaposlenih, obezbeđuje se ostvarivanje cjelishodnosti, ekonomičnosti, funkcionalnosti i uzajamne povezanosti poslova u Društvu.

Član 4

U Društvu se imenuje Izvršni direktor. Za radna mjesta sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostimalzvršnidirektor imenuje izvršioce, odnosno vrši njihovo raspoređivanje i isti su neposredno odgovornilzvršnom direktoru Društva.

Član 5

Odluku o prijemu i rasporedu zaposlenih na radna mjesta, u skladu sa uslovima utvrđenim ovim Pravilnikom, donosilzvršni direktor Društva.

II UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 6

Društvo čine sljedeći organizacioni djelovi:

- Služba za marketing i prodaju
- Služba za sport, rekreaciju i održavanje objekata
 - Sportska dvorana Topolica
 - Sportski tereni Madžarica
- Služba za opšte, administrativne i finansijske poslove

Član 7

Služba za marketing i medije obavlja naročito poslove:

- planira i implementira marketing strategiju, izrađuje marketing planove, kreira promotivne kampanje;
- priprema, planira i učestvuje u realizaciji svih marketing i drugih aktivnosti na promovisanju Društva;
- kreira i priprema promotivne materijale;
- realizuje medijsko oglašavanje i sve nastupe u medijima;
- stara se o svim odnosima sa javnošću;
- kreira, priprema, vodi i ažurira web prezentaciju Društva;
- učestvuje u organizovanju kulturno-zabavnih sadržaja u sportskim objektima Društva;
- prati ostvarivanje plana prihoda marketinga i vodi evidenciju istih;
- bavi se ispitivanjem i obrađivanjem tržišta;
- obavlja i druge poslove po nalogu Izvršnog direktora i sekretara Društva.

Član 8

Služba za sport, rekreaciju i održavanje objekata obavlja naročito poslove:

- organizuje rad u sportsko-rekreativnim djelatnostima u svim sportskim objektima i koordinira rad sa svim sportskim klubovima i korisnicima usluga sportskih objekata;
- učestvuje u pripremanju i predlaganju planova i programa rada u sportskim objektima;
- učestvuje u organizovanju kulturno-zabavnih sadržaja u sportskim objektima Društva;
- učestvuje u obavljanja poslove fizičkog i tehničkog obezbeđenja sportskih objekata, terena i opreme u saradnji sa nadležnim državnim organom ili pravnim licem;
- stara se o namjenskom korišćenju sportskih objekata, terena i opreme;
- vrši održavanje i čišćenje sportskih objekata, terena, zelenih površina i opreme;
- vrši održavanje čistoće poslovnih objekata, prilaza i površina oko objekata;
- obavlja i druge poslove po nalogu Izvršnog direktora Društva.

Član 9

Služba za opšte, administrativne i finansijske poslove

- vrši ekonomsko-finansijske, plansko-analičke i računovodstvene poslove;
- prati propise o finansijskom poslovanju i stara se o njihovoj primjeni;
- vrši izradu periodičnih obračuna i završnih računa;
- vodi evidenciju o imovini Društva i osnovnih sredstava;
- vodi propisane knjigovodstveno-računovodstvene i statističke evidencije;
- učestvuje u izradi godišnjeg finansijskog plana;
- vrši blagajničke poslove;
- prati ostvarivanje prihoda i izvršenih obaveza;
- učestvuje u poslovima nabavki, u izradi i donošenju statističkih i godišnjih biznis planova;
- prati i primjenjuje odgovarajuće propise koji se odnose na rad Društva;
- uređuje i priprema normativne, pojedinačne i opšte akte Društva;
- vodi personalni dosije zaposlenih, matičnu i kadrovsku evidenciju;
- učestvuje u postupku utvrđivanja disciplinske odgovornosti zaposlenih i radu disciplinske komisije;

- učestvuje u pripremi sjednica organa upravljanja;
- izrađuje planove za sve vrste održavanja (preventivnog, dnevnog, kao i investicionog) samostalno ili u sklopu stručnih servisa;
- obustavlja svaku vrstu rada objekata kada su ugroženi život zaposlenih ili korisnika i brine o zaštiti od požara i drugih elementarnih nepogoda;
- samostalno ili u sklopu stručnih servisa opravljiva i održava elektro i termo-tehničke instalacije, vodovodnu i kanalizacionu mrežu, sanitarne uređaje, agregate i pumpe za vodu, protivpožarne aparate, hidrante, jarbole, rampe i PTT instalacije i aparate;
- samostalno ili u sklopu stručnih servisa obavlja molerske, bravarske, stolarske i građevinske poslove;
- stara se o nabavci rezervnih djelova i opreme;
- vrši sve poslove koji se odnose na održavanje informacionih sistema i računara;
- obavlja poslove bezbjednosti i zaštite na radu;
- obavlja i druge poslove po nalogu Izvršnog direktora i sekretara Društva.

III RUKOVOĐENJE

Član 10

Izvršni direktor, kao lice sa posebnim pravima i ovlašćenjima organizuje radi rukovodi Društvom. Koordinaciju rada u organizacionim djelovima neposredno vrši Izvršni direktor Društva, odnosno Pomoćnik Izvršnog direktora, Sekretar Društva i Rukovodioci Službi, lica sa posebnim pravima i ovlašćenjima u okviru ovlašćenja utvrđenih ovim Pravilnikom i ovlašćenja koja na njih prenese Izvršni direktor.

IV RADNA MJESTA

Član 11

Za organizaciju rada u Društvu ustanovljavaju se radna mjesta. Pod radnim mjestima podrazumijeva se skup srodnih poslova i radnih zadataka u okviru djelatnosti Društva na kojima radi jedan ili više zaposlenih istovremeno u redovnom radnom procesu.

Član 12

Svako radno mjesto ima svoj naziv.

Naziv radnog mjesta određuje se prema djelatnosti, vrsti poslova i radnim sposobnostima i uslovima potrebnim za njihovo obavljanje.

Član 13

Radno mjesto obavezno sadrži poslove koji se na njemu obavljaju i zahtjeve u pogledu uslova koje mora da ispunjava zaposleni na tom radnom mjestu i broj izvršilaca.

Poslovi i zadaci na radnom mjestu moraju odgovarati stepenu stručne spreme određene vrste zanimanja, znanju i sposobnostima zaposlenog.

Član 14

Stručna sprema podrazumijeva opšta i stručna znanja, sposobnosti i vještine neophodne za obavljanje određenih poslova i zadataka na nivou iste složenosti srodnih zanimanja, odnosno jednog zanimanja u određenoj struci.

Stručna sprema se razvrstava prema složenosti na stepene i prema vrsti na struke.

Član 15

Svaka grupa poslova i radnih zadataka ima svoj naziv koji se određuje prema sadržaju poslova i radnih zadataka.

Opis poslova i radnih zadataka radnih mjesta predstavlja sastavni dio ovoga Pravilnika.

Član 16

Pod uslovima za obavljanje poslova i zadataka, za svako radno mjesto utvrđuju se posebni uslovi koje mora da ispunjava zaposleni da bi mu se povjerilo obavljanje poslova i radnih zadataka određenog radnog mjesta.

Član 17

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, za svako radno mjesto utvrđuju se posebni uslovi koje mora da ispunjava zaposleni za rad na tom radnom mjestu.

U zavisnosti od vrste poslova koji se obavljaju na radnom mjestu kao posebni uslovi utvrđuju se:

- stručna sprema i stručni ispit,
- posebna znanja i vještine potrebne za uspješno obavljanje poslova (za određena radna mjesta),
- posebne zdravstvene sposobnosti za određene poslove i zadatke radnog mjesta,
- stručna osposobljenost stečena radom na istim ili sličnim poslovima,
- određena lična svojstva za određena radna mjesta i
- drugi posebni uslovi potrebni za obavljanje poslova određenog radnog mjesta.

Član 18

Stručna sprema za obavljanje poslova i radnih zadataka utvrđuje se prema vrsti i složenosti poslova radnog mjesta.

Za obavljanje određenih poslova i radnih zadataka utvrđuje se samo jedan stepen stručne spreme.

Kao alternativni mogu se utvrditi najviše dva stepena stručne spreme.

Član 19

Zaposleni koji je stekao viši stepen stručne spreme tokom rada može biti raspoređen na odgovarajuće radno mjesto prema novostečenoj spremi, ako za to u Društvu postoje uslovi i potreba procesa rada.

Član 20

Zaposleni može praktičnim radom steći stručnu osposobljenost.

Stručna osposobljenost za obavljanje poslova je radna osposobljenost stečena radom koju Društvo priznaje zaposlenom za rad na određenim poslovima radnog mjesta.

Član 21

Radno iskustvo kao uslov za obavljanje određenih poslova i zadataka radnog mjesta priznaje se ako je stečeno na istim ili sličnim poslovima poslije sticanja propisanog stepena stručne spreme.

Član 22

Potrebno radno iskustvo se utvrđuje prema:

- potrebama procesa rada,
- uslovima rada,
- stepenu složenosti poslova i zadataka radnog mjesta,
- odgovornosti za izvršavanje radnih obaveza.

Član 23

Radno iskustvo predstavlja:

- znanje stečeno dužim i uspješnim izvršavanjem određenih poslova i zadataka radnog mjesta,
- vrijeme provedeno na radu u obavljanju određenih poslova i zadataka radnog mjesta,
- volonterski rad u stepenu stručne spreme određene vrste zanimanja.

Ovi elementi radnog iskustva se dokumentuju odgovarajućim provjerama, odnosno javnim ispravama.

Član 24

Za poslove i radne zadatke radnog mjesta sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima kao uslov se predviđa iskustvo od tri godine, a za složene poslove i zadatke radnog mjesta iskustvo od jedne godine, osim u slučajevima gdje je zakonom određeno na drugi način.

Član 25

Pod posebnim zdravstvenim sposobnostima za rad na određenom radnom mjestu podrazumijevaju se posebni zahtjevi u pogledu zdravstvenih uslova koje mora da ispunjava zaposleni za rad na posebnim radnim mjestima za koje je to neophodno.

Za radno mjesto na poslovima službenika za zaštitu na radu mogu se rasporediti samo zaposleni koji ispunjavaju sve uslove u skladu sa propisima kojima se uređuju oblast zaštite na radu.

Član 26

Posebni uslovi koje mora ispunjavati zaposleni za rad na određenom radnom mjestu u Društvu utvrđuju se propisanom ispravom (diploma, uvjerenje i sl.).

V SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Član 27

Radna mjesta sistematizuju se u okviru organizacionih djelova na način što se utvrđuju poslovi i zadaci koji čine sadržaj poslova i zadataka iste vrste, nazivi poslova i zadataka koje vrše pojedini izvršioци kao i jedinstveni zahtjevi u pogledu vrste i stepena stručne spreme i drugi uslovi za njihovo vršenje.

Član 28

U skladu sa čl. 27 ovog Pravilnika, u Društvu je za obavljanje poslova i zadataka ovom sistematizacijom utvrđeno 22 radna mjesta za 39 izvršilaca, i to sljedeća radna mjesta:

Redni broj	Naziv radnog mjesta	Broj izvršilaca	Opis zadataka i poslova
1	2	3	4
1.	Izvršni direktor Društva Uslovi: - visoka stručna sprema (VII-1 stepen) - radno iskustvo: 5 godina na rukovodećim pozicijama	1	- ima prava i dužnosti utvrđene Zakonom i drugim propisima, Statutom, ovim Pravilnikom i drugim opštim aktom Društva.
2.	Pomoćnik Izvršnog direktora Društva Uslovi: - visoka stručna sprema - radno iskustvo: 3 godine	1	- ima prava i dužnosti utvrđene ovim Pravilnikom i drugim opštim aktom Društva, mijenja Izvršnog direktora Društva i postupa shodno instrukcijama Izvršnog direktora Društva, odgovoran je Izvršnom direktoru Društva.
3.	Savjetnik Izvršnog direktora Uslovi: -visoka stručna sprema -radno iskustvo: 3 godine	1	-obavlja stručne i organizacione poslove, predlaže ideje u cilju realizacije usvojenih programa i učestvuje u rješavanju operativnih problema i donošenju operativnih odluka; - učestvuje u izradi Planova rada i Izvještaja o radu Društva; - učestvuje u izradi akata, predloga ugovora, sporazuma o saradnji sa poslovnim partnerima; - organizuje i koordinira rad sa spoljnim saradnicima; - saraduje sa srodnim subjektima u cilju obezbjeđenja koordinacije programa -obavlja i druge poslove po nalogu Izvršnog direktora i neposredno je odgovoran Izvršnom direktoru.
3a.	Savjetnik izvršnog direktora Uslovi : -visoka stručna sprema -radno iskustvo: 3 godine	1	- savjetuje izvršnog direktora o prioritetima i najboljim mogućim rješenjima iz djelatnosti Društva u dijelu održavanja objekata i

		<p>marketinga;</p> <ul style="list-style-type: none"> - prati rad službi za održavanje objekata i marketing i daje sugestije i preporuke izvršnom direktoru u vezi unaprijeđenja njihovog rada; - koordinira službama za održavanje objekata i marketing u vršenju zajedničkih poslova iz djelatnosti Društva; - koordinira u izradi izvještaja o radu i programa rada Društva i daje sugestije i preporuke za njihovu izradu; - učestvuje u radu Kolegijuma izvršnog direktora; - obavlja druge srodne poslove po nalogu izvršnog direktora.
<p>4. Sekretar društva</p> <p>Uslovi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - visoka stručna sprema - radno iskustvo : 1 godina 	<p>1</p>	<ul style="list-style-type: none"> - rukovodi službama za: marketing i medije, opšte, administrativne i finansijske poslove; - učestvuje u radu odbora direktora (vodi zapisnik, priprema materijal i učestvuje u sjednicama); - prati primjenu zakonskih i drugih akata i daje objašnjenja i uputstva za rad; - izrađuje nacрте opštih i pojedinačnih akata; - učestvuje u sprovođenju konkursnog postupka; - izrađuje rješenja o zasnivanju radnog odnosa i prestanku radnog odnosa za zaposlene, ugovore o radu, rješenja o godišnjim odmorima i odsustvima, rješenja o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih i svim drugim pitanjima iz oblasti radnih odnosa; - vodi evidencije o zaposlenima; - učestvuje u pripremi svih drugih akata iz djelokruga rada Društva; - ispunjava i dostavlja obrazace za zaposlene Fondu PIO i Fondu zdravstva;

		<ul style="list-style-type: none"> - vrši prijavljivanje i odjavljivanje zaposlenih Fondu PIO i Fondu zdravstva; - vrši prijavljivanje Zavodu za zapošljavanje slobodnih radnih mjesta za oglašavanje putem odgovarajućih obrazaca; - obavještava kandidate po odluci o prijemu zaposlenih u radni odnos u radni odnos po oglasu ili konkursu; - organizuje i rukovodi radom unutrašnje zaštite i odgovoran je za njen rad u skladu sa Zakonom o zaštiti lica i imovine; - obavlja i druge poslove po nalogu Izvršnog direktora Društva. 	
<p>4a. Referent za radne odnose</p> <p>Uslovi :</p> <ul style="list-style-type: none"> -visoka stručna sprema, diplomirani pravnik -radno iskustvo: 1 godina 	1	<ul style="list-style-type: none"> - prati zakonske i druge propise iz oblasti rada i radnih odnosa; - vrši stručne i druge poslove u vezi rada i radnih odnosa; - vodi personalne dosijee zaposlenih; - učestvuje u izradi nacрта i predloga opštih akata, ugovora i drugih pravnih akata; - daje pravne savjete i stručna mišljenja iz djelokruga rada i radnih odnosa; - obavlja druge srodne poslove po nalogu sekretara Društva i izvršnog direktora Društva. 	
SLUŽBA ZA MARKETING I PRODAJU			
1	2	3	4
<p>5. Službenik za planiranje i pružanje usluga društva</p> <p>Uslovi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -visoka stručna sprema -radno iskustvo: 1 godina 		1	<ul style="list-style-type: none"> - učestvuje u izradi i donošenju marketing plana; - kreira i vodi računa o Akcionom planu Društva - učestvuje u izradi Izveštaja o radu i plana i programa Društva; - odgovoran za saradnju sa turističkim organizacijama i agencijama, hotelijerima sportskim organizacijama; - zadužen je za prezentovanje

		<p>društva u turističkim brošurama, sajmovima i web stranicama;</p> <ul style="list-style-type: none"> - učestvuje u pripremanju cjenovnika usluga Društva; - prati ostvarivanje plana prihoda marketinga i vodi evidenciju istih; - pruža sve vrste informacija o poslovima i mogućnostima u okviru usluga koje pruži Društvo; - obavlja i druge poslove po nalogu Izvršnog direktora i sekretara Društva.
<p>6. Službenik za komercijane poslove</p> <p>Uslovi :</p> <ul style="list-style-type: none"> -visoka stručna sprema (fakultet društvenog smjera) -radno iskustvo: 1 godina 	1	<ul style="list-style-type: none"> - obavlja analitički i istraživački rad na unapređenju sportsko-rekreativnih aktivnosti; - učestvuje u pripremanju i predlaganju planova i programa rad, godišnjih i mjesečnih izvještaja; - obavlja komunikaciju sa spoljnim subjektima radi realizacije programa rada; - obavlja komunikaciju sa potencijanim korisnicima i vrši prodaju usluga; - proučava tržište u vezi poboljšavanja usluga i predlaže mjere za unaprijeđenje istih; - obavlja i druge poslove po nalogu izvršnog direktora i sekretara Društva.
<p>7. Službenik za medije</p> <p>Uslovi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -visoka stručna sprema -radno iskustvo:1 godina 	1	<ul style="list-style-type: none"> - zadužen je za stvaranje i promociju pozitivnog imidža Društva; - učestvuje u pripremi i realizaciji press konferencije, medijske nastupe (pripremanje učesnika i materijala, kampanja, saopštenja za javnost, komunikacija sa medijima) uz saglasnost Izvršnog direktora ili sekretara Društva; - prikuplja podatke za izradu reklamno - propogandnog materijala; - učestvuje u osmišljavanju propogandnog materijala (brošure, katalozi...);

		<ul style="list-style-type: none"> - učestvuje u osmišljavanju i realizaciji kompletne ponude Društva; - učestvuje u kreiranju, razvijanju i unapređenju prezentacije Društva na internet sajtovima i društvenim mrežama; - stara se o prezentaciji Društva na internet sajtovima i društvenim mrežama, postavlja informacije i redovno ih ažurira; - odgovoran je za rješavanje zahtjeva o slobodnom pristupu informacija; - obavlja i druge poslove po nalogu Izvršnog direktora ili sekretara Društva. 	
8. Viši saradnik za marketing Uslovi: -viša stručna sprema -radno iskustvo:1 godina	1	<ul style="list-style-type: none"> - prati ostvarivanje plana prihoda marketinga; - odgovoran je za izradu Plana integriteta i izvještaja o sprovođenju mjera iz Plana integriteta; - vrši ispitivanje i obrađivanje tržišta; - učestvuje u izradi izvještaja o radu i programa rada Društva; - obilazi potencijalne komitente, vrši distribuciju flajera i kataloga Društva i pribavlja ponude komitenata; - ugovara kontakte sa poslovnim partnerima; - obavlja i druge poslove po nalogu Izvršnog direktora ili sekretara Društva. 	
SLUŽBA ZA SPORT, REKREACIJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA			
SPORTSKA DVORANA TOPOLICA			
1	2	3	4
9. Rukovodilac Službe za sport, rekreaciju i održavanje objekata – SD TOPOLICA Uslovi: -visoka stručna sprema -radno iskustvo:1 godina	1	<ul style="list-style-type: none"> - planira i realizuje programe iz oblasti fizičke kulture i pruža usluge fizičkoj kulturi kroz: takmičarske programe, programe dvoranskih sportova , programe stonog tenisa, programe sportsko-kulturnih manifestacija; 	

		<ul style="list-style-type: none"> - organizuje, koordinira, kontroliše i usmjerava rad svih zaposlenih u smjeni na realizaciji programa iz fizičke kulture; - izrađuje dnevni, nedjeljni i mjesečni plan rada i izvještaje o radu po sadržajima; - učestvuje u izradi i predlaže programe rada iz oblasti fizičke kulture, te realizuje iste iz svih grana i disciplina koje se u Društvu organizuju; - ostvaruje i realizuje svakodnevni uvid u stanje opreme i imovine Društva, te zapisnički konstatuje svako oštećenje na opremi, rekvizitima i sadržajima koja su nastala nenamjenskim korišćenjem od strane zaposlenih i korisnika; - organizuje i brine o sprovođenju kućnog reda i poštovanje istog od strane korisnika; - organizuje i vrši blagovremeno pripreme sadržaja i opreme za sve manifestacije; - prati realizaciju i ostvarenje ugovorenih obaveza Društva iz oblasti fizičke kulture; - obavlja i druge poslove po nalogu Izvršnog direktora i neposredno je odgovoran Izvršnom direktoru.
<p>10. Radnik na održavanju higijene</p> <p>Uslovi: -osnovna škola</p>	6	<ul style="list-style-type: none"> - vrši održavanje čistoće poslovnih objekata, prilaza i površina oko objekta; - vrši održavanje i čišćenje inventara i sportskih rekvizita; - obavlja i druge poslove po nalogu Rukovodioca Službe za sport, rekreaciju i održavanje objekata i Izvršnog direktora.

SPORTSKI TERENI MADŽARICA			
1	2	3	4
	<p>11. Rukovodilac Službe za sport, rekreaciju i održavanje objekata – ST MADŽARICA</p> <p>Uslovi: -visoka stručna sprema -radno iskustvo:1 godina</p>	1	<ul style="list-style-type: none"> - planira i realizuje programe iz oblasti fizičke kulture i pruža usluge fizičkoj kulturi kroz: takmičarske programe, programe fudbala, programe atletike, programe tenisa, programe sportsko-kulturnih manifestacija; - organizuje, koordinira, kontroliše i usmjerava rad svih zaposlenih u smjeni na realizaciji programa iz fizičke kulture; - izrađuje dnevni, nedjeljni i mjesečni plan rada i izvještaje o radu po sadržajima; - učestvuje u izradi i predlaže programe rada iz oblasti fizičke kulture, te realizuje iste iz svih grana i disciplina koje se u Društvu organizuju; - ostvaruje i realizuje svakodnevni uvid u stanje opreme i imovine Društva, te zapisnički konstatuje svako oštećenje na opremi, rekvizitima i sadržajima koja su nastala nenamjenskim korišćenjem od strane zaposlenih i korisnika; - organizuje i brine o sprovođenju kućnog reda i poštovanje istog od strane korisnika; - organizuje i vrši blagovremeno pripreme sadržaja i opreme za sve manifestacije; - prati realizaciju i ostvarenje ugovorenih obaveza Društva iz oblasti fizičke kulture; obavlja i druge poslove po nalogu Izvršnog direktora i neposredno je odgovoran Izvršnom direktoru.

<p>12. Službenik za sport i rekreaciju</p> <p>Uslovi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - viša ili visoka stručna sprema - radno iskustvo: 1 godina 	1	<ul style="list-style-type: none"> - vrši blagovremene pripreme sadržaja i opreme za sve sportske i ostale manifestacije na sportskim terenima Madžarica; - vrši uvid u ispravnost prostorija, opreme i inventara; - konstatuje svako oštećenje na opremi, rekvizitima i sadržajima koje je nastalo nenamjenskim korišćenjem od strane korisnika iste prijavljuje rukovodiocu Službe za sport i rekreaciju i održavanje objekata; - stara se za zamjenu neispravne i oštećene opreme u svojoj smjeni; - odgovoran je za bezbjednost korisnika usluga; - prati satnice termina korisnika usluga; - stara se za higijenu prostorija u kojima se realizuju sportske manifestacije; - obavlja i druge poslove po nalogu Rukovodioca Službe za sport, rekreaciju i održavanje objekata i Izvršnog direktora.
<p>13. Saradnik za održavanje terena i opreme</p> <p>Uslovi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - srednja stručna sprema - radno iskustvo: 1 godina 	2	<ul style="list-style-type: none"> - vrši tehničko održavanje objekata i opreme; - organizuje, koordinira i učestvuje u svim poslovima na održavanju sportskih objekata i zelenih površina; - prati satnice terminakorisnika usluga; - kontrolni ulazak korisnika usluga i izdaje sportske rekvizite istima; - kontrolni ispravnost i način upotrebe opreme, sportskih rekvizita i alata; - kontrolni ponašanje korisnika i ispravnost prostorija i opreme po završetku treninga i utakmica, kao i ostalih sportsko-kulturnih manifestacija; - konstatuje svako oštećenje

		na opremi, rekvizitima i sadržajima koje je nastalo nenamjenskim korišćenjem od strane korisnika i iste prijavljuje rukovodiocu Službe za sport i rekreaciju i održavanje objekata; - obavlja i druge poslove po nalogu Rukovodioca Službe za sport, rekreaciju i održavanje objekata i Izvršnog direktora.	
14. Radnik na održavanju sportskih objekata Uslovi: -osnovna škola	6	- vrši održavanje i čišćenje sportskih objekata i zelenih površina; - učestvuje u poslovima i pripremi objekata za sve sportsko-kulturne manifestacije; - održava i rukuje sa mašinama i odgovoran je za ispravnost istih; - obavlja i druge poslove po nalogu Rukovodioca Službe za sport, rekreaciju i održavanje objekata i Izvršnog direktora.	
SLUŽBA ZA OPŠTE, ADMINISTRATIVNE I FINANSIJSKE POSLOVE			
1	2	3	4
15. Tehnički sekretar Uslovi: - visoka stručna sprema - radno iskustvo: 1 godina	1		- vodi propisane knjige i evidencije o kancelarijskom poslovanju (djelovodnik i dr.); - čuva i rukuje pečatima i štambiljima Društva, za čiju upotrebu je odgovoran; - prima, pregleda, evidentira, raspoređuje, razvodi i otprema poštu; - razvrstava i odlaže arhivsku građu, obavlja poslove arhiviranja dokumenata u Društvu; - obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe Izvršnog direktora Društva; - obavlja sve poslove iz grupe pomoćnih poslova i poslove rada na tehnici; - priprema podatke radi kompjuterske obrade i vrši obradu, analizu i unos podataka u kompjuter; - obavlja daktilografske

		poslove; – rukuje telefonskom centralom – vrši i druge poslove po nalogu Izvršnog direktora ili sekretara Društva
16. Službenik za održavanje informacionih sistema Uslovi: -visoka stručna sprema (elektrotehnički fakultet ili drugi srodni fakultet informacionih tehnologija) -provjera radne sposobnosti -radno iskustvo:3 godina	1	– svakodnevno nadgleda i održava računarske sisteme; – vrši sistemsko upravljanje korisničkim nalogima, odnosno administraciju računarskih resursa; – vrši sistemsku administraciju servera, korisničkih računara, sistemskog i aplikativnog softvera; – instalira i konfigurira mrežnu opremu, vrši dijagnostifikovanje i otklanjanje nepravilnosti u radu; – vrši zaštitu podataka na serverima i preduzima mjere za sprječavanje zloupotreba u njihovom korišćenju; – sprječava nedozvoljene aktivnosti u računarsko-komunikacionoj mreži; – planira razvoj i implemetaciju novih elemenata računarskih sistema; – planira razvoj i unaprijeđenje lokalne računarsko-komunikacione mreže; – razvija, vrši implementaciji redovno održavanje mrežnih servisa; – redovno izrađuje rezervne kopije sistema i korisničkih podataka; – izrađuje odgovarajuću tehničku dokumentaciju i uputstva; – vrši definisanje i implementaciju pravila upotrebe računarskih sistema; – daje tehničku podršku i savjete korisnicima u vezi sa upotrebom računara, sistemskog i aplikativnog softvera;

		<ul style="list-style-type: none"> - odgovoran je za poštovanje mjera fizičke, protivpožarne i drugih mjera zaštite na radu koji se odnose na opremu u Društvu, samostalno ili u sklopu stručnih servisa; - vrši mjesečno i godišnje servisiranje agregata; termotehnike, protivpožarne centrale, video nadzore i dr.; - obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Službe za sport, rekreaciju i održavanje objekata, Izvršnog direktora ili sekretara Društva.
<p>17. Službenik za javne nabavke</p> <p>Uslovi :</p> <ul style="list-style-type: none"> -visoka stručna sprema -sertifikat o položenom stručnom ispitu za rad na poslovima javnih nabavki -radno iskustvo: 1 godina 	1	<ul style="list-style-type: none"> - prati i primjenjuje propise iz oblasti javnih nabavki; - učestvuje u pripremi i izradi Plana javnih nabavki; - obavlja poslove administratora ESJN; - organizuje rad komisije za sprovođenje postupka javne nabavke; - sporvodi postupak jednostvne nabavke; - izrađuje ugovor o javnoj nabavci; - vodi evidenciju javnih nabavki; - sačinjava izvještaje o sporvedenim postupcima javnih nabavki; - obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom o javnim nabavkam i podzakonskim aktima.
<p>18. Tehnički operater</p> <p>Uslovi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -visoka stručna sprema -položen vozački ispit za „B“ kategoriju -radno iskustvo:1 godina 	1	<ul style="list-style-type: none"> - obavlja sve kurirske poslove; - zadužen je za vozni park i stara se o ispravnosti vozila i mašina, upravlja njima i vodi evidenciju pređenih kilometara, utrošku goriva i maziva; - izdaje karte za korišćenje svih objekata, terena i dvoranu; - obavlja i druge poslove po nalogu Izvršnog direktora ili sekretara Društva.

<p>19. Viši saradnik za finansijske i administrativne poslove</p> <p>Uslovi: -srednja ili viša stručna sprema (društveno-ekonomskog smjera) -radno iskustvo: 1 godina</p>	1	<ul style="list-style-type: none"> - obavlja finansijske i administrativne poslove za potrebe Društva; - vrši obradu finansijsko-materijalne dokumentacije (vrši kontiranje svih knjigovodstvenih promjena, vrši knjiženje, vodi glavnu knjigu, knjigu osnovnih sredstava i dr.); - vodi analitičku evidenciju kupaca/klijenata i dobavljača; - izvršava obaveze prema povjeriocima; - vrši fakturisanje i stara se o naplati potraživanja; - vrši sve blagajničke poslove; - otvara i evidentira putne naloge; - obavlja operatorske poslove za potrebe Društva ; - učestvuje u vršenju nabavke opreme, sitnog inventara i potrošnog materijala i istima zadužuje zaposlene; - učestvuje u ispunjavanju i dostavljanju obrazaca za zaposlene Fondu PIO i Fondu zdravstva; - učestvuje u prijavljivanju i odjavljivanju zaposlenih Fondu PIO i Fondu zdravstva; - obavlja i druge poslove po nalogu i Izvršnog direktora i sekretara Društva.
<p>20. Službenik za zaštitu na radu</p> <p>Uslovi: -visoka stručna sprema (fakultet tehničkog smjera) -provjera radne sposobnosti -radno iskustvo:1 godina -posjedovanje odgovarajućeg sertifikata za obavljanje poslova zaštite na radu u skladu sa zakonom</p>	1	<ul style="list-style-type: none"> - učestvuje u pripremi akta o procjeni rizika; - vrši kontrolu i daje savjete u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu; - učestvuje u opremanju i uređivanju radnog mjesta u cilju stvaranja bezbjednih i zdravih uslova za rad; - organizuje preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline - prati i kontroliše primjenu mjera za bezbjednost i zaštitu na radu; - prati stanje u vezi sa

		<p>povredama na radu, vodi evidencije u oblasti bezbjednosti i zdravlja na radu i obavlja druge poslove propisane zakonom i aktima Društva;</p> <ul style="list-style-type: none"> - obavlja i druge poslove po nalogu Izvršnog direktora i sekretara Društva.
<p>21. Službenik za održavanje objekta i opreme (Ekonom)</p> <p>Uslovi: -srednja stručna sprema -radno iskustvo:1 godina</p>	2	<ul style="list-style-type: none"> - samostalno ili u sklopu stručnih servisa obavlja molerske, bravarske, stolarske i građevinske poslove; -opravlja i održava termo-tehničke instalacije, vodovodnu i kanalizacionu mrežu, sanitarne uređaje, agregate i pumpe za vodu, protivpožarne aparate, hidrante, jarbole i rampe; -predlaže nabavku rezervnih djelova i opreme; - radi na održavanju tribina i drugih sportskih rekvizita; - samostalno ili u sklopu stručnih servisa opravlja i održava elektro instalacije na sportskim objektima i terenima; - vodi evidenciju o svim kvarovima i nepravilnostima na elektro instalacijama i uklanjanju istih; - vrši i druge poslove po nalogu Izvršnog direktora i sekretara Društva.
<p>22. Zaštitar lica i imovine</p> <p>Uslovi : -IV nivo kvalifikacija, položen ispit za zaštitu lica i imovine -radno iskustvo: 1 godina</p>	4	<ul style="list-style-type: none"> - vrši fizičku zaštitu imovine, objekata i zaposlenih od svih oblika uništavanja, oštećenja i krađe, odnosno ugrožavanja njihove bezbjednosti; - vrši druge poslove u skladu sa Zakonom o zaštiti lica i imovine i aktima donijetim na osnovu tog zakona i obavještava rukovodioca službe o primjeni svakog ovlašćenja u vršenju poslova zaštite; - u vršenju poslova fizičke zaštite nosi propisanu uniformu, dodatnu opremu i identifikacionu značku;

		<ul style="list-style-type: none"> - stara se o pravilnoj upotrebi, čuvanju i održavanju uniforme, dodatne opreme i povjerenih mu sredstava u radu; - brine se o adekvatnom odlaganju opreme i sportskih rekvizita koje koriste sportski klubovi i rekreativci; - brine se o adekvatnom korišćenju opreme i sportskih rekvizita koju koriste sportski klubovi i rekreativci i ispunjenju obaveza po tom osnovu; - obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i izvršnog direktora Društva.
--	--	---

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 29

Zaposleni koje se na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika nalazi u radnom odnosu u Društvu raspoređiće se na određeno radno mjesto predviđeno Pravilnikom, ukoliko ispunjava uslove za rad na tom radnom mjestu i ako u skladu sa Zakonom i opštim aktima Društva nije prestala potreba za njegovim radom.

Zaposleni koji je prije stupanja na snagu ovog Pravilnika uspješno obavljao poslove svog radnog mjesta, može se rasporediti na to ili na slično radno mjesto iako nema odgovarajuće radno iskustvo za obavljanje tih poslova.

Član 30

Radna mjesta utvrđena ovim Pravilnikom osnov su za prijem u radni odnos zaposlenih i njihovo raspoređivanje u Društvu. Raspoređivanje zaposlenih na radna mjesta utvrđena ovim Pravilnikom izvršiće Izvršni direktor Društva, zaključivanjem ugovora o radu sa svim zaposlenima.

Član 31

Za pitanja koja nijesu utvrđena ovim Pravilnikom, neposredno će se primjenjivati odredbe zakona.

Član 32

Izmjene i dopune Pravilnika vrše se na način i po postupku predviđenom za usvajanje opštih akata.

Član 33

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnu tablu Društva, a objavljuje se danom donošenja.

Član 34

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju da važe odredbe Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta br.OD/XVI-2 od 08.09.2017. godine.

Broj: 02-24/20

Bar, 05.05.2020. godine

**Odbor direktora
„Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar**

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the perimeter of the stamp reads "Odbor direktora 'Sportsko-rekreativni centar' doo Bar". In the center of the stamp, the word "PREDSJEDNIK" is printed in bold, capital letters. Below this, the name "Alen Nikezić" is printed. A handwritten signature in black ink is written over the stamp and extends to the right.

PREDSJEDNIK
Alen Nikezić



Broj: 3263/24

Bar, 20.12.2024. godine

Na osnovu člana 5a stav 2 tačka 16 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica ("Sl. list CG", br. 86/09, 14/12, 06/13, 62/13, 60/14, 79/15, 83/16, 67/19, 59/21, 146/21 i 152/22) i člana 26 Statuta Društva („Sl.list CG“,br.45/21), donosim

O D L U K U

O DAVANJU NOVOGODIŠNJIH I BOŽIĆNIH POKLONA DJECI ZAPOSLENIH

1. Obezbjeduju se i dodjeljuju Novogodišnji (Božićni) pokloni djeci zaposlenih, (pastorcima, usvojenicima) u pojedinačnoj vrijednosti od 16,00 eura.
2. Za obezbjeđivanje poklona iz tačke 1. ove odluke izdvaja se ukupan iznos od 480,00 eura.
3. Pokloni iz tačke 1. ove odluke daju se u u robi kao poklon paketići.
4. Pokloni iz tačke 1. ove odluke uručuju se dana 23.12.2024. godine.
5. Ova odluka stupa na snagu odmah.

Obrazloženje

Imajući u vidu da je članom 15a stav 2 tačka 16 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica ("Sl. list CG", br. 86/09, 14/12, 06/13, 62/13, 60/14, 79/15, 83/16, 67/19, 59/21, 146/21 i 152/22) propisano da se porez na dohodak ne plaća na primanja ostvarena po osnovu poklona djeci zaposlenog starosti do 15 godina do 50,00 eura godišnje po djetetu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostavljeno:

1 x knjigovodstvu

1 x a/a

Izvršni direktor,

Božidar Janković



Božidar Janković



Broj: 3323/24
Bar, 26.12.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 4. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

Veteranskom Košarkaškom klubu "PRISTAN" iz Bara uplatiti iznos od 100,00 (slovima: stotinu eura) na ime finansijske pomoći.
Iznos troškova iz stave 1 ove odluke uplatiti na žiro račun 510-169221-75 kod Crnogorske Komercijalne banke OTP Group AD Podgorica.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Veteranski Košarkaški klub "PRISTAN" iz Bara obratio se s Molbom za sponzorstvo, zavedenom kod Društva pod brojem 3316/24 od 26.12.2024. godine.

Molbom je navedeno da Veteranski Košarkaški klub "PRISTAN" iz Bara učestvuje na 4. međunarodnom turniru u Sarajevu koji se održava od 20.02.-23.02.2025. godine, gdje će biti preko 300 učesnika, te bi im finansijska pomoć pomogla za učestvovanje u istom.

Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

- 1x knjigovodstvu,
- 1x a/a.

Izvršni direktor,

Božidar Janković

Janković Božidar



Broj: 2505/24
Bar, 01.10.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 4. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

A [REDACTED] B [REDACTED] iz Bara, uplatiti iznos od 150,00 € (stotinu pedeset eura) na ime finansijske pomoći za učestvovanje na svjetskom prvenstvu u karateu u Veneciji (Italija).

Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na žiro račun [REDACTED], kod NLB banke AD Podgorica.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

A [REDACTED] B [REDACTED] iz Bara, obratio se s Molbom za jednokratno sponzorstvo, zavedenom kod Društva pod brojem 2504/24 od 30.09.2024. godine.

Molbom je navedeno da je imenovani reprezentativac Crne Gore u karateu i da učestvuje na svjetskom prvenstvu u karateu, koji će se održati od 09.-13.10.2024. godine u Veneciji, te bi mu finansijska pomoć pomogla za učestvovanje na istom.

Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

-1x knjigovodstvu,

-1x a/a.



Izvršni direktor,

Božidar Janković

Janković Božidar



Broj: 3305/24
Bar, 24.12.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 4. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

A [REDACTED] A [REDACTED] iz Bara, uplatiti iznos od 150,00 € (slovima: stotinu pedeset eura) na ime finansijske pomoći, koja je predviđena za pokrivanje troškova glavne nagrade za pobjednika turnira u društvenoj igri „Svijet na dlanu“. Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na žiro račun [REDACTED], kod Addiko banke AD Podgorica.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Omladinski klub Bar, obratio se s Molbom za pomoć, zavedenom kod ovog Društva pod brojem 3155/24 od 09.12.2024. godine, za pokrivanje troškova glavne nagrade za pobjednika, čime se doprinosi organizaciji edukativnog događaja.

Molbom je navedeno da Omladinski klub Bar drugu godinu zaredom organizuje turnir u edukativnoj igri „Svijet na dlanu“, kroz koji omladina stiče znanja o različitim zemljama svijeta (geografiji, ekonomiji, sportu, istoriji, kulturi i drugim temama). Turnir okuplja ukupno 64 učesnika iz Bara, Podgorice, Budve, Tivta i Cetinja.

Razmatrajući predmetni prijedlog, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

-1x knjigovodstvu,
-1x a/a.

Izvršni direktor,

Božidar Janković



Broj: 1445/24
Bar, 13.05.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 4. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

Amiru Papaziju iz Bara, uplatiti iznos od 150,00 € (stopedesteura) na ime finansijske pomoći za nabavku koplja.

Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na žiro račun [REDACTED], kod NLB banke.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Amir Papazi iz Bara, obratilo se s Molbom za finansijsku podršku, zavedenom kod Društva pod brojem 1439/24 od 13.05.2024. godine.

Molbom je navedeno da je imenovani član AK "Tempo" iz Bara i da se bavi atletikom, unazad 10 godina. U prethodnom periodu postavio je državni rekord u bacanju koplja, pa bi mu pomoć za nabavku novog veoma značila.

Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

- 1x knjigovodstvu,
- 1x a/a.

Izvršni direktor,

Božidar Janković



Broj: 1690/24
Bar, 13.06.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 4. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

AMSK "Sutorman" uplatiti iznos od 100,00 € (slovima: stotinu eura) na ime finansijske pomoći za organizaciju XI downhill trke na Sutormanu. Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na žiro račun 530-0800100072560-26, kod NLB banke AD Podgorica. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

AMSK "Sutorman" obratio se s Molbom za pomoć, zavedenom kod Društva pod brojem 1689/24 od 13.06.2024. godine. Molbom je navedeno da AMSK "Sutorman" organizuje XI downhill trku na Sutormanu u periodu od 14. - 16. juna. 2024. godine, na kojoj se očekuje 40 takmičara iz Crne Gore i okruženja, te bi im finansijska pomoć pomogla u istom. Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

-1x knjigovodstvu,
-1x a/a.

Izvršni direktor,
Božidar Janković





Broj: 2717/24
Bar, 23.10.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 4. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

Borivoju Raičeviću iz Bara uplatiti iznos od 150,00 € (slovima: stotinu pedeset eura) na ime finansijske pomoći za liječenje.
Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na žiro račun [REDACTED], kod Hipotekarne banke AD Podgorica.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Borivoje Raičević iz Bara obratio se s Molbom za finansijsku pomoć zavedenom kod Društva pod brojem broj 2713/24 od 23.10.2024. godine.
Molbom je navedeno da je imenovani doživio saobraćajnu nesreću, da je bio podvrgnut hirurškom zahvatu desne potkoljenice, te da je neophodno da radi oporavka redovno ide na terapiju u hiperbaričnu komoru, za što su potrebna velika novčana sredstva, a kojim imenovani ne raspolaže. Imenovani je, uz zahtjev priložio i medicinsku dokumentaciju.
Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

- 1x knjigovodstvu,
- 1x a/a.



Izvršni direktor,

Božidar Janković

Božidar Janković



Broj: 1677/24
Bar, 11.06.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 4. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

Crnogorskoj Pravoslavnoj Crkvi uplatiti iznos od 100,00€ (slovima: stotinu eura) na ime finansijske pomoći.
Iznos troškova iz stave 1 ove odluke uplatiti na žiro račun 520-41212-17, kod Hipotekarne Banke AD Podgorica.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Crnogorska Pravoslavna Crkva obratila se s Molbom za finansijsku pomoć, zavedenom kod Društva pod brojem 1672/24 od 11.06.2024. godine.
Molbom je navedeno da Crnogorska Pravoslavna Crkva planira da otvori Pravoslavnu Akademiju za školovanje budućih crnogorskih svještenika, zatim da nastavi izgradnju započetog manastira i parohijskih domova za održavanje molitve i da formira medijski tim i otvaranje elektronskog medija, te bi im finansijska pomoć pomogla za napredovanje i razvitak ove duhovne institucije.
Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

-1x knjigovodstvu,
-1x a/a.

Izvršni direktor,

Božidar Janković

Božidar Janković



Broj: 132/24
Bar, 22.01.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar, donosim

O D L U K U

Damiru Kukulju iz Bara, uplatiti iznos od 200,00 € (slovima: dvjestaeura) na ime finansijske pomoći za objavljivanje prve pjesme i spota.

Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na žiro račun [REDACTED], kod CKB banke CG.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Damir Kukulj iz Bara obratio se s molbom, zavedenom kod Društva pod brojem 86/24 od 16.01.2024. godine, da mu se udijeli novčana pomoć za objavljivanje prve pjesme i spota za istu u svojoj muzičkoj karijeri.

Molbom je navedeno da je imenovani dugi niz godina muzičar iz Bara, kojem je neophodna finansijska potpora za realizaciju, da imenovani objavi svoju prvu pjesmu i spot za istu u svojoj višegodišnjoj muzičkoj karijeri.

Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

- 1x podnosiocu zahtjeva,
- 1x knjigovodstvu,
- 1x a/a.

Izvršni direktor,

Božidar Janković



Božidar Janković



Broj:306/24
Bar, 05.02.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar, donosim

O D L U K U

Dejanu Bulatoviću iz Rožaja uplatiti iznos od 150,00 € (slovima: stopedestura) na ime finansijske pomoći za hitnu medicinsku intervenciju.

Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na žiro račun [REDACTED] kod Erste bank.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Dejan Bulatović iz Rožaja obratio se s Zahtjevom za pomoć zavedenim kod Društva pod brojem broj 259/24 od 02.02.2024. godine, da mu se finansijski pomogne za hitnu medicinsku intervenciju (operacija i liječenje od bubrega). Molbom je navedeno da je imenovani težak socijalni slučaj, a pri tome teško bolestan, o čemu je priložena i potvrda Doma Zdravlja Rožaje.

Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

- 1x podnosiocu zahtjeva,
- 1x knjigovodstvu,
- 1x a/a.

Izvršni direktor,

Božidar Janković



Božidar Janković



Broj: 2840/24
Bar, 05.11.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 4. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

D ■ H ■ iz Bara, uplatiti iznos od 150,00€ (slovima: stotinu pedeset eura) na ime finansijske pomoći za učešće na svjetskom takmičenju u Grčkoj. Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na žiro račun ■ kod Hipotekarne Banke AD Podgorica. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

D ■ H ■, iz Bara, obratio se sa Molbom za sponzorstvo, zavedenom kod Društva pod brojem 2686/24 od 18.10.2024. godine. Molbom je navedeno da je imenovani član Jiu-jitsu kluba "Mornar", osvajač bronzane medalje na Evropskom prvenstvu u Rumuniji u kategoriji "kadeti" do 44 kilograma. Opredijeljena finansijska pomoć služila bi mu za odlazak na svjetskom takmičenju "2024 World Chzampionships-U16-U18-U21" u Grčkoj, kako bi pokrila troškove puta, smještaja i ostalo. Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

-1x knjigovodstvu,
-1x a/a.

Izvršni direktor,

o Božidar Janković



Janković Božidar



Broj: 592/24
Bar, 27.02.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 38 stav 1 tačka 2. Kolektivnog ugovora Društva, donosim

O D L U K U

1. **Dragici Petkovski** iz Bara, zapošljenoj u Društvu, na radnom mjestu Radnik na održavanju higijene uplatiti iznos od 200,00 € (dvjeto eura) na ime finansijske pomoći.
2. Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na tekući račun imenovane broj [REDACTED] kod Hipotekarne banke Crne Gore AD Podgorica.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

"Sportsko-rekreativnom centru" doo Bar obratila se zapošljena Dragica Petkovska s Molbom za novčanu pomoć za nabavku terapije i nastavak liječenja, zavedenom kod Društva pod broj 553/24 od 22.02.2024. godine. Uz zahtjev, imenovana je priložila svu medicinsku dokumentaciju.

Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :
1 x knjigovodstvu.
1 x a/a.

Izvršni direktor,
Božidar Janković

Janković Božidar





Broj: 590/24
Bar, 27.02.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 4. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

Džudo klubu "Mornar" iz Bara, uplatiti iznos od 150,00 € (stopedesteura) na ime finansijske pomoći za normalno funkcionisanje istog.

Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na žiro račun 520-14448-90, kod Hipotekarne banke.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Džudo klub "Mornar" iz Bara, obratilo se s Molbom za sponzorstvo, zavedenom kod Društva pod brojem 513/24 od 19.02.2024. godine.

Molbom je navedeno da Klub, zbog nedostatka sredstava nije u mogućnosti da obezbijedi potrebna sredstva za plaćanje zakupa sale, realizaciju priprema i mogućnost učestvovanja takmičara na predstojećim državnim takmičenjima i džudo kampovima.

Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

- 1x podnosiocu molbe,
- 1x knjigovodstvu,
- 1x a/a.

• Izvršni direktor,

Božidar Janković





Broj: 2995/24

Bar, 25.11.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 4. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

Školici Eduko Crna Gora uplatiti iznos od 100,00 (slovima:stotinu eura) na ime finansijske pomoći za kupovinu novogodišnjih poklona - paketića za djecu. Iznos troškova iz stave 1 ove odluke uplatiti na žiro račun 56500000000440467, kod Lovćen banke AD Podgorica. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Školica Eduko Crna Gora obratila se s Zahtjevom za sponzorstvo, koji je zaveden kod Društva pod brojem 2992/24 od 21.11.2024. godine. Zahtjevom je navedeno da školica Eduko Crna Gora planira organizaciju prazničnog programa za djecu, s ciljem uljepšavanja njihovih novogodišnjih trenutaka. Program uključuje podjelu poklona – paketića, a sredstva koja se traže od Društva neophodna su za realizaciju ove aktivnosti. Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

-1x knjigovodstvu,

-1x a/a.

Izvršni direktor,

Božidar Janković



Janković Božidar



Broj: 2834/24

Bar, 05.11.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 4. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

NVO "Fudbalski radnici Bara" iz Bara uplatiti iznos od 100,00 (slovima: stotinu eura) na ime finansijske pomoći.

Iznos troškova iz stave 1 ove odluke uplatiti na žiro račun 555-9003743982-79, kod Addiko banke AD Podgorica.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

NVO "Fudbalski radnici Bara" iz Bara obratila se s Molbom za pomoć, zavedenom kod Društva pod brojem 2664/24 od 17.10.2024. godine.

Molbom je navedeno da NVO "Fudbalski radnici Bara" iz Bara organizuje 21 – i put za redom tradicionalni fudbalski turnir u znak sjećanja na jednu od najvećih legendi barskog fudbala "Danilo - Dano Delibašić, na kojem će učestvovati veterani FK "Mornar", FK "Sloga" Stari Bar, FK "Balkan", fudbalskih sudija, trenera itd, te bi joj finansijska pomoć pomogla za organizaciju turnira i nastavak tradicije.

Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

-1x knjigovodstvu,

-1x a/a.

Izvršni direktor,

Božidar Janković



Broj: 1160/24
Bar, 15.04.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 4. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

Goranu Guli Pejoviću iz Bara, uplatiti iznos od 150,00 € (slovima: stopedeteura) na ime finansijske pomoći za dodatno štampanje novih primjeraka zbirke pjesama "Prolaze godine".

Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na žiro račun [REDACTED], kod Prve banke CG.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Goran Gula Pejović iz Bara obratio se s molbom, zavedenom kod Društva pod brojem 1139/24 od 11.04.2024. godine, da mu se udijeli novčana pomoć za štampu zbirke pjesama "Prolaze godine".

Molbom je navedeno da je I izdanje zbirke pjesama "Prolaze godine" štampano u tiražu od 300 komada, i da je zbog potražnje za istom, potrebno štampanje još primjeraka.

Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

- 1x podnosiocu molbe,
- 1x knjigovodstvu,
- 1x a/a.

Izvršni direktor,

Božidar Janković



Broj: 2994/24

Bar, 25.11.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 4. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

Gorici Vuković iz Bara, uplatiti iznos od 100,00 € (slovima: stotinu eura) na ime finansijske pomoći zbog teškog imovnog stanja. Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na žiro račun [REDACTED] kod Addiko banke AD Podgorica. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Gorici Vuković iz Bara, obratila se s Molbom za finansijsku pomoć, zavedenom kod Društva pod brojem 2938/24 od 18.11.2024. godine. Molbom je navedeno da se imenovana nalazi u teškoj situaciji, suočena sa velikom gladi, podstanarskim statusom, te da je nedavno doživjela smrtni slučaj, izgubivši majku. S obzirom na navedene okolnosti, potrebna joj je finansijska pomoć. Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

- 1x knjigovodstvu,
- 1x a/a.

Izvršni direktor,

Božidar Janković

Božidar Janković



Broj: 1647/24
Bar, 06.06.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar, i člana 4 stav 1 tačka 4. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

Igor Kovačević iz Bara, uplatiti iznos od 150,00 € (slovima:stotinu pedeset eura) na ime finansijske pomoći za objavljivanje prve pjesme i spota.

Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na žiro račun [REDACTED] kod NLB banke AD Podgorica.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Igor Kovačević iz Bara obratio se s molbom, zavedenom kod Društva pod brojem 1633/24 od 05.06.2024. godine, da mu se udijeli novčana pomoć za snimanje spota.

Molbom je navedeno da je imenovani pop muzičar i da mu je neophodna finansijska potpora za realizaciju objavljivanja i snimanja spota.

Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

- 1x knjigovodstvu,
- 1x a/a.

Izvršni direktor,
Božidar Janković



Broj: 336/24
Bar, 06.02.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar, donosim

O D L U K U

Igoru Kovačeviću iz Bara, uplatiti iznos od 150,00 € (slovima: stopedesteurā) na ime finansijske pomoći za objavljivanje pjesme. Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na žiro račun [REDACTED], kod NLB banke AD Podgorica. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Igor Kovačević iz Bara obratio se s molbom, zavedenom kod Društva pod brojem 316/24 od 05.02.2024. godine, da mu se udijeli novčana pomoć za objavljivanje pjesme. Molbom je navedeno da je imenovani pop muzičar i da mu je neophodna finansijska potpora za realizaciju objavljivanja i snimanja pjesme. Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

- 1x podnosiocu molbe,
- 1x knjigovodstvu,
- 1x a/a.

Izvršni direktor,

Božidar Janković

Janković Božidar





Broj: 1763/24
Bar, 01.07.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 4. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

Izviđačkom odredu "24. Novembar" iz Bara, uplatiti iznos od 100,00 € (slovima: stotinu eura) na ime finansijske pomoći za rad istog.

Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na žiro račun 530-2507-58, kod NLB banke AD Podgorica.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Izviđački odred "24. Novembar" iz Bara, obratilo se s Molbom za finansijsku pomoć zavedenom kod Društva pod brojem 1702/24 od 17.06.2024. godine.

Molbom je navedeno da će finansijska sredstva iskoristiti za unapređenje rada kluba.

Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

- 1x knjigovodstvu,
- 1x a/a.

Izvršni direktor,
Božidar Janković



Broj: 2884/24
Bar, 08.11.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar, i člana 4 stav 1 tačka 4. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

Jadranki Stoilković iz Bara, majki N [REDACTED] P [REDACTED] uplatiti iznos od 150,00 € (slovima:stotinu pedeset eura) na ime finansijske pomoći za realizaciju dvije pjesme.

Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na žiro račun [REDACTED], kod Hipotekarne banke AD Podgorica.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Jadranka Stoilković iz Bara, majka N [REDACTED] P [REDACTED] obratila se s molbom, zavedenom kod Društva pod brojem 2853/24 od 06.11.2024. godine, da se udijeli novčana pomoć za izradu dvije pjesme.

Molbom je navedeno da je N [REDACTED] P [REDACTED] muzičarka koja ima samo 10 godina, da nastupa na svim gradskim dešavanjima, počevši od Maslinijade i Susreta pod starom maslinom, pa do humanitarnih koncerata i pjesničkih večeri. S obzirom na njen talenat i angažovanje, smatrano je da je neophodna finansijska potpora za realizaciju dve pjesme.

Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

- 1x knjigovodstvu,
- 1x a/a.



Izvršni direktor,

Božidar Janković

Božidar Janković



Broj: 1762/24
Bar, 01.07.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 4. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

Jedriličarskom klubu "Mornar" iz Bara, uplatiti iznos od 100,00€ (slovima: stotinu eura) na ime finansijske pomoći za sređivanje stare drvene barke – Br 8 sa Pristana.

Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na žiro račun 510-204862-46, kod Crnogorske Komercijalne Banke OTP Group AD Podgorica.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Jedriličarski klub "Mornar" iz Bara, obratio se sa Molbom za donaciju, zavedenom kod Društva pod brojem 1699/24 od 17.06.2024. godine, da im se odobri finansijska pomoć za pripremu novog projekta sređivanje stare drvene barke – Br 8 sa Pristana. Molbom je navedeno da bi na ovaj način pomogli njihov klub i dali doprinos da sačuvaju drvenu barku sa Pristana staru više od 50 godina.

Razmatrajući predmetni zahtjev, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

- 1x knjigovodstvu,
- 1x a/a.

Izvršni direktor,
Božidar Janković
Božidar Janković



Broj: 1684/24
Bar, 12.06.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 4. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

JU Osnovna škola "Blažo Jokov Orlandić" iz Bara uplatiti iznos od 150,00 € (slovima:stotinu pedeset eura) na ime finansijske pomoći za pokrivanje troškova puta, smještaja i dr. na međunarodnom takmičenju.

Iznos troškova iz stave 1 ove odluke uplatiti na žiro račun 510-2776-54, kod Crnogorske Komercijalne Banke AD Podgorica.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

JU Osnovna škola "Blažo Jokov Orlandić" iz Bara, obratila se s Molbom za pomoć, zavedenom kod Društva pod brojem 1678/24 od 12.06.2024. godine.

Molbom je navedeno da su učenici škole na nedavnom takmičenju Žogarija ostvarili pobjedu na državnom nivou i time dobili mogućnost da predstavljaju Crnu Goru i grad Bar na međunarodnom takmičenju – Super finale Žogarija 2024, koje će se održati na Bledu dana 21.06.2024. godine, te im je potrebna finansijska pomoć za pokrivanje troškova puta, smještaja i dr. u učešće na istom.

Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti:

- 1x knjigovodstvu,
- 1x a/a.

Izvršni direktor,

Božidar Janković





Broj: 1402/24
Bar, 09.05.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 4. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

JU Osnovna škola "Mrkojevići" Pečurice iz Bara uplatiti iznos od 150,00 € (slovima:stopedesteura) na ime finansijske pomoći.

Iznos troškova iz stave 1 ove odluke uplatiti na žiro račun 530-17565-86, kod NLB banke.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

JU Osnovna škola "Mrkojevići" Pečurice iz Bara, obratila se s Molbom za pomoć, zavedenom kod Društva pod brojem 1370/24 od 08.05.2024. godine. Molbom je navedeno da će učenici IX razreda u školskoj 2024/2025 ići na polumatursku ekskurziju u septembru 2024. godine. S obzirom da određen broj učenika dolazi iz porodice lošijeg imovnog stanja, a u želji da svi učenici budu zajedno na tom putovanju, potrebna je finansijska pomoć za ostvarenje putovanja.

Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

- 1x knjigovodstvu,
- 1x a/a.

Izvršni direktor,

Božidar Janković

Božidar Janković



Broj: 305/24
Bar, 05.02.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar, donosim

O D L U K U

Obrazovno-razvojnom centru "Kefalogiko" iz Bara, uplatiti iznos od 150,00 € (stopedesteura) na ime finansijske pomoći za realizaciju projekta "Budi svoj superheroj".

Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na žiro račun 540-10910-07, kod Erste bank. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Obrazovno-razvojni centar "Kefalogiko" iz Bara, obratio se s Pozivom za podršku realizovanja psiho-socijalnih radionica za djecu u Baru, zavedenim kod Društva pod brojem 49/24 od 11.01.2024. godine.

U Pozivu za podršku navedeno je da se ORC "Kafalogiko", kroz program SuanPan mentalna aritmetika, koji je odobren od strane Ministarstva Prosvete Crne Gore, bavi programima za razvoj i unaprijeđenje pažnje, koncentracije i očuvanja mentalnog zdravlja djece. Plan je da se isti realizuje u osnovnim školama na teritorije opštine Bar, kroz psiho-socijalne radionice, "Budi svoj superheroj", čime bi se umnogome doprinijelo da se smanji vršnjačko nasilje u školama. Za realizaciju navedenog projekta potrebna je podrška svih društveno odgovornih kompanija.

Razmatrajući predmetni poziv, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

- 1x podnosiocu poziva,
- 1x knjigovodstvu,
- 1x a/a.

Izvršni direktor,

Božidar Janković



Broj: 1649/24
Bar, 06.06.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 4. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

Kik boks klubu Berane, uplatiti iznos od 150,00 € (stotinu pedeset eura) na ime finansijske pomoći za učestvovanje na svjetskom kupu u Budimpešti - Mađarska.

Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na žiro račun 535-21572-62, kod Prve banke CG osnovane 1901 AD Podgorica.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Predsjednik i trener Kik boks kluba Berane Zoran Čukić, obratio se s Molbom za pomoć, zavedenom kod Društva pod brojem 1644/24 od 06.06.2024. godine. Molbom je navedeno da Kik boks klub Berane učestvuje na svjetskom kupu u Budimpešti – Mađarska u periodu od 14. - 16. juna.2024. godine, te bi im finansijska pomoć pomogla u istom.

Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

- 1x knjigovodstvu,
- 1x a/a.



Izvršni direktor,

Božidar Janković

Janković Božidar



Broj: 1157/24
Bar, 15.04.2024. godine

Na osnovu člana 93 tačka 2 Zakona o radu ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19, 008/21, 059/21, 068/21 i 145/21), člana 22 stav 2 Kolektivnog ugovora "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar br. 02-56/20 od 10.12.2020. godine i člana 26 stav 1 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar („Sl.list CG-opštinski propisi“, br. 45/21), donosim

O D L U K U

1. **Marjan Lukić i Lazar Kalezić** koji obavljaju poslove službenika za sport i rekreaciju u Društvu, upućuju se na polaganje stručnog ispita za vršenje poslova zaštite lica, imovine i dobara, koji će se održati dana 17.04.2024. godine u Policijskoj akademiji u Danilovgradu.
2. Troškove polaganja stručnog ispita za imenovane, u iznosu od 250,00 € (slovima: dvjestopedeteura) snosiće "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar.
3. Iznos iz tačke 2. ove odluke uplatiti na žiro račun Policijske akademije Danilovgrad br. 535-18693-66 kod Prve banke Crne Gore AD Podgorica.

Obrazloženje

Zbog potreba procesa rada i buduće reorganizacije radnih mjesta, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

- 1 x imenovanim
- 1 x knjigovodstvu
- 1 x a/a.

Izvršni direktor,
Božidar Janković

Janković Božidar



Broj: 890/24
Bar, 26.03.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 2. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

Marjanu Lukiću zapošljenom u Društvu, uplatiti iznos od 200,00 € (slovima: dvjestaeura) na ime finansijske podrške za učešće na Beogradskom maratonu.

Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na žiro račun [REDACTED] poziv na broj [REDACTED], kod Addiko banke.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Marjan Lukić obratio se s Molbom, zavedenom kod Društva pod brojem 889/24 od 26.03.2024. godine, da mu pruži finansijska podrška za učešće na Beogradskom maratonu.

Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

- 1x podnosiocu molbe,
- 1x knjigovodstvu,
- 1x a/a.

Izvršni direktor,

Božidar Janković

Janković Božidar





Broj: 2930/24

Bar, 18.11.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 1. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

NVO "Maslinijada" iz Starog Bara uplatiti iznos od 200,00 (slovima: dvijestotine eura) na ime finansijske pomoći za održavanje "Maslinijade-Stari Bar 2024".

Iznos troškova iz stave 1 ove odluke uplatiti na žiro račun 510-43840-52, kod Crnogorske Komercijalne banke OTP Group AD Podgorica.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

NVO "Maslinijada" iz Starog Bara i Udruženje maslinara "Antivari" Stari Bar obratili su s Molbom, zavedenom kod Društva pod brojem 2751/24 od 28.10.2024. godine, da im se odobri finansijska pomoć za organizaciju i održavanje "Maslinijade-Stari Bar 2024".

Molbom je navedeno da će se, u okviru proslave Dana oslobođenja Bara održati XXII Maslinijada u Starom Baru, i to dana 23. i 24. novembra tekuće godine. Maslinijada predstavlja najveću crnogorsku manifestaciju maslina, maslinovog ulja i drugih tradicionalnih poljoprivrednih proizvoda, a organizacija iste iziskuje finansijska sredstva koja ova udruženja nemaju.

Razmatrajući predmetni zahtjev, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

-1x knjigovodstvu,

-1x a/a.

Izvršni direktor,

Božidar Janković

Janković Božidar



Broj: 246/24
Bar, 01.02.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar, donosim

O D L U K U

DOO "Mont Way" iz Podgorice, uplatiti iznos od 200,00 € (dvjetoteura) na ime finansijske pomoći za projekat tima Zeleni tala pod nazivom "Dočekajmo zajedno čistiju 2024".

Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na žiro račun 520-39061-48, kod Hipotekarne banke AD Podgorica.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

DOO "Mont Way" iz Podgorice, obratila se s Prijedlogom za saradnju na projektu "Dočekajmo zajedno čistiju 2024", zavedenim kod Društva pod brojem 2813/23 od 07.12.2023. godine, o čemu je zaključen i Sporazum o javno-privatnom partnerstvu br. 2812/23 od 07.12.2023. godine, s zajedničkim ciljem stvaranje ekološki odgovornog i održivog okruženja u Crnoj Gori. Razmatrajući predmetni prijedlog, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

- 1x podnosiocu prijedloga,
- 1x knjigovodstvu,
- 1x a/a.

Izvršni direktor,

Božidar Janković



Božidar Janković



Broj: 2648/24
Bar, 15.10.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 4. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

NVU "Sportski talenat" iz Bara, PIB 02927616, uplatiti iznos od 150,00€ (slovima: stotinu pedeset eura) na ime finansijske pomoći.
Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na žiro račun 520-2015-44, kod Hipotekarne banke AD Podgorica.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

NVU "Sportski talenat" iz Bara obratilo se zahtjevom broj 20/24 od 15.10.2024. godine, zaveden kod Društva pod brojem 2643/24 od 15.10.2024. godine, da im se odobri finansijska pomoć za podršku nastavka programskih aktivnosti "15. Sportske igre Mrkojevići 2024".

Zahtjevom je navedeno da će NVU, u periodu od 11.08.-30.10.2024. godine nastaviti sa programskim aktivnostima manifestacije "15. Sportske igre Mrkojevići 2024", koji imaju za cilj podsticaj i razvoj mladih sportista, njegovanje kulture međusobnog ponašanja, razumjevanja i mirne koegzistencije među kulturno raznolikim populacijama u Baru.

Razmatrajući predmetni zahtjev, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :
-1x knjigovodstvu,
-1x a/a.

Izvršni direktor,

Božidar Janković



Božidar Janković



Broj: 1506/24
Bar, 23.05.2024.godine

Na osnovu člana 93 tačka 2 Zakona o radu („Službeni list Crne Gore“, br. 074/19, 008/21, 059/21 i 145/21) i člana 22 stav 2 Kolektivnog ugovora „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar broj 02-56/20 i broj 02-14/24 i člana 26 stav 1 Statuta „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 45/21), donosim

O D L U K U



1. **Božidar Vučetić** koji obavlja poslove tehničkog operatera u Društvu, upućuje se na polaganje stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite i zdravlja na radu.
2. Troškove polaganja stručnog ispita u visini od 296,10€ (slovima: dvije stotine devedeset šest eura i deset centi) snosiće "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar.
3. Iznos iz tačke 2. ove odluke uplatiti na žiro račun Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore br. 832-968-09.

Obrazloženje

Imajući u vidu da je za potrebe procesa rada neophodno da u Društvu bude raspoređeno lice na poslovima i radnim zadacima iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, i da imenovani ispunjava sve neophodne uslove za stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem iz ove oblasti, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

Dostaviti :

- 1 x imenovanom
- 1 x knjigovodstvu
- 1 x a/a.

Izvršni direktor,
Božidar Janković





Broj: 831/24
Bar, 20.03.2024. godine

Na osnovu člana 93 tačka 2 Zakona o radu ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19, 008/21, 059/21, 068/21 i 145/21), člana 22 stav 2 Kolektivnog ugovora "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar br. 02-56/20 od 10.12.2020. godine i člana 26 stav 1 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar („Sl.list CG-opštinski propisi“, br. 45/21), donosim

O D L U K U

1. **Jovana Vujović** koja obavljaju poslove službenika za poslove nabavki, upućuju se na stručnu obuku za sticanje stručne kvalifikacije „Ovlašćeni računovođa“ na Institutu računovođa i revizora Crne Gore.
2. Troškove obuke za sticanje zvanja "Ovlašćeni računovođa" za imenovanu, u iznosu od 500,00 € (slovima:petstoeura) snosiće "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar.
3. Iznos iz tačke 2. ove odluke uplatiti na žiro račun Instituta računovođa i revizora Crne Gore broj 520-402105-52, kod Hipotekarne banke AD Podgorica.

Obrazloženje

Imajući u vidu da je imenovana dana 15.03.2024. godine, podnijela Molbu za finansiranje stručnog osposobljavanja za sticanje zvanja "Ovlašćeni računovođa" na Institutu računovođa i revizora Crne Gore, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

- 1 x imenovanj
- 1 x knjigovodstvu
- 1 x a/a.



Izvršni direktor,
Božidar Janković

Janković Božidar



Broj: 189/24
Bar, 29.01.2024. godine

Na osnovu člana 93 tačka 2 Zakona o radu ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19, 008/21, 059/21, 068/21 i 145/21), člana 22 stav 2 Kolektivnog ugovora "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar br. 02-56/20 od 10.12.2020. godine i člana 26 stav 1 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar („Sl.list CG-opštinski propisi“, br. 45/21), donosim

O D L U K U

1. **Marija Đuričić** koji obavlja poslove službenika za medije u Društvu, upućuje se na online edukaciju na Canva master Class u okviru Angie Digital Team-a iz Kragujevca .
2. Troškove obuke za imenovanu, u iznosu od 85,00 € (slovima: osamdesetpet eura) snosiće "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar.
3. Iznos iz tačke 2. ove odluke uplatiti na devizni žiro račun Think Digital Kragujevac IBAN : RS35160600000151487665.

grada | SRC
Bar

Obrazloženje

Marija Đuričić koja obavlja poslove službenika za medije u Društvu, dana 29.01.2024. godine, podnijela je Molbu za finansijsku pomoć za stručno usavršavanje iz Digitalnog marketinga, kod Agencije za konsalting Think Digital iz Kragujevca- Srbija. Imenovana je uz Molbu priložila račun br. 12 od 26.01.2024. godine izdatu od Agencije za konsalting Think Digital iz Kragujevca- Srbija. Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

- 1 x imenovanj
- 1 x knjigovodstvu
- 1 x a/a.

Izvršni direktor,
Božidar Janković

Božidar Janković



Broj: 620/24
Bar, 01.03.2024. godine

Na osnovu člana 5a stav 2 tačka 5 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica ("Sl. list RCG", br. 65/01, 12/02 - ispr. 37/04, 29/05 - dr. zakon, 78/06 i 4/07 - ispr. i "Sl. list CG", br. 86/09, 40/11 - dr. zakon, 14/12, 6/13, 62/13, 60/14, 79/15, 83/16, 67/19, 59/21 i 146/21), člana 38 stav 1 tačka 4 Kolektivnog ugovora "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar br.02-56/20 i 02-14/24-537/24-14/24 i člana 26 Statuta Društva ("Sl.list CG-opštinski propisi", br.45/21) donosim

O D L U K U

1. Zaposlenom u Društvu **Nikoli Simoviću** uplatiti iznos od 900,00 € (slovima: devetstoeura) na ime pomoći zbog smrtnog slučaja užeg člana porodice (oca).
2. Uplatu izvršiti na žiro račun Addiko banke, sa pozivom na broj računa [REDACTED].
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Kako je imenovanom, dana 29. februara 2024. godine preminuo otac, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Dostaviti :

- 1x knjigovodstvu,
- 1x a/a.

Izvršni direktor,
Božidar Janković
Janković Božidar



Broj: 2755/24
Bar, 29.10.2024. godine

Na osnovu člana 93 tačka 2 Zakona o radu ("Sl.list CG", br. 74/19, 8/21, 59/21, 68/21, 145/21, 77/2024, 84/2024 – drugi zakon i 86/2024), člana 22 stav 2 Kolektivnog ugovora "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar br. 02-56/20 od 10.12.2020. godine i člana 26 stav 1 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar („Sl.list CG-opštinski propisi“, br. 45/21), donosim

O D L U K U

1. **Jovana Vujović**, koja obavlja poslove službenika za javne nabavke, upućuje se na edukaciju za ovlašćenog računovođu na Institutu računovođa i revizora Crne Gore u Podgorici.
2. Troškove obuke za imenovanu, u iznosu od 300,00€ (slovima: tristotine eura) snosiće "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar.
3. Iznos iz tačke 2. ove odluke uplatiti na žiro račun Instituta računovođa i revizora Crne Gore broj 520-402105-52, kod Hipotekarne banke AD Podgorica.

Obrazloženje

Jovana Vujović, koja obavlja poslove službenika za javne nabavke u Društvu, dana 28.10.2024. godine, podnijela je Molbu za finansiranje stručnog osposobljavanja za sticanje zvanja "Ovlašćeni računovođa" na Institutu računovođa i revizora Crne Gore. Imenovana je uz Molbu priložila zaprimljeni e – mail od Instituta računovođa i revizora Crne Gore.

Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

- 1 x imenovanj
- 1 x knjigovodstvu
- 1 x a/a.



Izvršni direktor,
Božidar Janković

Božidar Janković



Broj: 255/24
Bar, 01.02.2024. godine

Na osnovu člana 93 tačka 2 Zakona o radu ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19, 008/21, 059/21, 068/21 i 145/21), člana 22 stav 2 Kolektivnog ugovora "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar br. 02-56/20 od 10.12.2020. godine i člana 26 stav 1 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar („Sl.list CG-opštinski propisi“, br. 45/21), donosim

O D L U K U

1. **Marjan Lukić i Lazar Kalezić** koji obavljaju poslove službenika za sport i rekreaciju u Društvu, upućuju se na obuku za zanimanje zaštitara lica i imovine, u periodu od 29.01.2024. godine do 29.02.2024. godine, kod Urban Protection Training Centar – Podgorica.
2. Troškove obuke za imenovane, po računu br. 18/2024 od 01.02.2024. godine, u iznosu od 600,00 € (slovima: šesto eura) snosiće "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar.
3. Iznos iz tačke 2. ove odluke uplatiti na žiro račun Urban Protection Training Centar – Podgorica br. 530-24177-38 kod NLB Banke AD Podgorica.

Obrazloženje

Zbog potreba procesa rada i buduće reorganizacije radnih mjesta, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

- 1 x imenovanim
- 1 x knjigovodstvu
- 1 x a/a.



Izvršni direktor,
Božidar Janković

Janković Božidar



Broj: 591/24
Bar, 27.02.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 3. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

Nenadu Lazoviću iz Ulcinja, uplatiti iznos od 150,00 € (stope destura) na ime finansijske pomoći zbog teškog zdravstvenog stanja.

Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na žiro račun [REDACTED], kod Lovćen banke.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Nenad Lazović iz Ulcinja obratilo se s Molbom za finansijsku pomoć, zavedenom kod Društva pod brojem 569/24 od 26.02.2024. godine.

Molbom je navedeno da je imenovanom utvrđen invaliditet u procentu od 80%, te je stekao status lica sa invaliditetom, što je potvrđeno Rješenjem Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

- 1x podnosiocu molbe,
- 1x knjigovodstvu,
- 1x a/a.

Izvršni direktor,

Božidar Janković

Božidar Janković





Broj:3038/24
Bar, 27.11.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 4. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

Nikoli Tomoviću iz Bara, uplatiti iznos od 150,00 € (slovima: stotinu pedeset eura) na ime finansijske pomoći za transplataciju bubrega Anđelković Slađani iz Bara.

Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na žiro račun [REDACTED] kod NLB banke AD Podgorica.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U ime Slađane Anđelković iz Bara, Društvu se s molbom obratio Nikola Tomović, zavedenom kod Društva pod brojem broj 2873/24 od 07.11.2024. godine.

Molbom je navedeno da je imenovanoj zdravstveno stanje znatno pogoršano, i da su odobrena sredstva potrebna za hitnu transplataciju bubrega. Takođe, u molbi je navedeno da će akcija prikupljanja sredstava biti organizovana u nedelju dana 01.12.2024. godine od 11.00h do 16.00h na parking prostoru ispred Sportske dvorane "Topolica".

Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

- 1x knjigovodstvu,
- 1x a/a.

Izvršni direktor,
Božidar Janković



Janković Božidar



Broj: 3395/24

Bar, 31.12.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 3. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

NU "LEA" Bar – Skloništu za žene i djecu žrtve nasilja iz Bara uplatiti iznos od 500,00 (slovima: petstotina eura) na ime finansijske pomoći.

Iznos troškova iz stave 1 ove odluke uplatiti na žiro račun 565-7196-33, kod Lovćen banke AD Podgorica.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

NU "LEA" Bar iz Bara, obratilo se s Molbom za pomoć, zavedenom kod ovog Društva pod brojem 3394/24 od 30.12.2024. godine.

Molbom je navedeno da NU "LEA" Bar iz Bara, kao prva nevladina organizacija sa teritorije Opštine Bara, bavi se isključivo pitanjem porodičnog nasilja, zbrinjavanjem i pomaganjem žrtava porodičnog nasilja i njihovoj djeci. Organizaciji je potrebna pomoć za potrebe korisnika i njihove djece, koji su među najranjivijim društvenim kategorijama.

Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

-1x knjigovodstvu,

-1x a/a.

Izvršni direktor,

Božidar Janković

Božidar Janković



Broj: 2359/24
Bar, 09.09.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 2. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

Nevladinom udruženju "Roditeljska snaga Bar" iz Bara, uplatiti iznos od 150,00€ (slovima: stotinu pedeset eura) na ime finansijske pomoći za organizaciju manifestacije "Porodični Bar fest".

Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na žiro račun 565-7232-22 kod Lovćen banke AD Podgorica.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Nevladino udruženje "Roditeljska snaga Bar" iz Bara, obratilo se Molbom za finansijsku pomoć, zavedenim kod Društva pod brojem 2204/24 od 23.08.2024. godine, da im se odobri finansijska pomoć za organizaciju manifestacije "Porodični Bar fest", koji će se održati 21. i 22. septembra ispred SC "Topolica". Molbom je navedeno da je cilj ove manifestacije promovisanje porodičnih vrijednosti, kvalitetnog provođenja vremena sa djecom i pružanje zdrave zabave za sve generacije, te bi opredijeljena finansijska sredstva bila iskorišćena za njenu realizaciju.

Razmatrajući predmetni zahtjev, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :
-1x knjigovodstvu,
-1x a/a.

Izvršni direktor,
Božidar Janković

Božidar Janković



Broj: 2197/24
Bar, 21.08.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 2. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

Nevladinom udruženju Spičana "Nehaj" iz Sutomora, uplatiti iznos od 250,00€ (slovima: dvije stotine pedeset eura) na ime finansijske pomoći za održavanje kulturno-zabavne manifestacije "Spičanska noć".

Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na žiro račun 565-4980-85 kod Lovćen banke AD Podgorica.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Nevladino udruženje Spičana "Nehaj" iz Sutomora, obratilo se zahtjevom za sponzorstvo, zavedenim kod Društva pod brojem 2191/24 od 20.08.2024. godine, da im se odobri finansijska pomoć za održavanje kulturno-zabavne manifestacije "Spičanska noć".

Zahtjevom je navedeno da navedeno Nevladino udruženje i ove godine organizuje tradicionalnu manifestaciju, te bi opredijeljena finansijska sredstva bila iskorišćena za njenu realizaciju.

Razmatrajući predmetni zahtjev, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

-1x knjigovodstvu,

-1x a/a.



Izvršni direktor,
Božidar Janković

Janković Božidar



Broj: 92/24
Bar, 17.01.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar, donosim

O D L U K U

Nusretu Asoviću iz Bara uplatiti iznos od 300,00 € (slovima: tristoeura) na ime finansijske pomoći za liječenje unučeta od autizma.
Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na žiro račun [REDACTED], kod Addiko banke AD Podgorica.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Nusret Asović iz Bara obratio se s Molbom za finansijsku pomoć zavedenom kod Društva pod brojem broj 83/24 od 16.01.2024. godine.
Molbom je navedeno da je unuče imenovanog, starosti od 19 mjeseci oboljelo od autizma i da su specijalisti KCCG preporučili liječenje u Specijalnoj bolnici za autizam-Institut za majku i dijete u Beogradu, za što su potrebna velika novčana sredstva, kojim pordica imenovanog ne raspolaže.
Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

- 1x podnosiocu zahtjeva,
- 1x knjigovodstvu,
- 1x a/a.

Izvršni direktor,

Božidar Janković



Broj: 1670/24
Bar, 10.06.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 4. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

NVO Camp iz Bara uplatiti iznos od 100,00 (slovima:stotinu eura) na ime finansijske pomoći za podršku kampa.

Iznos troškova iz stave 1 ove odluke uplatiti na žiro račun 510-98814-30, kod CKB banke AD Podgorica.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

NVO Camp iz Bara, obratila se s Molbom za pomoć, zavedenom kod Društva pod brojem 1663/24 od 07.06.2024. godine.

Molbom je navedeno da NVO Camp, organizacija koja se bavi raznim aktivnostima poput zaštite životne sredine, zdravih stilova života, poboljšanje uslova života djece i mladih organizuje "Eko – zdravstveni kamp u prirodi" kroz ciklus edukativnih radionica sa obučanim predavačima i trenerima koji će trajati u periodu od 14. septembra - 15. septembra 2024. godine, na obali Skadarskog jezera u Ostrosu, kroz razne aktivnosti.

Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

-1x knjigovodstvu,

-1x a/a.

Izvršni direktor,

Božidar Janković





Broj: 1646/24
Bar, 06.06.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 4. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

NVO "Golub mira" iz Podgorice uplatiti iznos od 100,00 (slovima:stotinu eura) na ime finansijske pomoći.

Iznos troškova iz stave 1 ove odluke uplatiti na žiro račun 535-23741-54, kod Prve banke CG osnovane 1901 AD Podgorica.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

NVO "Golub mira" iz Podgorice obratila se s Molbom za finansijsku pomoć, zavedenom kod Društva pod brojem 1628/24 od 05.06.2024. godine.

Molbom je navedeno da NVO "Golub mira" organizuje drugi Međunarodni Festival umjetnosti i mode, u hotelu Princess u Baru, u periodu od 07.-08. juna 2024. Godine. Njihov cilj je povezivanje ljudi različitih vjera, nacija i tradicije kroz umjetnost i modu, kroz projekat koji je humanitarnog i apolitičnog karaktera. Misija mu je promocija multikulturalnosti kao i najava ljetnje sezone, te bi im finansijska pomoć pomogla u daljoj organizaciji.

Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

-1x knjigovodstvu,

-1x a/a.

Izvršni direktor,

Božidar Janković





Broj: 1089/24
Bar, 05.04.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 4. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

NVO Info sport iz Bara uplatiti iznos od 150,00 (slovima:stopedesteura) na ime finansijske pomoći za ozelenjavanje Bara.

Iznos troškova iz stave 1 ove odluke uplatiti na žiro račun 510-7207-50, kod CKB banke.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

NVO Info sport iz Bara, obratila se s Molbom za pomoć, zavedenom kod Društva pod brojem 1004/24 od 02.04.2024. godine.

Molbom je navedeno da NVO Info sport već dugi niz godina organizuje akcije ekološkog uređenje Bara i Crne Gore, kroz eko akcije sadnje raznih vrsta zasada drveća, čime se podiže nivo kvaliteta EKO-estetskog ambijenta.

Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

-1x knjigovodstvu,

-1x a/a.

Izvršni direktor,

Božidar Janković



Božidar Janković



Broj: 1437/24
Bar, 13.05.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 4. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

NVO Plavi krug iz Bara uplatiti iznos od 150,00 (slovima:stopedesteur) na ime finansijske pomoći.

Iznos troškova iz stave 1 ove odluke uplatiti na žiro račun 520-2007-68, kod Hipotekarne banke.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

NVO Plavi krug iz Bara, obratila se s Molbom za pomoć, zavedenom kod Društva pod brojem 1184-1/24 od 30.04.2024. godine.

Molbom je navedeno da Udruženje endokrinologa Crne Gore organizuje Simpozijum sa međunarodnim učešćem pod nazivom "Dijabetesno stopalo" u hotelu Princess u Baru, u periodu od 24.-25. maja 2024. godine, na kojem će biti održane prezentacije i predavanja međunarodnih stručnjaka, koji će kroz svoje iskustvo i dugoročan rad, približiti ovu značajnu temu našem zdravstvenom sistemu kao i nemedicinskom kadru.

Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

-1x knjigovodstvu,

-1x a/a.

Izvršni direktor,

Božidar Janković

Božidar Janković



Broj: 832/24
Bar, 20.03.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 4. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

NVO Udruženju profesora filozofije iz Bara uplatiti iznos od 150,00 (slovima:stopedesteura) na ime finansijske pomoći.

Iznos troškova iz stave 1 ove odluke uplatiti na žiro račun 530-20480-71, kod NLB banke.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

NVO Udruženje profesora filozofije iz Bara, obratilo se s Molbom za pomoć, zavedenom kod Društva pod brojem 817/24 od 19.03.2024. godine.

Molbom je navedeno da učenik Gimnazije Niko Rolović iz Bara treba da učestvuje na Matematičkoj olimpijadi u Helsinkiju-Finaska, od 16.-19.05.2024. godine.

Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

-1x knjigovodstvu,
-1x a/a.

Izvršni direktor,

Božidar Janković



Božidar Janković



Broj: 621/24
Bar, 01.03.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 4. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

NVU Žene Bara iz Bara uplatiti iznos od 150,00 (slovima:stopedesteura) na ime finansijske pomoći.

Iznos troškova iz stave 1 ove odluke uplatiti na žiro račun 565-3443-40, kod Lovćen banke.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

NVU Žene Bara iz Bara, obratilo se s Molbom za pomoć, zavedenom kod Društva pod brojem 615/24 od 29.02.2024. godine.

Molbom je navedeno da NVU Žene Bara organizuju akciju prikupljanja namirnica za potrebe Narodne kuhinje.

Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

- 1x knjigovodstvu,
- 1x a/a.

Izvršni direktor,

Božidar Janković

Božidar Janković





Broj: 2034/24
Bar, 30.07.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 4. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

Odbojkaškom klubu Mornar, uplatiti iznos od 100,00 € (slovima: stotinu eura) na ime finansijske pomoći za odlazak kadetske selekcije na pripremama koje će se održati na Jahorini.

Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na žiro račun 520-2067-82, kod Hipotekarne banke AD Podgorica.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Odbojkaški klub Mornar, obratio se s Molbom za pomoć, zavedenom kod Društva pod brojem 2000/24 od 26.07.2024. godine, da im se odobri finansijska pomoć za odlazak kadetske selekcije na pripremama, koje će se održati na Jahorini.

Molbom je navedeno da odlazak na pripremama iziskuje veće materijalne troškove, te je klub prinuđen da se obrati za pomoć, kako bi smanjili izdatak roditelja za bavljenje sportom svoje djece.

Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti:

- 1x knjigovodstvu,
- 1x a/a.

Izvršni direktor,
Božidar Janković

Janković Božidar



Broj: 1807/24
Bar, 03.07.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 4. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

Privatnoj predškolskoj ustanovi "Mala Bajka" iz Bara, uplatiti iznos od 150,00 € (slovima: stotinu pedeset eura) na ime finansijske pomoći za kupovinu mobilijara za igru i zabavu.

Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na žiro račun 510-206676-36, kod Crnogorske Komercijalne Banke OTP Group AD Podgorica.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Privatna predškolska ustanova "Mala Bajka" iz Bara obratila se zahtjevom za finansijsku pomoć, zavedenim kod Društva pod brojem 1806/24 od 03.07.2024. godine, da im se odobri finansijska pomoć za kupovinu mobilijara za igru i zabavu.

Zahtjevom je navedeno da nakon brojnih rekonstrukcionih radova koji su urađeni kako bi se prostor adaptirao za potrebe vrtića, kupljena je i oprema za tehničku podršku, kao i dio mobilijara za igru i zabavu, kojim bi se oplemenilo dvorište vrtića, ali da je za preostali dio planiranog mobilijara za igru i zabavu, vrtić istrošio svoje finansijske kapacitete, te bi im finansijska pomoć pomogla u daljem radu vrtića.

Razmatrajući predmetni zahtjev, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

- 1x knjigovodstvu,
- 1x a/a.

Izvršni direktor,
Božidar Janković



Božidar Janković



Broj: 2883/24

Bar, 08.11.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 4. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

Privatnoj predškolskoj ustanovi "Svetionik" iz Bara, uplatiti iznos od 150,00€ (slovima: stotinu pedeset eura) na ime finansijske pomoći za organizaciju manifestacije "Pjesmom do zvijezda".

Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na žiro račun 530-78764-13, kod NLB banke AD Podgorica.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Privatna predškolska ustanova "Svetionik" iz Bara obratila se zahtjevom za sponzorstvo, zavedenim kod Društva pod brojem 2203/24 od 23.08.2024. godine, da im se odobri finansijska pomoć za organizaciju manifestacije "Pjesmom do zvijezda".

Zahtjevom je navedeno da će se XXIII dječija manifestacija "Pjesmom do zvijezda" održati 20. novembra tekuće godine, i da će ista okupiti oko 600 djece učesnika iz svih gradova Crne Gore. Takođe, manifestacija ima i humanitarni karakter. Za realizaciju navedenog događaja su potrebna velika finansijska sredstva, s kojima ova ustanova ne raspolaže.

Razmatrajući predmetni zahtjev, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

-1x knjigovodstvu,

-1x a/a.

Izvršni direktor,

Božidar Janković



Božidar Janković



Broj: 945/24
Bar, 28.03.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 4. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

Predragu Peraku iz Bara uplatiti iznos od 100,00 € (slovima: sto eura) na ime finansijske pomoći za liječenje djeteta od autizma.
Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na žiro račun [REDACTED], kod Prve banke AD Podgorica.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Predrag Perak iz Bara obratio se s Molbom za finansijsku pomoć zavedenom kod Društva pod brojem broj 884/24 od 26.03.2024. godine.
Molbom je navedeno da je djetetu uzrasta od 7 godina, čiji je hranitelj imenovani, dijagnostovan autizam, te mu je potreban stalan nadzor i njega.
Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

- 1x podnosiocu molbe,
- 1x knjigovodstvu,
- 1x a/a.

Izvršni direktor,

Božidar Janković



Božidar Janković



Broj: 334/24
Bar, 06.02.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar, donosim

O D L U K U

Rajku Joličiću iz Bara, uplatiti iznos od 150,00 € (slovima: stopedesteurā) na ime finansijske pomoći za objavljivanje knjige priča i pjesama.

Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na žiro račun [REDACTED], kod Erste bank.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Rajko Joličić iz Bara obratio se s Molbom, zavedenom kod Društva pod brojem 317/24 od 05.02.202. godine, da mu se pomogne za objavljivanje knjige priča i pjesama.

Molbom je navedeno da je imenovanom u štampi nova knjiga priča i pjesama, o čemu je priložen i dokaz u vidu tekstova dvije nove pjesme. .

Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

- 1x podnosiocu molbea,
- 1x knjigovodstvu,
- 1x a/a.



Izvršni direktor,

Božidar Janković

Božidar Janković



Broj:732/24
Bar, 11.03.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 4. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

Ratku Stanisavljeviću iz Bara, uplatiti iznos od 150,00 € (slovima: stopedesteura) na ime finansijske pomoći za realizaciju 4 muzička video spota.. Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na žiro račun [REDACTED], kod CKB banke.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Ratko Stanisavljević iz Bara obratio se s molbom, zavedenom kod Društva pod brojem 726/24 od 11.03.2024. godine, da mu se udijeli novčana pomoć za realizaciju 4 muzička video spota.

Molbom je navedeno da se audio materijal sastoji od autorskih kompozicija benda AkademiA i da se snimanje navedenog kolaža sastoji u dopuni audio video materijalom i daljoj promociji istog na TV stanicama, kao i na internet muzičkim platformama. Takođe, AkademiA će za uzvrat logo Društva istaći na kraju svake zasebne kompozicije.

Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

- 1x podnosiocu molbe,
- 1x knjigovodstvu,
- 1x a/a.

Izvršni direktor,

Božidar Janković



Broj: 2360/24
Bar, 09.09.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 4. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

RIPšpedu Kula iz Bara, uplatiti iznos od 150,00 € (stotinu pedeset eura) na ime finansijske pomoći za učestvovanje u Ligi šampiona u malom fudbalu.

Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na žiro račun 565032000000592030, kod Lovćen banke AD Podgorica.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

RIPšped Kula iz Bara, obratio se s Molbom za sponzorstvo, zavedenom kod Društva pod brojem 2165/24 od 14.08.2024. godine.

Molbom je navedeno da RIPšped Kula iz Bara učestvuje u Ligi šampiona u malom fudbalu koji će se održati na ostrvu Krit u Grčkoj u oktobru 2024. godine (Socca Champions League 2024), te bi im finansijska pomoć za učestvovanje na istom.

Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

- 1x knjigovodstvu,
- 1x a/a.

Izvršni direktor,
Božidar Janković



Broj:754/24
Bar, 13.03.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 4. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

Slađani Čolović Anđelković iz Bara uplatiti iznos od 100,00 € (slovima: stoeura) na ime finansijske pomoći za transplataciju bubrega u Bjelorusiji.

Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na žiro račun [REDACTED] kod Erste bank.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U ime Slađane Čolović Anđelković iz Bara, Društvu se s molbom obratio Željko Čurčin, zavedenom kod Društva pod brojem broj 743/24 od 12.03.2024. godine.

Molbom je navedeno da je imenovna već 4 godine na dijalizi i da se bori sa problemom disfunkcije bubrega, pa joj je potrebna transplatacija bubrega, koja bi bila izvršena u Bjelorusiji.

Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

- 1x podnosiocu molbe,
- 1x knjigovodstvu,
- 1x a/a.

Izvršni direktor,

Božidar Janković



Broj:3033/24

Bar, 27.11.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 4. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

Slađani Živanović iz Bara, uplatiti iznos od 100,00€ (slovima: stotinu eura) na ime finansijske pomoći za štampanje monografije. Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na žiro račun [REDACTED], kod Hipotekarne banke AD Podgorica. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Slađana Živanović iz Bara, obratila se molbom za pomoć, zavedenom kod Društva pod brojem 3003/24 od 25.11.2024. godine, da joj se odobri finansijska pomoć za štampanje monografije "Opština Bar sa svojim prirodnim i kulturnim bogatstvom".

Molbom je navedeno da Slađana Živanović iz Bara traži finansijsku pomoć za štampanje monografije u cilju očuvanja i zaštite kulturnih i prirodnih dobara. Istaknuto je da je za realizaciju ovog projekta neophodno obezbijediti dodatna finansijska sredstva.

Razmatrajući predmetni zahtjev, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

- 1x knjigovodstvu,
- 1x a/a.



Izvršni direktor,
Božidar Janković

Janković Božidar



Broj: 946/24
Bar, 28.03.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 4. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

Smaku Badžoviću iz Bara, uplatiti iznos od 100,00 € (slovima: sto eura) na ime finansijske pomoći za snimanje pjesme.

Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na žiro račun [REDACTED], kod Addiko banka.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Smako Badžović iz Bara obratio se s molbom, zavedenom kod Društva pod brojem 941/24 od 27.03.2024. godine, da mu se udijeli novčana pomoć za snimanje pjesme.

Molbom je navedeno da je imenovani muzičar i da mu je neophodna finansijska potpora za realizaciju snimanja pjesme, kako bi na taj način predstavio grad Bar.

Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

- 1x podnosiocu molbe,
- 1x knjigovodstvu,
- 1x a/a.

Izvršni direktor,

Božidar Janković

Janković Božidar



Broj:2980/24

Bar, 20.11.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 4. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

SRD "Mornar" iz Bara, uplatiti iznos od 100,00€ (slovima: stotinu eura) na ime finansijske pomoći za organizaciju manifestacije sportsko – rekreativni višeboj. Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na žiro račun 520-2975-74, kod Hipotekarne banke AD Podgorica.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

SRD "Mornar" iz Bara, obratio se molbom za pomoć, zavedenim kod Društva pod brojem 2976/24 od 20.11.2024. godine, da im se odobri finansijska pomoć za organizaciju manifestacije sportsko – rekreativni višeboj pripadnika službe zaštite i spašavanja opštine Bar.

Molbom je navedeno da Sportsko – rekreativno društvo "Mornar" iz Bara traži finansijsku pomoć za organizaciju manifestacije sportsko-rekreativni višeboj, namjenjene pripadnicima službe zaštite i spašavanja opštine Bar. U molbi je navedeno da za realizaciju ove manifestacije postoje potreba za dodatnim finansijskim sredstvima koja društvo trenutno nema na raspolaganju.

Razmatrajući predmetni zahtjev, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

-1x knjigovodstvu,

-1x a/a.

Izvršni direktor,

Božidar Janković



Janković Božidar



Broj: 562/24
Bar, 23.02.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 4. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

Školskom sportskom društvu Gimnazije "Niko Rolović" iz Bara, uplatiti iznos od 150,00 € (stopedesteura) na ime finansijske pomoći za odlazak učenika u Beograd na Svjetsko prvenstvo.

Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na žiro račun 535-19794-61, kod Prve banke. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Školsko sportsko društvo Gimnazije "Niko Rolović" iz Bara, obratilo se s Molbom za pomoć, zavedenom kod Društva pod brojem 525/24 od 20.02.2024. godine.

Molbom je navedeno da Crnogorski školski sportski savez, zbog nedostatka sredstava nije u mogućnosti da obezbijedi potrebna sredstva za odlazak učenika-takmičara, koji su osvojili I mjesto na Državnom prvenstvu u Školskim sportskim igrama-odbojci za učenike.

Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

- 1x podnosiocu molbe,
- 1x knjigovodstvu,
- 1x a/a.

Izvršni direktor,

Božidar Janković



Božidar Janković



Broj: 1648/24
Bar, 06.06.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 4. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

Školskom sportskom društvu Gimnazije "Niko Rolović" iz Bara, uplatiti iznos od 100,00 € (stotinu eura) na ime finansijske pomoći za organizaciju dobrotvornog turnira u košarci 3x3.

Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na žiro račun 535-19794-61, kod Prve banke CG osnovane 1901 AD Podgorica.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Profesor Milica Čarmak, kao trener ispred Takmičarskog tima Prve pomoći Gimnazije "Niko Rolović" Bar, obratila se s Molbom za pomoć, zavedenom kod Društva pod brojem 1641/24 od 06.06.2024. godine.

Molbom je navedeno da Takmičarski tim Prve pomoći gimnazije "Niko Rolović" Bar, organizuje dobrotvorni turnir u košarci 3x3, koji ima za cilj prikupljanje sredstava za opremanje učionice biologije Gimnazije radi specijalizovanja za vježbanje Prve pomoći.

Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

-1x knjigovodstvu,
-1x a/a.

Izvršni direktor,
Božidar Janković



Broj: 685/24
Bar, 06.03.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 4. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

Stevanu Horvatu iz Bara, uplatiti iznos od 100,00 € (slovima: sto eura) na ime finansijske pomoći za kupovinu bicikla.
Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na žiro račun [REDACTED], kod Hipotekarne banke.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Steva Horvat iz Bara obratio se s Molbom, zavedenom kod Društva pod brojem 666/24 od 05.03.2024. godine, da mu se pomogne za kupovinu bicikla.

Molbom je navedeno da se imenovani bavi ekstremnim biciklizmom i preživljavanjem, kao i planinarenjem, i da je prošle godine započeo svoj biciklistički podvig do Kine. Međutim, u Indiji je doživio saobraćajnu nezgodu i ošteti bicikl, te da bi nastavio svoj put potrebno je da kupi novi.

Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :
-1x podnosiocu molbe,
-1x knjigovodstvu,
-1x a/a.

Izvršni direktor,

Božidar Janković



Broj: 118/24
Bar, 19.01.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar, donosim

O D L U K U

Sulču Asanoviću iz Bara, uplatiti iznos od 150,00 € (stopedesteura) na ime finansijske pomoći za pokrivanje troškova putovanja i učešća na turniru u Ulcinju.

Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na žiro račun [REDACTED], kod Erste banke.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Sulčo Asanović iz Bara obratio se s Molbom zavedenom kod Društva pod brojem 105/24 od 18.01.2024. godine, da mu se odobri finansijska pomoć za pokrivanje troškova putovanja i učešća na turniru u Ulcinju.

Molbom je navedeno da se u Ulcinju održava turnir u malom fudbalu, na kojem će učestvovati i ekipa "Sloga" iz Starog Bara, koja nema mogućnosti da pokrije sve potrebne troškove za učešće na navedenom turniru.

Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

- 1x podnosiocu molbe,
- 1x knjigovodstvu,
- 1x a/a.

Izvršni direktor,



Božidar Janković

Božidar



Broj: 2989/24

Bar, 21.11.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 4. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

Milanović Svetlani iz Bara, majki pijanistkinje L. M. uplatiti iznos od 150,00€ (slovima: stotinu pedeset eura) na ime finansijske pomoći za učešće učešće na velikoj muzičkoj manifestaciji na Oxfordu.

Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na žiro račun [REDACTED], kod Ziraat bank Montenegro AD Podgorica.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Milanović Svetlana iz Bara, majka pijanistkinje L. M. obratila se zahtjevom zavedenim kod Društva pod brojem broj 2773/24 od 30.10.2024. godine, da se finansijski pomogne za pokrivanje troškova za učešće na velikoj muzičkoj manifestaciji na Oxfordu.

Zahtjevom je navedeno da je L. M. mlada pijanistkinja, učenica I razreda gimnazije "Niko Rolović" i Srednje muzičke škole "Andre Navara" u Podgorici, da je dobitnica brojnih prestižnih nagrada i osvojenih prvih mjesta na muzičkim takmičenjima. Kao osvajačica prvog mjesta na prestižnom takmičenju u Londonu dobila je poziv da nastupi dana 11.12.2024. godine na velikoj sceni na muzičkoj manifestaciji 2024 International Music Competition "Oxford". Imenovana je, uz zahtjev priložila pozivnicu za manifestaciju 2024 International Music Competition "Oxford".

Razmatrajući predmetni zahtjev, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

-1x knjigovodstvu,

-1x a/a.



Izvršni direktor,
Božidar Janković

Božidar Janković



Broj: 2035/24
Bar, 30.07.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 3. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

Veneri Kosović Ristić iz Bara, uplatiti iznos od 150,00 € (slovima: stotinu pedeset eura) na ime finansijske pomoći za liječenje. Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na žiro račun [REDACTED], kod Erste banke AD Podgorica. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Venera Kosović Ristić iz Bara obratila se s Molbom za finansijsku pomoć, zavedenom kod Društva pod brojem 1986/24 od 24.07.2024. godine. Molbom je navedeno da je imenovana samohrana majka maloljetnog djeteta, da radi kao trgovac u supermarketu, te da njena primanja nijesu dovoljna da pokriju troškove za kupovinu lijekova. Imenovana je, uz zahtjev priložila i medicinsku dokumentaciju.

Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

-1x knjigovodstvu,
-1x a/a.

Izvršni direktor,
Božidar Janković

Janković Božidar

24.07.2024.god.

SPORTSKO-REKREATIVNI CENTAR BAR
Izvršni direktor, g. Božidar Janković



Poštovani,

Moje ime je Venera Kosović Ristić. Iz bara sam i majka maloljetnog djeteta. Obraćam Vam se ovim putem za pomoć jer jednostavno nemam druge mogućnosti da se liječim.

Ja radim u supermarketu Voli u Baru i vjerovatno zante da su primanja mala za današnje prilike i na današnje cijene koji su svaki dan sve veće. Uz to, imam maloljetno dijete o kojem brinem sama.

Do nedavno sam mogla nekako i "pokriti" troškove života samo svojom platom a kako to samo ja znam. Očeva penzija je pomogla oko nabavke lijekova koje moram kupovati jer ih nema na receptu. Međutim, otac je preminuo i tih dodatnih primanja od njega nema a usled ko zna kakvih mutnih radnji i stan smo izgubili koji je bio njegov pa sad plaćam i zakup stana. Sve to dodatno je iskomplikovalo moj život i život mojeg djeteta koje i najviše trpi.

Ovim putem Vam se obraćam da mi izađete u susret i pomognete koliko možete kako bih kupila nedostajuće lijekove i pokušala "ući u ritam života" bez zaduživanja a vjerujte mi da nije lako. Moj žiro-račun je: [REDACTED]

Unaprijed zahvalna,

S poštovanjem,

Venera Kosović Ristić

Kosović Venera

Saglasan:

Janković Božidar
150 €



Broj:1161/24
Bar, 15.04.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 4. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

Vladislavu Šljivančaninu iz Bara, uplatiti iznos od 100,00 € (slovima: sto eura) na ime finansijske pomoći za učešće na Ostroškom polumaratonu.

Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na žiro račun [REDACTED], kod CKB banke.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Vladislav Šljivančanin iz Bara obratio se s molbom, zavedenom kod Društva pod brojem 1144/24 od 11.04.2024. godine, da mu se udijeli novčana pomoć za učešće na Ostroškom polumaratonu.

Molbom je navedeno da je imenovani nezapošljeno lice i da nema mogućnostu da samostalno iznese finansiranje istog. Takođe, imenovani nema tekući račun pa opredijeljena sredstva treba uplatiti na ime njegove majke Koviljke.

Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

- 1x podnosiocu molbe,
- 1x knjigovodstvu,
- 1x a/a.

Izvršni direktor,

Božidar Janković

Božidar Janković



Broj: 3144/24
Bar, 06.12.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 4. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

Privatnoj predškolskoj ustanovi "Svetionik" iz Bara, uplatiti iznos od 150,00€ (slovima: stotinu pedeset eura) na ime finansijske pomoći za kupovinu paketića. Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na žiro račun 530-78764-13, kod NLB banke AD Podgorica.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Privatna predškolska ustanova "Svetionik" iz Bara obratila se Molbom za pomoć, zavedenim kod Društva pod brojem 3128/24 od 04.12.2024. godine, da im se odobri finansijska pomoć za kupovinu paketića za djecu Narodne kuhinje Bara, Udruženju djece sa posebnim potrebama grada Bara i Udruženju djece sa autizmom.

Razmatrajući predmetnu Molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

- 1x knjigovodstvu,
- 1x a/a.



Izvršni direktor,
Božidar Janković

Božidar Janković



Broj: 3186/24

Bar, 12.12.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 4. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

NVO "Gnijezdo" iz Podgorice, uplatiti iznos od 100,00 € (slovim:stoteura) na ime finansijske pomoći za projekat "Zeleni talas"

Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na žiro račun 520-39061-48, kod Hipotekarne banke AD Podgorica.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

NVO "Gnijezdo" iz Podgorice, obratila se s Molbom za podršku u realizaciji akcije "Zeleni talas", zavedenom kod Društva pod brojem 3156/24 od 09.12.2024. godine. Molbom je navedeno da će akcija biti organizovana 29.12.2024. godine unutar sporske dvorana Topolica, na način što će biti postavljena reciklažna stanica i "Deda mraz" će dijeliti novogodišnje poklone. Shodno Sporazumu o javno-privatnom partnerstvu br. 2812/23 od 07.12.2023. godine i, u cilju stvaranja ekološki odgovornog i održivog okruženja u Crnoj Gori, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

-1x knjigovostvu,

-1x a/a.

Izvršni direktor,

Božidar Janković

Janković Božidar



Broj: 1472/24
Bar, 16.05.2024. godine

Na osnovu člana 93 tačka 2 Zakona o radu („Službeni list Crne Gore“, br. 074/19, 008/21, 059/21 i 145/21) i člana 22 stav 2 Kolektivnog ugovora „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar broj 02-56/20 i broj 02-14/24 i člana 26 stav 1 Statuta „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 45/21), donosim

ODLUKU

Poliklinici Dr Vuksanović Laboratorija iz Bara uplatiti iznos od 100,00€ (slovima: stotinu eura) za uslugu izdavanja ljekarskog uvjerenja za vršenje poslova zaštite lica, imovine i dobara, za zaposlene koji obavljaju poslove Službenika za sport i rekreaciju u Društvu, Marjana Lukića i Lazara Kalezića.

Iznos troškova iz stava 1 ove odluke uplatiti na žiro račun broj **540-9945-89**, kod Erste banke AD Podgorica.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Marjan Lukić i Lazar Kalezić, koji obavljaju poslove Službenika za sport i rekreaciju u Društvu, upućuju se na ljekarski pregled za pribavljanje ljekarskog uvjerenja, zbog potrebe procesa rada.

Zbog potrebe pribavljanja ljekarskog uvjerenja za imenovana lica, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti:
1x imenovanim
1x knjigovodstvu
1x a/a

Izvršni direktor,
Božidar Janković

Božidar Janković



Broj: 1978/24
Bar, 24.07.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 4. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

Mreži "Bar na dlanu" iz Bara, uplatiti iznos od 150,00 € (slovima: stotinu pedeset eura) na ime finansijske pomoći za rad istog.
Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na žiro račun 535-0400200544020-80, kod Prve banke CG osnovane 1901 AD Podgorica.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Svetlana Đurnić, administrator mreže "Bar na dlanu", obratila se s Molbom za pomoć, zavedenom kod Društva pod brojem 1972/24 od 22.07.2024. godine. Molbom je navedeno da zbog potrebe funkcionisanja istog, potrebna im je finansijska podrška, u cilju nabavljanja adekvatne foto i video opreme i drugih troškova održavanja mreže (hosting i sl.).
Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :
-1x knjigovodstvu,
-1x a/a.



Izvršni direktor,
Božidar Janković

Božidar Janković



Broj: 1483/24
Bar, 17.05.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 4. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U



Klubu za sportski ribolov "Pristan" iz Bara, uplatiti iznos od 150,00 € (sto pedest eura) na ime finansijske pomoći za rad istog.
Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na žiro račun 510-205976-02, kod Crnogorske Komercijalne banke OTP Group AD Podgorica.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Klub za sportski ribolov "Pristan" iz Bara, obratio se sa Molbom za finansijsku pomoć, zavedenom kod Društva pod brojem 1473/24 od 16.05.2024. godine. Molbom je navedeno da Klub postoji već 12 godina, da je aktivan član Saveza za sportski ribolov na moru Crne Gore, sa preko 250 članova – od kojih su posebno značajni i aktivni juniori. Učesnici su preko 10 domaćih i međunarodnih takmičenja u ribolovu iz barke i sa obale, uz ostvarenih brojnih medalja i pehara. S tim u vezi, finansijska pomoć bi im pomogla za dalji rad kluba u ostvarenju rezultata i promocije grada Bara.

Razmatrajući predmetnu molbu, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :
-1x knjigovodstvu,
-1x a/a.

Izvršni direktor,
Božidar Janković





Broj: 2907/24

Bar, 12.11.2024. godine

Na osnovu člana 26 Statuta "Sportsko-rekreativni centar" doo Bar i člana 4 stav 1 tačka 4. Odluke o naknadi za sponzorstvo i jednokratnoj novčanoj pomoći br. 02-09/24, donosim

O D L U K U

Jedriličarskom klubu "Mornar" iz Bara, uplatiti iznos od 150,00€ (slovima: stotinu pedeset eura) na ime finansijske pomoći za sanaciju infrastrukture usled više sile.

Iznos iz tačke 1 ove odluke uplatiti na žiro račun 510-204862-46, kod Crnogorske Komercijalne Banke OTP Group AD Podgorica.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Jedriličarski klub "Mornar" iz Bara, obratio se sa Molbom za donaciju, zavedenom kod Društva pod brojem 2590/24 od 08.10.2024. godine, da im se odobri finansijska pomoć za potrebe infrastrukturnih ulaganja.

Molbom je navedeno na neophodnost sređivanja starih plovila – drvene barke Br. 8 sa Pristana, koja je stara više od 50 godina, kao i gajete sa Pristana, koja je takođe deo maritimne kulturne baštine. U međuvremenu, došlo je do havarije kontejnera koji je bio dodeljen Mediteranskom centru fotografije na korišćenje, a koji je služio kao prostor za smeštaj materijala i opreme potrebne za restauraciju pomenutih plovila. Zbog nesreće uzrokovane višom silom, kontejner je oštećen, što je onemogućilo dalji rad na projektima restauracije. S obzirom na značaj očuvanja kulturne baštine i planirane aktivnosti restauracije, donesena je odluka o dodeli finansijske pomoći za sanaciju nastalih problema u infrastrukturi kluba. Razmatrajući predmetni zahtjev, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti :

-1x knjigovodstvu,

-1x a/a.

Izvršni direktor,

Božidar Janković